

**ZAKON
O OSIGURANJU**

GLAVA I. OPĆE ODREDBE**Član 1.****(Predmet)**

Ovim se zakonom uredjuje: osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje i reosiguranje osnovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Federacija), kao i podružnica društava za osiguranje i reosiguranje koja nemaju sjedište u Federaciji.

Član 2.**(Definicije)**

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- a) "**društvo za osiguranje**" je dioničko društvo koje je upisano u sudski registar na osnovu odobrenja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija za nadzor) za obavljanje poslova osiguranja, kao i podružnice društva za osiguranje koje nije iz Federacije, a koje je osnovano u Federaciji ili posluje u Federaciji u skladu sa ovim zakonom;
- b) "**društvo za reosiguranje**" je dioničko društvo koje je upisano u sudski registar na osnovu odobrenja Agencije za nadzor za obavljanje poslova reosiguranja;
- c) "**podružnica**" je organizaciona jedinica društva za osiguranje na koju je društvo za osiguranje prenijelo dio ovlaštenja za zastupanje u pravnom prometu sa trećim licima i koja se kao organizaciona jedinica upisuje u sudski registar;
- d) "**entitet podružnice**" je entitet u Bosni i Hercegovini (u dalnjem tekstu: BiH) u kojem je osnovana podružnica koja preuzima rizik;
- e) "**entitet pružanja usluga**" je entitet u BiH u kojem se nalazi rizik ako taj rizik pokriva društvo za osiguranje ili podružnica koji se nalaze u drugom entitetu;
- f) "**država članica**", u smislu ovog zakona, jeste država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru;
- g) "**lice države članice**", u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje ima prebivalište na području države članice ili pravno lice čije je sjedište na području države članice;
- h) "**matična država članica**" je država članica u kojoj je smješteno sjedište društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;
- i) "**strana država**", u smislu ovog zakona, jeste država koja nije BiH i nije država članica;
- j) "**strano lice**", u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje ima prebivalište van područja BiH i države članice ili pravno lice čije je sjedište van područja BiH i države članice;
- k) "**strano društvo za osiguranje**", odnosno društvo za reosiguranje je pravno lice sa sjedištem van područja BiH, koje je dobilo odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja na području Federacije;
- l) "**nadzorno tijelo**" je Agencija za nadzor;
- m) "**nadležno nadzorno tijelo**" je državno tijelo države članice ovlašteno na osnovu zakona ili propisa za nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja i poslova reosiguranja, odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Nadležno nadzorno tijelo je i Agencija za nadzor.

Nadležno nadzorno tijelo je i Agencija za osiguranje Republike Srpske (u dalnjem tekstu: Agencija za osiguranje RS);

- n) "**Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini**" je samostalna organizacija osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 12/04) (u dalnjem tekstu: Agencija za osiguranje u BiH);
- o) "**povezana lica**" su fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom nad kapitalom ili upravljanjem kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava ili kapitala ili na drugi način povezana radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu značajno utjecati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.
Povezanim licima smatraju se i lica koja su međusobno povezana:
 - 1) kao članovi porodice,
 - 2) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom tačkom zajedno, posredno ili neposredno učestvuju u drugom licu,
 - 3) tako da u oba lica učeće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom tačkom i
 - 4) na način propisan za povezana lica zakonom kojim se ureduje poslovanje privrednih društava.

Povezana lica su dužna prijaviti poslove i radnje u kojima postoji lični interes i izbjegavati sukob interesa.

Grupa povezanih lica znači jedno od sljedećeg:

- 1) dva ili više fizičkih ili pravnih lica koja, ako se ne dokaže drukčije, predstavljaju jedan rizik jer jedno od njih, direktno ili indirektno, ima kontrolu nad drugim licem ili drugim licima,
- 2) dva ili više fizičkih ili pravnih lica između kojih ne postoji odnos kontrole opisan u alineji 1) ove tačke, a za koja se smatra da predstavljaju jedan rizik, jer su tako međusobno povezani da ako bi za jedno od tih lica nastali finansijski problemi, posebno teškoće povezane sa finansiranjem ili otplatom, druga lica ili sva ostala lica vjerojatno bi se i sama suočila sa poteskoćama povezanim sa finansiranjem ili otplatom;
- p) "**članovi porodice fizičkog lica**" su:
 - 1) njegov bračni drug, roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga,
 - 2) njegovo dijetje, roditelji, brat ili sestra,
 - 3) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom,
 - 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu;

"nadređeno društvo" je društvo sa sjedištem u Federaciji koje ima podređeno društvo – društvo za osiguranje ili reosiguranje, odnosno koje ima sudjelujući udio u takvom društvu, a koje samo nije podređeno društvo nekog drugog društva za osiguranje, odnosno za reosiguranje, koje je od Agencije za nadzor dobilo odobrenje za rad,

- односно nije podređeno društvo finansijskog holdinga koji je osnovan u Federaciji;
- s) "podređeno društvo" označava podređeno društvo nekog drugog društva za osiguranje ili reosiguranje ili podređeno društvo finansijskog holdinga, koji je osnovan u Federaciji uključujući njegova podređena društva;
- t) "uska povezanost" označava situaciju u kojoj su dva ili više fizičkih ili pravnih lica povezana odnosom kontrole ili učestvovanja ili situaciju u kojoj su dva ili više fizičkih ili pravnih lica trajno povezana sa jednim te istim licem odnosom kontrole;
- u) "kontrola" označava odnos između nadređenog društva i podređenog društva naveden u članu 165. stav (2) ovog zakona ili sličan odnos između bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica i nekog društva;
- v) "značajno učešće" označava direktno vlasništvo ili vlasništvo putem odnosa kontrole nad 20 ili više posto glasačkih prava ili dioničkog kapitala društva;
- z) "kvalifikovani udio" označava direktni ili indirektni udio u društvu koji predstavlja 10 ili više posto dioničkog kapitala ili glasačkih prava ili omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom;
- aa) "prioritetne dionice" su dionice koje su povlaštene u odnosu na obične jer imaju pravo prioritetne naplate dividende i srazmernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, uz ograničeno pravo glasa;
- bb) "dužnički finansijski instrumenti" (obveznice i drugi vrijednosni papiri) su vrijednosni papiri koji imaoču daju pravo na isplatu glavnice, kamate, kao i druga prava;
- cc) "tržišni rizik" je rizik gubitka ili nepovoljne promjene u finansijskom stanju koji direktno ili indirektno proizlazi iz kretanja i volatilnosti tržišnih cijena sredstava, obaveza i finansijskih instrumenata;
- dd) "kreditni rizik" je rizik gubitka ili nepovoljne promjene u finansijskom stanju zbog promjena u kreditnom položaju izdavaoca finansijskih instrumenata, drugih ugovornih strana i bilo kojih dužnika kojima su izložena društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u obliku koncentracija rizika neispunjerenja obaveza druge ugovorne strane, rizika prinosa ili tržišnog rizika;
- ee) "operativni rizik" je rizik gubitka koji nastaje zbog neadekvatnih unutrašnjih poslovnih procesa, zaposlenika, sistema ili vanjskih događaja;
- ff) "likvidnosni rizik" je rizik da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ne bude u mogućnosti unovčiti svoja ulaganja i druga sredstva kako bi podmirilo svoje finansijske obaveze o njihovom dospjeću;
- gg) "koncentracijski rizik" su sve izloženosti riziku kod kojih je potencijalni gubitak tako velik da ugrožava solventnost ili finansijski položaj društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;
- hh) "tehnike smanjenja rizika" znače sve tehnike koje omogućavaju društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje da prenese dio svojih rizika ili sve svoje rizike na drugo lice.

Član 3.

(Djelatnost osiguranja)

- (1) Djelatnost osiguranja čine poslovi osiguranja i poslovi reosiguranja, kao i poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja.
- (2) Poslovi osiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i poduzimanje mjera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osigurano imovinu i lica.
- (3) Poslovi reosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju osiguranog viška rizika jednog društva za osiguranje kod drugog društva za reosiguranje.
- (4) Poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja su utvrđivanje i procjena rizika i šteta, posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka osiguranih oštećenih stvari i pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.

Član 4.

(Poslovi suosiguranja)

Poslovi suosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju sa više društava za osiguranje koja su se sporazumjela o zajedničkom sноšenju i raspodjeli rizika, gdje svako društvo za osiguranje naznačeno u polisi osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.

Član 5.

(Društva koja obavljaju djelatnost osiguranja)

- (1) Djelatnost osiguranja obavlja:
 - a) društvo za osiguranje sa sjedištem u Federaciji koje je dobilo odobrenje za rad Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja,
 - b) društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS) koje usluge osiguranja u Federaciji pruža putem podružnice,
 - c) strano društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za rad Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja u Federaciji putem podružnice.
- (2) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje mogu osnovati pravna i/ili fizička, domaća i/ili strana lica te lica država članica pod uvjetima iz ovog zakona.
- (3) Društvo za osiguranje osniva se kao dioničko društvo.
- (4) Društvo za reosiguranje može biti osnovano samo kao dioničko društvo.
- (5) Društvo za osiguranje može obavljati samo djelatnost osiguranja.
- (6) Djelatnost osiguranja ne smije obavljati niko drugi osim društava navedenih u stavu (1) ovog člana.

Član 6.

(Dobrovoljnost)

- (1) Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, osiguranje imovine i lica je obavezno u slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 7.

(Obavezna osiguranja)

- (1) Obavezna osiguranja jesu osiguranja koja se uređuju posebnim propisima.
- (2) Kada je zakonom propisano obavezno osiguranje od društva za osiguranje zahtijeva se da obavijesti Agenciju za nadzor o svakom prestanku pokrića osiguranja koje se može provesti u odnosu na oštećene treće strane samo u okolnostima koje su propisane zakonom.

Član 8.

(Grupe poslova osiguranja)

Poslovi osiguranja su, u smislu ovog zakona, poslovi neživotnih osiguranja i poslovi životnih osiguranja.

Član 9.

(Poslovi osiguranja)

- (1) Poslovi osiguranja su, u smislu ovog zakona, sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, osim obaveznih socijalnih osiguranja.
- (2) Neživotna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja označene šiframa i to:
 - a) 01 - osiguranje od nezgode,
 - b) 02 - zdravstveno osiguranje,
 - c) 03 - osiguranje cestovnih vozila,
 - d) 04 - osiguranje tračnih vozila,
 - e) 05 - osiguranje zračnih letjelica,
 - f) 06 - osiguranje plovila,
 - g) 07 - osiguranje robe u prijevozu,
 - h) 08 - osiguranje od požara i elementarnih šteta,
 - i) 09 - ostala osiguranja imovine,
 - j) 10 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
 - k) 11 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
 - l) 12 - osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
 - m) 13 - ostala osiguranja od odgovornosti,
 - n) 14 - osiguranje kredita,
 - o) 15 - osiguranje jemstava,
 - p) 16 - osiguranje raznih finansijskih gubitaka,
 - r) 17 - osiguranje troškova pravne zaštite,
 - s) 18 - osiguranje pomoći.
- (3) Životna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja označene šiframa i to:
 - a) 19.01 - osiguranje života u slučaju smrti i doživljjenja (mješovito osiguranje),
 - b) 19.02 - osiguranje u slučaju smrti,
 - c) 19.03 - osiguranje u slučaju doživljjenja,
 - d) 19.04 - doživotno osiguranje u slučaju smrti,
 - e) 19.20 - osiguranje lične doživotne rente,
 - f) 19.21 - osiguranje lične rente sa određenim trajanjem,
 - g) 19.29 - ostala rentna osiguranja,
 - h) 19.30 - dodatno osiguranje od posljedica nezgode uz životno osiguranje,
 - i) 19.31 - dodatno zdravstveno osiguranje uz životno osiguranje,
 - j) 19.39 - ostala dodatna osiguranja lica uz životno osiguranje,
 - k) 19.99 - ostala životna osiguranja.
- (4) Ostala životna osiguranja iz stava (3) tačka k) ovog člana dijele se na:
 - a) osiguranje sa kapitalizacijom,
 - b) osiguranje u slučaju vjenčanja,
 - c) osiguranje u slučaju rođenja,
 - d) poslove upravljanja sredstvima zajedničkih penzijskih fondova koji uključuju očuvanje kapitala ili plaćanje minimalnih kamata.
- (5) Raspored vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja propisuje Agencija za nadzor.

Član 10.

(Uvjeti ugovora o osiguranju i cjenovnici premija za neživotno osiguranje)

- (1) Društvo za osiguranje podnosi zahtjev za prethodnu saglasnost Agenciji za nadzor o općim, posebnim i dodatnim uvjetima osiguranja koje će društvo za osiguranje koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna.
- (2) Uvjeti iz stava (1) ovog člana se mogu primjenjivati tek nakon dobijanja saglasnosti Agencije za nadzor.
- (3) Društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor cjenovnik premije koji će koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna.

osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna najmanje 30 dana prije početka njihove primjene.

- (4) Agencija za nadzor može naložiti korekcije cjenovnika premije u smislu usklađenosti sa uvjetima iz stava (1) ovog člana u roku 30 dana od dana prijema.

Član 11.

(Uvjeti ugovora o osiguranju i cjenovnici premija za životno osiguranje)

- (1) Društvo za osiguranje podnosi zahtjev za prethodnu saglasnost Agenciji za nadzor o općim, posebnim i dodatnim uvjetima osiguranja, tehničkim podlogama koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehničkih rezervi koje će društvo za osiguranje upotrebljavati u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna.
- (2) Uvjeti iz stava (1) ovog člana se mogu primjenjivati tek nakon dobijanja saglasnosti Agencije za nadzor. Društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor cjenovnik premije koji će koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna najmanje 30 dana prije početka njihove primjene.
- (3) Agencija za nadzor može naložiti korekcije cjenovnika premije u smislu usklađenosti sa uvjetima iz stava (1) ovog člana u roku 30 dana od dana prijema.

Član 12.

(Djelatnost društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)

- (1) Društvo za osiguranje smije obavljati samo poslove osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja za koju je dobilo odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja. Društvu za osiguranje koje ima sjedište u Federaciji izdaje se odobrenje za rad za obavljanje poslova ili neživotnog ili životnog osiguranja.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz grupe životnih osiguranja može obavljati i poslove osiguranja iz vrsta osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja iz člana 9. stav (2) tač. a) i b) ovog zakona ako je dobilo odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje navedenih vrsta osiguranja.
- (3) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz grupe životnih osiguranja može obavljati i dopunska osiguranja koja, prije svega, obuhvataju osiguranja za slučaj invalidnosti u slučaju nezgode ili bolesti, osiguranja u slučaju smrti zbog nezgode i osiguranja u slučaju ozljede uključujući osiguranja nesposobnosti za rad zbog ozljede, pod uvjetom da su ti oblici osiguranja sklopljeni kao dopuna životnog osiguranja.
- (4) Društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za rad Agencije za nadzor za obavljanje poslova iz jedne ili više vrsta neživotnih osiguranja može prihvati rizike iz vrste neživotnih osiguranja za koja nije dobilo odobrenje, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - a) osiguranje pokriva rizik:
 - 1) povezan sa glavnim rizikom,
 - 2) u vezi sa predmetom glavnog rizika i
 - 3) koji je pokriven istim ugovorom o osiguranju;
 - b) rizik nije uključen u vrste osiguranja iz člana 9. stav (2) tač. n) i o) ovog zakona;
 - c) rizik je od sekundarnog značenja u odnosu na glavni rizik.
- (5) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, društvo za osiguranje može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa poslovima osiguranja.

- (6) Poslovima iz stava (5) ovog člana smatraju se:
 - a) posredovanje kod prodaje, odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje na osnovu obavljanja poslova osiguranja,
 - b) poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i lica,
 - c) procjena stepena izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
 - d) obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.
- (7) Poslove reosiguranja može obavljati isključivo društvo za reosiguranje koje je dobilo odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova reosiguranja.
- (8) Društvo za reosiguranje mora poslove reosiguranja obavljati kao isključivu djelatnost. Društvo može obavljati reosiguranje u vezi sa rizicima i životnog i neživotnog osiguranja.
- (9) Djelatnost reosiguranja je pod nadzorom Agencije za nadzor.
- (10) Društvo za reosiguranje registrirano u Federaciji ili RS može pružati reosiguravajuće pokriće na cijeloj teritoriji BiH.
- (11) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na društva za reosiguranje, osim odredbi ovog zakona kojim su izuzeta.
- (12) Na društvo za reosiguranje posebno se odnose sljedeće odredbe:
 - a) društva za reosiguranje imat će najveću marginu solventnosti zahtijevanu za društva,
 - b) društva za reosiguranje mogu stvoriti tehničke rezerve u saradnji sa neposrednim osiguravačem u namjeri da se izbjegne dvostruko stvaranje tehničkih rezervi.
- (13) Na društvo za reosiguranje posebno se ne odnose sljedeće odredbe:
 - a) o davanju odobrenja za rad određenim vrstama osiguranja,
 - b) čiji je osnovni cilj zaštita potrošača.

Član 13.

(Принцип посlovanja društva за осигuranje i društva za reosiguranje)

- (1) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužni su poslovati po ekonomskim principima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, držati se dobrih poslovnih običaja i poslovnog moralu.
- (2) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužni su poslovati u skladu sa principom opreznog i savjesnog privrednika.

Član 14.

(Примјена одредби Zakona o привредним društвима)

Na društva za osiguranje primjenjuje se propis o osnivanju, poslovanju i prestanku rada привредних društava, ako ovim zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uredena.

Član 15.

(Примјена других законова)

- (1) Na ugovor o osiguranju primjenjuje se propis kojim se ureduju obligacioni odnosi i drugi zakoni kojima se uredaju ugovori u pojedinim vrstama osiguranja.
- (2) Na sastavljanje finansijskih izvještaja i reviziju finansijskih izvještaja primjenjuju se odredbe propisa kojim se ureduje sistem računovodstva i revizije u Federaciji, Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja.

Član 16.

(Примјена закона na prestanak društva za osiguranje)

Odredbe propisa o stečajnom i likvidacionom postupku, te propisa kojim se ureduje poslovanje привредnih društava

primjenit će se na postupke stečaja ili likvidacije društva, osim u slučajevima kada je to drukčije regulirano ovim zakonom.

GLAVA II. DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

Odjeljak A. Dioničko društvo za osiguranje

Član 17.

(Odobrenja i saglasnosti)

- (1) Društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja (u dalnjem tekstu: odobrenje za rad).
- (2) Društvo za osiguranje koje pripoji drugo društvo za osiguranje mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti odobrenje Agencije za nadzor (u dalnjem tekstu: odobrenje za pripajanje).
- (3) Društva za osiguranje koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajaju u sudski registar dobiti odobrenje Agencije za nadzor (u dalnjem tekstu: odobrenje za spajanje), te odobrenje za rad za novonastalo društvo za osiguranje. Danom upisa novonastalog društva za osiguranje u sudski registar prestaju postojati društva za osiguranje koja se spajaju, a njihova odobrenja za rad prestaju važiti.
- (4) Društvo za osiguranje mora prije prijenosa portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje dobiti saglasnost Agencije za nadzor.
- (5) Društvo za osiguranje mora prije upisa smanjena, odnosno povećanja kapitala u sudski registar dobiti odobrenja Agencije za nadzor.

Član 18.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad)

- (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora se priložiti sljedeća dokumentacija:
 - a) osnivački akt;
 - b) poslovni plan;
 - c) statut društva za osiguranje u obliku notarske isprave;
 - d) dokaz o uplati dioničkog kapitala i o osiguranim sredstvima za troškove osnivanja, organizacione troškove i troškove poslovanja;
 - e) spisak dioničara sa njihovim ličnim podacima te firmu i sjedište, broj i nominalni iznos dionica i postotaka udjela u dioničkom kapitalu društva za osiguranje;
 - f) za dioničare - pravna lica koja su imaoci kvalifikovanih udjela (strana pravna lica isprave prilaže u ovjerenom prijevodu):
 - 1) izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra,
 - 2) dioničko društvo treba priložiti i izvod dioničara iz registra dionica,
 - 3) društvo sa ograničenom odgovornošću treba priložiti izvod iz knjige poslovnih udjela,
 - 4) finansijske izvještaje za posljedne dvije poslovne godine,
 - 5) spisak lica (fizičkih i/ili pravnih) koja su u odnosu uske povezanosti sa imaocima kvalifikovanih udjela;
 - g) za dioničare - fizička lica koja su imaoci kvalifikovanih udjela:
 - 1) ime i prezime, datum rođenja i adresa,
 - 2) izjavu i dokaz o porijeklu sredstava za kvalifikovani udio u društvu za osiguranje,
 - 3) spisak lica (fizičkih i/ili pravnih) koja su u odnosu uske povezanosti sa imaocima kvalifikovanih udjela;
 - h) akt o kadrovskoj i tehničkoj sposobljenosti;
 - i) dodatnu dokumentaciju u skladu sa podzakonskim propisom Agencije za nadzor.

- (2) Уз заhtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja mora se priložiti i mišljenje ovlaštenog aktuara o tome da li je društvo za osiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala, s obzirom na vrste osiguranja i obim poslova koje će obavljati kao i mišljenje ovlaštenog aktuara o oblikovanju cjenovnika premija i tehničkih rezervi osiguranja u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa.
- (3) Svi dokumenti se dostavljaju na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH u originalu ili ovjerenoj kopiji.
- (4) Dokumenti stranih država moraju biti prevedeni i ovjereni od stalnog sudskog tumača.
- (5) Agencija za nadzor propisat će dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, kao i vrstu i obavezni sadržaj akata poslovne politike društva za osiguranje.

Član 19.

(Odlučivanje o odobrenju za rad)

- (1) Agencija za nadzor odlučuje o izdavanju odobrenja za rad za svaku vrstu osiguranja unutar koje društvo za osiguranje smije obavljati poslove osiguranja.
- (2) Agencija za nadzor izdaje odobrenje za rad za obavljanje poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja ako utvrdi da društvo za osiguranje ispunjava uvjete za obavljanje poslova osiguranja unutar te vrste osiguranja.
- (3) Agencija za nadzor u dispozitivu odobrenja za rad izričito navodi vrste osiguranja na koje se odobrenje odnosi. Ako se odobrenje odnosi na sve vrste osiguranja iz pojedine grupe osiguranja, Agencija za nadzor može u dispozitivu odobrenja navesti tu grupu osiguranja.
- (4) Izuzetno od odredbi st. od (1) do (3) ovog člana, Agencija za nadzor odlučuje o odobrenju za obavljanje poslova sklapanja reosiguranja za sve vrste osiguranja te u dispozitivu navodi da vrijedi isključivo za poslove sklapanja reosiguranja.
- (5) Društvo za osiguranje dužno je nakon što mu Agencija za nadzor da odobrenje za rad, ukoliko obavlja poslove iz člana 9. stav (2) tačka j) ovog Zakona, u roku 15 dana od upisa u sudski registar učlaniti se u Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zaštitni fond FBiH) i dostaviti dokaz o članstvu Agenciji za nadzor.
- (6) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija za nadzor odlučit će rješenjem u roku 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Član 20.

(Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad)

- (1) Agencija za nadzor odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ako identitet dioničara ili povezanih lica sa pravnim licem koja posjeduju kvalifikovani udio, kako je predviđeno članom 2. stav (1) tačka z) i članom 28. ovog zakona, kao i iznosi tih udjela, nisu bili prethodno iskazani.
- (2) Odobrenje za rad neće biti izdato ako Agencija za nadzor, uvezši u obzir potrebu održavanja kriterija stabilnog i solidnog upravljanja društвom propisanih u članu 28. ovog zakona, nije uvjerenja u pogodnost dioničara ili partnera na koje se ovo odnosi.
- (3) U pogledu pravnog lica sa kvalifikovanim udjelom u društvu koje tim postaje njihovo povezano lice, Agencija za nadzor može zahtijevati da bude obaviještena o njihovim sredstvima (finansijski izvještaji) kako bi pratila njihov finansijski položaj.
- (4) U cilju boljeg nadzora identiteta fizičkog lica koje kontrolira pravno lice, a koje ima kvalifikovani udio u nekom društvu za osiguranje, Agencija za nadzor može:

- a) uvesti za to pravno lice obavezu da posjeduje dionice na ime sa pravom glasa,
- b) zahtijevati da određeni postoci ukupnog iznosa dionica sa pravom glasa pripadaju jednom ili više fizičkih lica koje odobri Agencija za nadzor.
- (5) Tokom procjene pogodnosti lica iz stava (4) ovog člana Agencija za nadzor u slučaju potrebe saraduje sa Agencijom za osiguranje RS i drugim nadležnim tijelima.
- (6) Agencija za nadzor može odbiti izdavanje odobrenja za rad i ako između društva i drugih fizičkih ili pravnih lica postoje uske veze definirane članom 2. stav (1) tačka t) ovog zakona, a Agencija za nadzor smatra da te veze ometaju efikasno provođenje njenih nadzornih funkcija.
- (7) Agencija za nadzor odbit će izdavanje odobrenja za rad ako propisi treće zemlje koji se primjenjuju na jedno ili više fizičkih ili pravnih lica sa kojima društvo ima usku povezanost ili njihova primjena ometa efikasno provođenje njenih nadzornih funkcija.
- (8) Agencija za nadzor zahtijevat će od društva da dostavlja podatke koje ona zahtijeva kako bi mogla pratiti da li su ispunjeni uvjeti koji se navode u ovom članu.
- (9) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, Agencija za nadzor dostaviti će podnoscicima zahtjeva u pisanim oblicima rješenje sa obrazloženjem odbijanja zahtjeva. Rješenje Agencije za nadzor o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad je konačno, a protiv njega podnositelj može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.

Član 21.

(Prestanak važenja i oduzimanje odobrenja za rad)

- (1) Odobrenje za rad društva za osiguranje prestaje važiti u slučajevima:
 - a) ako društvo za osiguranje ne počne obavljati poslove u roku godinu dana od dana izdavanja odobrenja za rad,
 - b) ako društvo za osiguranje ne obavlja poslove osiguranja duže od šest mjeseci,
 - c) ako je donesena pravomoćna presuda koja predstavlja smetnju za obavljanje poslova,
 - d) otvaranja postupka likvidacije ili stečajnog postupka,
 - e) prenosa svih ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje.
- (2) Ako nastupe razlozi iz stava (1) ovog člana, Agencija za nadzor donosi rješenje kojim se utvrđuje da je odobrenje za rad prestalo važiti.
- (3) Agencija za nadzor oduzima odobrenje za rad društvu za osiguranje u sljedećim slučajevima:
 - a) ako se u roku tri godine od dana izdavanja odobrenja za rad sazna ili utvrdi da je odobrenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka,
 - b) ako društvo za osiguranje nije u ostavljenom roku izvršilo naloge Agencije za nadzor za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili provođenje dodatnih ili drugih mjera zbog čega je prestalo ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti osiguranja ili uvjeti pod kojima je odobrenje za rad izdato više ne postoje ili su ti uvjeti izmijenjeni do tog obima da Agencija za nadzor ne bi izdala odobrenje imajući u vidu nove okolnosti,
 - c) ako društvo za osiguranje učestalo krši obavezu prema Agenciji za nadzor ili zaštitnom fondu bilo kojeg entiteta,
 - d) ako posebna uprava nije dovela do stabilnosti i likvidnosti društva za osiguranje.
- (4) Agencija za nadzor može oduzeti odobrenje za rad društvu za osiguranje ako je društvo za osiguranje pravomoćno

- proglašeno krivim za krivično djelo pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (5) Pored slučajeva navedenih u stavu (3) ovog člana, Agencija za nadzor može oduzeti odobrenje za rad društva za osiguranje i ako društvo, nakon rješenja Agencije za nadzor o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti ili rješenja o poduzimanju dodatnih ili drugih mjera i dalje:
- krši odredbe čl. od 86. do 98. ovog zakona i podzakonske akte Agencije za nadzor u vezi sa propisanim tehničkim i matematičkim rezervama i ulaganjima sredstava društva za osiguranje;
 - ne ispunjava zahtjeve adekvatnosti kapitala i marginе solventnosti, odnosno ne postupa u skladu sa čl. 25., 61. i čl. od 67. do 73. ovog zakona i podzakonskim aktima Agencije za nadzor;
 - obavlja poslove vrste osiguranja za koje nije dobilo odobrenje za rad;
 - ne primjenjuje usvojene uvjete osiguranja i cjenovnik premije kod davanja ponude, pripreme i zaključenja ugovora o osiguranju i u toku važenja ugovora o osiguranju, kao i druge akte poslovne politike;
 - krši pravila upravljanja rizikom, pravila upravljanja i održavanja likvidnosti i solventnosti, zabrane isplate dividende;
 - krši pravila o vodenju poslovnih knjiga, izradi finansijskih izvještaja, reviziji i internoj reviziji;
 - krši obavezu pravovremenog i istinitog izvještavanja i obavještavanja Agencije za nadzor;
 - ne izvršava u potpunosti ili pravovremeno dodatne mjere radi realizacije pravila upravljanja rizicima i zaštite osiguranika, kao i mjere iz plana kratkoročnog finansijskog oporavka;
 - krši odredbe o imenovanju i razrješenju članova uprave, ovlaštenih aktuara i ovlaštenog revizora;
 - krši odredbe o kvalifikovanim udjelima iz čl. 28., 32. i 33. ovog zakona,
 - ne vrši pokriće gubitka na način propisan ovim zakonom;
 - ne omogućava vršenje nadzora Agenciji za nadzor, obavljanje revizije ovlaštenom revizoru i obavljanje aktuarskih poslova ovlaštenom aktuaru na propisan način;
 - prenosi ili prihvata portfelj bez odobrenja Agencije za nadzor;
 - krši propise o zaštiti osiguranika, korisnika prava iz ugovora o osiguranju, odnosno trećih oštećenih lica;
 - daje netaćne podatke o svom poslovanju ili podatke koji mogu dovesti u zabludu osiguranike, ugovarače osiguranja, korisnike prava iz ugovora o osiguranju, odnosno treća oštećena lica.
- (6) Agencija za nadzor može oduzeti odobrenje za obavljanje poslova u pojedinim vrstama osiguranja ako se razlozi za oduzimanje odnose samo na poslove u tim vrstama osiguranja.
- (7) U slučaju prestanka važenja ili oduzimanja odobrenja za rad, društvo za osiguranje ne može zaključivati nove ugovore o osiguranju iz svih ili iz onih poslova u vrsti osiguranja za koje je utvrđeno da je odobrenje za rad prestalo važiti ili je oduzeto.
- (8) Prestanak važenja ili oduzimanja odobrenja za rad društva za osiguranje odnosi se i na njegove podružnice osnovane u RS i van BiH.
- (9) O prestanku važenja ili oduzimanju odobrenja za rad društva za osiguranje, Agencija za nadzor obavještava Agenciju za osiguranje RS ako društvo ima podružnicu u

- RS i nadzorni organ države u kojoj je podružnica društva iz Federacije registrirana.
- (10) U slučaju oduzimanja odobrenja za rad Agencija za nadzor pokreće postupak likvidacije, odnosno stečaja u skladu sa odredbama ovog zakona.
- (11) U slučaju prestanka važenja ili oduzimanja odobrenja za rad Agencija za nadzor vrši nadzor u skladu sa svojim ovlaštenjima do okončanja postupka likvidacije društva za osiguranje.
- (12) Prestanak važenja ili oduzimanje odobrenja za rad ne oslobađa društvo za osiguranje obaveza na osnovu zaključenih ugovora o osiguranju.

Član 22.

(Poslovni plan)

- (1) Poslovni plan iz člana 18. stav (1) tačka b) ovog zakona mora sadržavati:
- osnovne poslovne politike,
 - nabrojane pojedine vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje obavljati poslove osiguranja,
 - projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha,
 - izračun iznosa kapitala iz člana 67. i garantnog fonda iz člana 73. ovog zakona i njegovih sastavnih dijelova,
 - izračun marginе solventnosti (adekvatnost kapitala) iz čl. 71. i 72. ovog zakona,
 - predviđenu visinu troškova osnivanja, organizacionih troškova i troškova poslovanja te izvore finansiranja ovih troškova,
 - program predviđenog reosiguranja, odnosno retrocesije sa tabelama maksimalnog pokrića za sve vrste osiguranja,
 - ocjenu predviđenog stanja likvidnosti i finansijska sredstva koja će biti na raspolaganju za pokriće obaveza i osiguravanja adekvatnosti kapitala,
 - elaborat o očekivanim poslovnim rezultatima za period od najmanje tri godine, posebno o očekivanim premijskim prihodima, očekivanim naknadama za štetu, odnosno premijama osiguranja, očekivanim troškovima za provizije i drugim troškovima te očekivanom oblikovanju tehničkih rezervi osiguranja i rezervi.
- (2) Ako društvo za osiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja u vrsti osiguranja iz člana 9. stav (2) tačka s) ovog zakona poslovni plan mora sadržavati i opis sredstava potrebnih za ispunjavanje obaveza iz ove vrste osiguranja.

Član 23.

(Početak obavljanja poslova osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja)

- (1) Društvo za osiguranje mora Agenciju za nadzor obavijestiti o početku, odnosno prestanku obavljanja poslova osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja za koje je steklo odobrenje u roku osam dana od početka, odnosno prestanka obavljanja poslova osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja za koje je steklo odobrenje.
- (2) Društvo za osiguranje mora pribaviti saglasnost Agencije za nadzor na odluku o prestanku obavljanja određene vrste osiguranja. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o izmirenju svih obaveza iz ugovora o osiguranju iz te vrste osiguranja.

Član 24.

(Izmjena vrsta osiguranja)

- (1) Društvo za osiguranje koje je steklo odobrenje za obavljanje poslova osiguranja unutar određenih vrsta osiguranja u slučaju kada namjerava početi sa obavljanjem poslova osiguranja u drugim vrstama osiguranja mora

- dobiti odobrenje Agencije za nadzor za izmjenu odobrenja za rad u pogledu vrsta osiguranja.
- (2) Na odobrenje za izmjenu vrsta osiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. od 18. do 23. ovog zakona.
- (3) Agencija za nadzor odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za izmjenu vrsta osiguranja i u slučaju kada:
- utvrdi da bi obavljanje poslova u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja ugrozilo poslovanje društva za osiguranje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima,
 - društvo za osiguranje ne ispunjava druge uvjete za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Član 25.

(Dionički kapital)

- (1) Uplaćeni dionički kapital ne može biti manji od:
- 4.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od j) do o) ovog zakona,
 - 4.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od a) do h) i tač. p) i s) ovog zakona,
 - 2.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. i) i/ili r) ovog zakona,
 - 6.000.000,00 KM ako društvo posluje sa životnim osiguranjem,
 - 6.000.000,00 KM ako društvo obavlja poslove reosiguranja.
- (2) Sredstva dioničkog kapitala društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ne smiju poticati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.

Član 26.

(Dionice)

- (1) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju glasiti na ime.
- (2) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije izdavanja odobrenja za rad iz člana 17. stav (1) ili izdavanja odobrenja za povećanje dioničkog kapitala društva za osiguranje iz člana 25. ovog zakona i upisa u sudski registar.
- (3) Prioritetne dionice društva za osiguranje mogu biti do najviše 25% ukupnih dionica dioničkog društva za osiguranje iz stava (2) ovog člana.
- (4) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti izdate u nematerijaliziranom obliku.
- (5) Odredba iz stava (2) ovog člana ne primjenjuje se u slučaju pripajanja ili spajanja društva za osiguranje.

Član 27.

(Udio i kvalifikovan udio)

- (1) Udio u drugom pravnom licu je, u smislu ovog zakona, posredno ili neposredno vlasništvo poslovног udjela, dionica, odnosno drugih prava koja omogууju 20% ili više glasačkih prava, odnosno udjela u kapitalu određenog pravnog lica.
- (2) Kvalifikovani udio, u smislu ovog zakona, jeste posredno ili neposredno vlasništvo poslovног udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih imalač stiće udio 10% ili više u glasačkim pravima, odnosno kapitalu određenog pravnog lica, odnosno i vlasništvo manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje pravnim licem.
- (3) Indirektno držanje postoji kada između dva društva koji:
- drže dijelove dioničkog kapitala ili glasove u društvu postoji kontrola, ili

- kada društvo drži dio dioničkog kapitala ili glasove u društvu za račun drugog društva, ili
 - kada dio dioničkog kapitala ili glasove u društvu društvo drži za račun lica nad kojем drugo društvo ima kontrolu.
- (4) U smislu ovog zakona društvo koje je neposredno nadređeno drugom društvu nadređeno je i svim društvima koja imaju položaj podređenog društva tog drugog društva.

Odjeljak B. Kvalifikovani udjeli

Član 28.

(Odobrenje za sticanje kvalifikovanog udjela)

- Sva fizička i pravna lica ili takva lica koja djeluju zajednički (namjeravani sticalac) koja su donijela odluku da direktno ili indirektno steknu kvalifikovani udio u društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje ili da dodatno povećaju direktno ili indirektno taj kvalifikovani udio u društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje na osnovu čega bi njihov udio u glasačkim pravima ili kapitalu bio jednak ili veći od 20%, 30% ili 50%, ili takav da bi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje postalo njihovo podređeno društvo (namjeravano sticanje), moraju prethodno u pisanom obliku podnijeti zahtjev za odobrenje Agenciji za nadzor te navesti visinu namjeravanog udjela i relevantne informacije iz člana 18. stav (1) tačka e), odnosno tačka f) ovog zakona.
- Iuzetno, imalač kvalifikovanog udjela iz države članice nije obavezan prijaviti dosezanje granice od 30% udjela u slučaju kada se prijavljuje za sticanje 33% udjela. Također, imalač kvalifikovanog udjela iz države članice nije obavezan prijaviti smanjivanje udjela na granicu od 30% u slučaju kada je imao prijavljeno smanjivanje na 33% udjela.
- Ako imalač kvalifikovanog udjela namjerava otuditi svoje dionice tako da bi se uslijed toga njegov udio smanjio ispod granice za koju je dobio odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju za nadzor.
- Društvo za osiguranje prije sticanja kvalifikovanog udjela u drugom društvu za osiguranje, odnosno u drugoj finansijskoj instituciji sa sjedištem van područja Federacije i van područja države članice (u dalnjem tekstu: strana finansijska institucija) o namjeri sticanja kvalifikovanog udjela mora pisanim putem obavijestiti Agenciju za nadzor i uz pisano obavještenje iz stava (1) ovog člana priložiti:
 - popis imaoča kvalifikovanih udjela u stranoj finansijskoj instituciji sa podacima o njihovim udjelima, te prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za svakog od njih,
 - prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za stranu finansijsku instituciju,
 - finansijske izvještaje strane finansijske institucije za posljednje dvije poslovne godine,
 - revizorski izvještaj sa mišljenjem o godišnjim izvještajima za posljednje dvije poslovne godine, ako je strana finansijska institucija po propisima države sjedišta obveznik provođenja revizije,
 - spisak lica koja su usko povezana sa stranom finansijskom institucijom sa opisom načina povezanosti,
 - strategiju upravljanja strane finansijske institucije sa ocjenom ekonomske efikasnosti investicija,
 - mišljenje ovlaštenog aktuara o godišnjim izvještajima za posljednje dvije poslovne godine.
- U postupku odlučivanja o davanju saglasnosti za sticanje kvalifikovanog udjela Agencija za nadzor cijeni podobnost

- i finansijsko stanje podnosioca zahtjeva, njegove upravljačke sposobnosti i utjecaj na društvo za osiguranje na osnovu sljedećih kriterija:
- poslovne reputacije i ugleda koji se cijene u odnosu na njegove finansijske i poslovne aktivnosti, uključujući i da li je nad imovinom podnosioca zahtjeva bio otvoren stečajni postupak i/ili da li je podnositelj zahtjeva - fizičko lice bilo na rukovodećim poslovima u društvu za osiguranje ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad društvom za osiguranje ili tim društvom otvoren stečajni postupak,
 - pokazatelja koji mogu biti od značaja za ocjenu utjecaja podnosioca zahtjeva na upravljanje rizicima u društvu za osiguranje,
 - procjene upravljačkih sposobnosti, znanja i vještina sticaoca kvalifikovanog udjela, kao i ugleda, odgovarajućih profesionalnih sposobnosti i iskustava lica koje će, nakon sticanja kvalifikovanog udjela, podnositelj zahtjeva predložiti da vode poslove društva za osiguranje,
 - finansijskog stanja podnosioca zahtjeva i njegovog utjecaja na poslovanje društva za osiguranje ukoliko se saglasnost izda,
 - mogućnosti društva za osiguranje da ispunjava uvjete utvrđene ovim zakonom i provedbenim propisima, a posebno da li grupa čiji član treba postati društvo za osiguranje ima vlasničku strukturu koja omogućava provođenje efikasne kontrole, efikasnu razmjenu informacija između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima,
 - postojanja opravdanih razloga za sumnju, u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, da se u vezi sa sticanjem kvalifikovanog udjela provodi ili namjerava provesti pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti ili to sticanje može utjecati na povećanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (6) Agencija za nadzor donijet će podzakonski propis kojim pobliže uredjuje kriterije na osnovu kojih procjenjuje primjerenošć i finansijsko stanje sticaoca kvalifikovanog udjela, kao i propisati bliže uvjete i način dostavljanja podataka i informacija iz stava (5) ovog člana.

Član 29.

(Period procjene)

- Agencija za nadzor odmah, a najkasnije u roku dva dana od dana primanja zahtjeva u skladu sa članom 28. stav (1), kao i nakon mogućeg naknadnog primanja informacija iz stava (4) ovog člana namjeravanom sticaocu izdaje pisani potvrdu o primanju zahtjeva.
- Agencija za nadzor u roku 60 dana od dana izdavanja pisane potvrde o primanju zahtjeva i svih dokumenata iz stava (1) obavlja procjenu predviđenu članom 30. stav (1) ovog zakona.
- Pri izdavanju potvrde o primanju zahtjeva Agencija za nadzor obaveštava namjeravanog sticaoca o danu isteka perioda procjene.
- Agencija za nadzor može, ako je potrebno, tokom perioda procjene, ali najkasnije do pedesetog dana perioda procjene zahtijevati dodatne informacije koje su potrebne za završetak procjene. Taj zahtjev je u pisanim obliku i u njemu je navedeno koje su dodatne informacije potrebne.
- U periodu između dana na koji je Agencija za nadzor zahtijevala informacije i dana primanja odgovora namjeravanog sticaoca na taj zahtjev, period procjene se prekida. Taj prekid ne može biti duži od 20 dana. Period

- procjene se ne prekida ako Agencija za nadzor, u skladu sa vlastitom procjenom, zahtijeva daljnje dopunjavanje ili pojašnjenje informacija.
- Agencija za nadzor može produžiti prekid iz stava (5) na 30 dana, ako namjeravani sticalac:
 - ima sjedište u stranoj državi ili
 - je fizičko ili pravno lice koje ne podliježe nadzoru regulatornih tijela.
 - Ako Agencija za nadzor o zahtjevu za izdavanje odobrenja iz člana 28. stav (1) ovog zakona ne odluči u roku dva mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva smatra se da je odobrenje izdato.
 - U slučaju iz stava (7) ovog člana Agencija za nadzor na zahtjev imaoča kvalifikovanog udjela mora izdati rješenje kojim se potvrđuje da je sticanje odobreno u roku osam dana od primanja tog zahtjeva.
 - Ako Agencija za nadzor nakon završetka procjene ne da odobrenje namjeravanom sticanju, o tome obaveštava namjeravanog sticaoca i navodi razloge za to u roku dva radna dana prije isteka perioda procjene.
 - Rješenje Agencije za nadzor je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 30.

(Procjena sticanja)

- Pri procjenjivanju zahtjeva iz člana 28. stav (1) i informacija iz člana 29. stav (4) ovog zakona radi osiguranja stabilnog i razboritog upravljanja društvom za osiguranje u kojem je namjeravano sticanje, te uzimajući u obzir vjerovatan utjecaj namjeravanog sticaoca na društvo za osiguranje tokom perioda procjene, Agencija za nadzor procjenjuje primjerenošć namjeravanog sticaoca i finansijsku stabilnost namjeravanog sticaoca prema sljedećim kriterijima:
 - ugledu namjeravanog sticaoca,
 - ugledu i iskustvu bilo kojeg lica koje će nakon namjeravanog sticanja voditi poslove društva za osiguranje ili društva za reosiguranje,
 - finansijskoj stabilnosti namjeravanog sticaoca, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja ili planira obavljati u društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje u kojem bi trebalo doći do namjeravanog sticanja,
 - hoće li društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu sa ovim zakonom, posebno hoće li grupa osiguravača čijim članom postane društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje imati strukturu koja će ostaviti mogućnost provođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene podataka između nadležnih nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,
 - postoje li opravdani razlozi za sumnju da se u vezi sa namjeravnim sticanjem provodi ili pokušava provoditi pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti ili da namjeravano sticanje može povećati rizik od provođenja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- Ako lice iz člana 28. stav (1) ovog zakona u roku šest mjeseci od dana prijema rješenja kojim je dato odobrenje za sticanje udjela ne stekne dionice na koje se odobrenje odnosi, smatraće se da je odustalo od sticanja. U slučaju ponovne namjere sticanja, namjeravani sticalac mora ponoviti postupak iz čl. 28. i 29. ovog zakona.

- (3) Агенција за надзор одбит ће намјеравано стicanje u roku 60 dana od dana izдавanja potvrde iz člana 29. stav (1) ovog zakona i to samo ako su информације koje je dao namјеравани sticalac nepotpune ili ako je prema kriterijima iz stava (1) ovog člana vjerovatno da bi utjecaj namјeravanog sticaoca mogao naškoditi stabilnom i razboritom upravljanju društva za osiguranje.
- (4) Prije donošenja odluke na osnovu stava (3) ovog člana Агенција за надзор mora namјеравanom sticaocu odrediti rok koji ne smije biti kraći od 15 niti duži od 30 dana da se izjasni o razlozima odbijanja.
- (5) Ako Агенција за надзор i nakon izjašnjenja iz stava (4) ovog člana odluči odbiti zahtjev namјеравanog sticanja o tome donosi rješenje koje mora sadržavati razloge za odbijanje.
- (6) Rješenje Агенције за надзор o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja o sticanju kvalifikovanog udjela je konačno, a protiv njega podnositelj može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.

Član 31.

(Међусобна saradnja nadležnih nadzornih tijela prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog udjela)

- (1) Nadležna nadzorna tijela u potpunosti će saradivati prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog udjela ako je sticalac kvalifikovanog udjela:
 - a) banka, mikrokreditna organizacija, lizing društvo, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom sa odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onog u kojem je izražena namjera spajanja ili sticanja,
 - b) nadređeno društvo banke, mikrokreditne organizacije, lizing društva, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva ili društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom sa odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onog u kojem je izražena namjera spajanja ili sticanja,
 - c) pravno ili fizičko lice koje kontroliše banku, mikrokreditnu organizaciju, lizing društvo, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom sa odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onog u kojem je izražena namjera spajanja ili sticanja.
- (2) Nadležna nadzorna tijela će, bez odgadanja, razmjenjivati potrebne informacije za donošenje odluke o zahtjevu iz stava (1) ovog člana. Navedena razmjena informacija pružat će se na pisani zahtjev.

Član 32.

(Pravne posljedice sticanja bez odobrenja)

- (1) Lice koje stekne ili posjeduje dionice u suprotnosti sa odredbom člana 28. stav (1) ovog zakona i člana 30. stav (5) ovog zakona nema pravo glasa, odnosno učestvovanja u upravljanju društвом за osiguranje na osnovu dionica koje je pribavilo na taj način.
- (2) Pravo glasa iz stava (1) ovog člana za vrijeme dok imalač kvalifikovanog udjela na osnovu dionica koje je stekao u suprotnosti sa odredbom člana 28. stav (1) ovog zakona i člana 30. stav (5) ovog zakona nema pravo glasa, pribaja se pravu glasa drugih dioničara dioničkog društva za osiguranje proporcionalno njihovom udjelu u osnovnom kapitalu dioničkog društva za osiguranje na način da imalač

kvalifikovanog udjela u glasanju učestvuje samo sa udjelom dionica kojima ne krši odredbu člana 28. stav (1) i člana 30. stav (5) ovog zakona.

Član 33.

(Kvalifikovani udjeli: ovlaštenja Агенције за надзор)

Ako Агенција за надзор utvrdi da lice koje je steklo kvalifikovani udio u društву za osiguranje djeluje na to društvo suprotno principima poslovanja društva za osiguranje, ovlaštena je obustaviti ostvarivanje njegovog prava glasa na skupštini društva za osiguranje.

Odjeljak C. Vodenje poslova i nadzor nad vodenjem poslova društva

Član 34.

(Opće odredbe)

Uprava vodi poslove društva i zastupa društvo, a nadzorni odbor nadzire vodenje poslova društva.

Član 35.

(Članovi uprave društva za osiguranje)

- (1) Uprava društva mora imati najmanje dva člana od kojih jedan član uprave mora biti imenovan za direktora.
- (2) Prokurist može zastupati društvo za osiguranje samo zajedno sa najmanje jednim članom uprave.
- (3) Najmanje jedan član uprave mora znati jedan od službenih jezika u BiH i imati prebivalište ili boravište u BiH. Član uprave koji nije državljanin BiH mora imati radnu dozvolu.

Član 36.

(Uvjjeti za člana uprave u društvu za osiguranje)

- (1) Za članove uprave i prokuristu društva za osiguranje mogu se postaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
 - a) VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja od kojih najmanje jedan član uprave mora biti ekonomski ili pravne struke,
 - b) imaju najmanje tri godine iskustva na rukovodećim položajima u društvu za osiguranje, odnosno šest godina iskustva na rukovodećim položajima u drugim finansijskim institucijama, odnosno pet godina iskustva na poslovima ovlaštenog aktuara,
 - c) nisu bili članovi uprave, nadzornog odbora društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak ili oduzeto odobrenje za rad zbog kršenja zakona,
 - d) nisu članovi uprave, odnosno prokuristi drugog društva za osiguranje,
 - e) nisu članovi nadzornog organa drugog društva za osiguranje,
 - f) nisu osudivani za utaju i pronevjeru u službi, zloupotrebu povjerenja, krivotvorene, upotrebu krivotvorenih dokumenata, kradu javne ili privatne imovine, davanje lažnih izjava, davanje ili uzimanje mita ili bilo koje drugo krivično djelo vezano uz obavljanje profesionalne djelatnosti.

- (2) Lice koje je bilo član uprave društva za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak ili oduzeto odobrenje za rad zbog kršenja zakona ne može biti postavljeno na mjesto člana uprave ili prokuriste do isteka pet godina od dana pokretanja stečajnog postupka, odnosno oduzimanja odobrenja za rad.
- (3) Ispunjavanje uvjeta iz stava (1) tačka f) ovog člana fizičko lice koje nije državljanin BiH dokazivat će se izvodom iz sudske krivične evidencije ili na drugi način pomoću istovjetnog dokumenta nadležnog suda ili administrativnog organa zemlje porijekla ovih lica.

- (4) Документи за доказивање испunjавања увјета из става (1) таč. од с) до ф) и става (3) овог члана не могу бити старији од 90 дана од дана њиховог издавања.
- (5) Члан управе не може истовремено обављати ту функцију и извршне функције унутар друштва за осигuranje које су одговорне за свакодневно водење пословања и за то одговарају управи и руководећу функцију у организационим дјеловима друштва за осигuranje.

Члан 37.

(Сагласност за члана управе друштва за осигuranje)

- (1) Чланом управе дioničkog društva za osiguranje може бити именовано лице које добије saglasnost Agencije za nadzor za obavljanje funkcije члана управе друштва за osiguranje.
- (2) Заhtjev za izdavanje saglasnosti iz stava (1) овог члана подноси надзорни odbor društva za osiguranje за mandat који не може бити дужи од четири године.
- (3) Uz zahtjev iz stava (2) овог члана moraju se priložiti dokazi o испunjавању увјета из члана 36. овог закона. Sadržaj potrebne dokumentacije kojom kandidat za члана управе dokazuje испunjava li uvjete iz члана 36. овог закона, propisuje Agencija za nadzor.
- (4) Kandidat za члана управе u postupku odlučivanja o izdavanju saglasnosti mora dostaviti Agenciji za nadzor program водења poslova друштва за osiguranje. Prilikom доношења одлуке за izdavanje saglasnosti iz stava (1) овог члана Agencija za nadzor mora узeti u obzir i poslovni ugled i finansijsku stabilnost privrednog društva u којем je kandidat za члана управе dioničkog društva za osiguranje radio, te poslovni ugled i iskustvo kandidata.
- (5) Agencija za nadzor izdat će saglasnost iz stava (1) овог члана ako na основу докумената из става (3) овог члана i predstavljenog програма из става (4) овог члана zaključi da kandidat испunjава uvjete za члана управе друштва за osiguranje.
- (6) Agencija za nadzor odbit će izdavanje saglasnosti ako из podataka којима располаже произлази да bi, zbog djelatnosti i poslova којима se lice bavi, односно zbog postupaka које je lice činilo, bilo ugroženo poslovanje друштва за osiguranje u складу са правилima o ograničavanju rizika, ili ako на основу navoda из става (4) овог члана просуди да kandidat neće obavljati poslove друштва за osiguranje u складу са propisima донесеним на основу овог закона te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje друштва за osiguranje, ili ako utvrdi da je lice u zahtjevu за izdavanje одobrenja, односно tokom predstavljanja из stava (4) овог члана navelo netačne podatke.
- (7) Ako je lice dobilo saglasnost за obavljanje funkcije члана управе u jednom друштву за osiguranje mora prije именovanja na istu funkciju u drugom друштву за osiguranje dobiti novo одобрење Agencije za nadzor. Na одобрење se na odgovarajući način примjenjuju одредбе ст. (4), (5) i (6) овог члана.
- (8) Ako je pravno lice podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti за obavljanje poslova osiguranja, postupak odlučivanja o одобрењу из става (1) овог члана objedinjuje se sa postupkom odlučivanja o одобрењу за obavljanje poslova osiguranja.
- (9) Saglasnost из става (1) овог члана prestaje važiti ако:
- a) lice u roku шест мјесеци од primanja saglasnosti za obavljanje funkcije члана управе ne буде именовано за члана управе друштва за osiguranje на које se saglasnost odnosi, te je postupak izdavanja saglasnosti bio spojen sa postupком izdavanja saglasnosti за obavljanje poslova osiguranja друштва за osiguranje,
 - b) lice u roku три мјесeca од primanja saglasnosti za obavljanje funkcije члана управе ne буде именовано

- za члана управе dioničkog društva за osiguranje на које se saglasnost odnosi,
- c) licu prestaje funkcija члана управе друштва за osiguranje на коју se saglasnost odnosi sa danom prestankom funkcije,
- d) licu istekne ugovor o radu u друштву за osiguranje на који se saglasnost odnosi sa danom истека ugovora.

Члан 38.

(Radni odnos члanova uprave)

Чланови управе друштва за osiguranje moraju бити u radnom odnosu na puno radno vrijeme u друштву за osiguranje.

Члан 39.

(Oduzimanje saglasnosti за funkciju члanova uprave)

- (1) Agencija za nadzor oduzet će saglasnost za obavljanje funkcije члана управе друштва за osiguranje u slučaju ако:
- a) je осуђен за krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravi,
 - b) je presudom suda забранено обављање aktivnosti u nadležnosti управе,
 - c) je saglasnost добivena navođenjem neistinitih podataka,
 - d) чlan управе teže prekrши обавезе члана управе из чл. 40. i 41. овог закона,
 - e) друштво не поступи по rješenju o nalozima za отklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti,
 - f) друштво не поступа u складу са обавезом правовременог i истинитог izvještavanja Agencije za nadzor i poslije pisаног upozorenja Agencije за nadzor,
 - g) na bilo koji način ometa vršenje nadzora nad poslovanjem друштва,
 - h) su ostvareni uvjeti iz члана 157. овог закона u rješenju o imenovanju posebne управе.
- (2) Ako je члану управе oduzeta saglasnost za obavljanje funkcije члана управе te ако je Agencija za nadzor odredila dodatne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima из члана 156. stav (3) овог закона, надзорни odbor друштва за osiguranje dužan je odmah razriješiti tog члана управе i podnijeti zahtjev из члана 37. stav (2) овог закона za novog члана управе.

Члан 40.

(Dužnosti i odgovornosti управе)

- (1) Управа друштва за osiguranje mora osigurati poslovanje друштва за osiguranje u складу са odredbama овог закона i propisima донесеним на основу овог закона, односно u складу са другим законима којима se uređuje poslovanje друштва за osiguranje te propisima донесеним на основу tih zakona.
- (2) Управа друштва за osiguranje mora osigurati praćenje rizika којима je izloženo друштво за osiguranje kod poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere којима će друштво за osiguranje ограничавати rizike.
- (3) Управа друштва за osiguranje mora osigurati da se организује sistem internih kontrola u svim područjima poslovanja друштва за osiguranje i interna revizija te da njihovo djelovanje буде u складу са ovim zakonom i na osnovu njega донесеним propisima.
- (4) Управа друштва за osiguranje mora osigurati водење poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, сastavljanje knjigovodstvenih isprava, procjenu knjigovodstvenih stavki, сastavljanje računovodstvenih i drugih izvještaja o чemu je dužna izvještavati, односно obavještavati Agenciju za nadzor u складу са ovim zakonom i propisom o računovodstvu i reviziji, te propisima донесенима на основу ovih zakona.

- (5) Управа друштва за осигuranje је дужна осигурати да друштво за осигuranje има писане политике, као и да се те политике проводе. Прије доношења политика управа је дужна прибавити мишљење овлаштеног актуара на предлозене политике и одобрење надзорног odbora. Политике се односе на управљање ризицима, унутрашњу контролу и унутрашњу ревизију. Политике се пре испитују најманje jedanput godišnje и прilagođavaju se u slučaju bilo koje značajne promjene u sistemu ili u određenom području.
- (6) Чланови управе друштва за осигuranje solidarno odgovaraju друштву за осигuranje за штету која nastane као последица чинjenja, нечињења и propuštanja испunjавања svojih dužnosti, осим ако не докаžu да су u испunjавању svojih dužnosti управљања друштвом за осигuranje поступали sa pažnjom dobrog i savjesnog privrednika.
- (7) Чланови управе су обavezni pri svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom ili upravnom odboru drugih прavnih lica писаним путем обавijestiti Агенцију за надзор у roku осам дана.

Član 41.

(Обавještavanje nadzornog odbora)

- (1) Управа друштва за осигuranje мора hitno u roku tri dana od utvrđivanja или nastanka писаним путем обавijestiti nadzorni odbor друштва за осигuranje о sljedećem:
- da je угрожена likvidnost ili solventnost друштва за osiguranje,
 - da su nastupili razlozi за prestanak i oduzimanje одобрења за obavljanje poslova osiguranja, односно забрана обavljanja pojedinih poslova osiguranja,
 - da se finansijsko stanje друштва за osiguranje izmijenilo тако да друштво за osiguranje ne достиже marginu solventnosti из члана 71., односно члана 72. ovog zakona,
 - o svim налоzima Агенције за надзор.
- (2) Члан управе друштва за осигuranje мора hitno u roku tri dana od utvrđivanja или nastanka писаним путем обавijestiti nadzorni odbor друштва за osiguranje:
- o imenovanju i prestanku njegove funkcije u nadzornim tijelima drugih прavnih lica,
 - o прavnim poslovima na основу којих је члан управе sam ili члан njegove uže porodice posredno ili neposredno стекао dionice, односно poslovne udjele pravnog lica na основу којих члан управе zajedno sa члановимa uže porodice u tom правном licu достиže или premašuje kvalifikovani udio, односно ако se njihov udio smanjio ispod granice kvalifikovanog udjela,
 - o oduzimanju одобрења за obavljanje funkcije члана управе.

Član 42.

(Nadzorni odbor)

- (1) Nadzorni odbor има најманje три члана, предсједника и два члана при чему ukupan broj чланова nadzornog odbora мора бити неparan.
- (2) Skupština друштва за осигuranje imenuje i razrješava чланове nadzornog odbora, uz prethodnu saglasnost Агенције за надзор.
- (3) Агенција за надзор дaje, односно oduzima saglasnost po proceduri za izdavanje saglasnosti управи.

Član 43.

(Uvjeti za obavljanje funkcije члана nadzornog odbora)

- (1) За члана nadzornog odbora друштва за осигuranje личе може бити imenovan под uvjetom da:
- nije правомоћно осудивано за krivično djelo nespojivo sa dužnošću u nadzornom odboru,

- nije presudom суда забранjeno obavljanje активности u nadležnosti nadzornog odbora,
 - nije био члан управе друштва nad којим су provedene mjere nadzora u obliku imenovanja posebне управе, принудне likvidacije ili prijedloga за pokretanje stečajnog postupka,
 - mu nije mjerom nadzora oduzeta saglasnost za funkciju члана управе друштва за осигuranje i to u periodu od dvije godine od dana kada je nametnuta mjera nadzora,
 - Agencija за надзор nije mu odbila izdati одобрење за obavljanje funkcije члана управе и то најманje godinu dana od dana доношења rješenja којим se odbija izdavanje одобрења за obavljanje funkcije члана управе.
- (2) Агенција за надзор може од управе друштва за осигuranje затражити сазivanje skupštine i predložiti razrješenje члана nadzornog odbora друштва за osiguranje ako:
- član nadzornog odbora krši обавеze navedene u члану 46. ovog закона,
 - su prekršene одредбе члана 44. ovog закона,
 - ne испунијава uvjete iz stava (1) ovog члана.

Član 44.

(Запреke за imenovanje члана nadzornog odbora)

- (1) Чланом nadzornog odbora друштва за osiguranje не може бити imenовано lice:
- које je povezano sa прavnim licima u kojima друштво за osiguranje има udio više od 5% права glasa ili takav udio u njihovom osnovnom kapitalu,
 - које je члан nadzornog odbora ili управе или prokurist у другом друштву за osiguranje, другом osiguravajućem holdingu ili drugoj finansijskoj instituciji,
 - које не може бити члан nadzornog odbora prema одредбама Zakona o privrednim društvima,
 - запослено u друштву за osiguranje.
- (2) Забрана из stava (1) ovog члана ne vrijedi za lica која су чланови nadzornog odbora, управе или prokuristi nadređenog друштва за osiguranje ili drugog nadređenog друштва u grupi osiguravača.

Član 45.

(Nadležnost nadzornog odbora)

Osim nadležnosti које nadzorni odbor има u складу са Zakonom o privrednim društvima, nadzorni odbor друштва за osiguranje има и sljedeće nadležnosti:

- daje управи saglasnost за određivanje poslovne politike друштва за osiguranje,
- daje управи saglasnost за određivanje finansijskog plana друштва за osiguranje,
- daje управи saglasnost за određivanje организације sistema internih kontrola,
- daje saglasnost за određivanje okvirnog godišnjeg programa rada interne revizije,
- daje управи saglasnost за imenovanje овлаштеног актуара друштва за osiguranje,
- pokreće proceduru за imenovanje чланова управе i imenuje чланове управе,
- razmatra izvještaj Odbora за reviziju o primjerenosti postupaka i učinkovitosti djelovanja interne revizije,
- raspravlja o činjenicama које je utvrdila Агенција за надзор, Porezna управа и друга nadzorna тijела tokom postupka nadzora nad друштвом за osiguranje,
- razmatra finansijske izvještaje друштва за osiguranje i utvrđuje prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja,

- j) образлаže скупштини дioničara своје mišljenje uz godišnje izvještaje interne revizije i mišljenje uz godišnje izvještaje uprave,
- k) nadzire provođenje nalaza iz mišljenja ovlaštenog aktuara društva za osiguranje od uprave društva za osiguranje.

Član 46.

(Odgovornost članova nadzornog odbora)

- (1) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje solidarno su odgovorni društvu za osiguranje za štetu koja je nastala zbog zanemarivanja njihovih obaveza, osim ako dokažu da su pošteno i savjesno ispunjavali svoje dužnosti.
- (2) Član nadzornog odbora društva za osiguranje Agenciju za nadzor bez odgadanja mora obavijestiti o:
 - a) imenovanju i prestanku njegove funkcije u upravnim i nadzornim tijelima drugih pravnih lica,
 - b) pravnim poslovima na osnovu kojih su, posredno ili neposredno, član nadzornog odbora, odnosno članovi njegove uže porodice stekli dionice, odnosno poslovne udjele u pravnom licu na osnovu kojih član nadzornog odbora zajedno sa članovima svoje porodice u tom pravnom licu dostiže ili premašuje kvalifikovani udio, odnosno ako se njihov udio smanjio ispod granice kvalifikovanog udjela,
 - c) prestanku funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje.

Odjeljak D. Osnivanje podružnica između dva entiteta

Član 47.

(Osnivanje podružnica društva koje imaju sjedište u RS: opće odredbe)

- (1) Društvo za osiguranje koje ima sjedište u RS može osnovati podružnicu u Federaciji.
- (2) Agencija za osiguranje RS, prije nego krenu raditi podružnice u Federaciji, Agenciji za nadzor proslijedi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom uz koji prilaže i:
 - a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz RS za osnivanje podružnice u Federaciji,
 - b) rješenje o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u Federaciji,
 - c) potvrdu o solventnosti društva za osiguranje iz RS koje osniva podružnicu u Federaciji,
 - d) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila,
 - e) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu FBiH, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.
- (3) Agencija za nadzor donosi rješenje o upisu društva za osiguranje sa sjedištem u RS, koje u Federaciji posluje putem podružnice, u registar društava za osiguranje koji vodi u roku 15 dana od dana prijema dokumentacije iz stava (2) ovog člana.
- (4) Društvo za osiguranje iz RS je dužno u podružnici u Federaciji postupati u skladu sa čl. 10. i 11. ovog zakona.

Član 48.

- (Osnivanje podružnice društva iz Federacije u RS: opće odredbe)
- (1) Društvo koje ima sjedište u Federaciji može osnovati podružnicu u RS, pod uvjetom da Agenciji za nadzor podnese zahtjev kojim će se izjasniti da namjerava otvoriti podružnicu u RS, prilažeći sljedeće dokumente:
 - a) odluku o osnivanju podružnice u RS,
 - b) akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u podružnici u RS,

- c) dokaz o osiguranom poslovnom prostoru za sjedište podružnice u RS, kao i unutrašnjih organizacionih dijelova podružnice,
 - d) odluku kojom se imenuje lice ovlašteno za zastupanje podružnice u RS, uz navođenje obima i granica ovlaštenja za zastupanje u pravnom prometu,
 - e) dokaz da fizičko lice iz tačke d) ovog stava ima privremeno ili stalno prebivalište na teritoriji BiH,
 - f) plan poslovanja i finansijski plan podružnice u RS,
 - g) uvjete osiguranja i tarife premija za vrste osiguranja kojima će se podružnica u RS baviti,
 - h) po jednu ovjerenu kopiju svih vrsta polisa osiguranja (ugovora o osiguranju) koje će podružnica u RS koristiti u pravnom prometu u RS,
 - i) izjavu o odabranom načinu poslovanja u okviru vrste osiguranja: "Osiguranje troškova pravne zaštite", ukoliko se bavi tom vrstom osiguranja,
 - j) dokaz da je član Biroa zelene karte Bosne i Hercegovine, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.
- (2) Agencija za nadzor nakon provjere plana poslovanja i pod uvjetom da su administrativna struktura i finansijsko stanje društva, kao i opće i stručne kvalifikacije i iskustvo direktora i ovlaštenih zastupnika odgovarajući u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva društva za osiguranje iz Federacije za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u RS, Agenciji za osiguranje RS prosljeđuje zahtjev sa dokumentacijom iz stava (1) ovog člana uz koji prilaže i:
 - a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz Federacije za osnivanje podružnice u RS,
 - b) rješenje o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u RS,
 - c) potvrdu o solventnosti društva za osiguranje iz Federacije koje osniva podružnicu u RS,
 - d) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine i
 - e) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu RS.
 - (3) Agencija za nadzor obavještava društvo iz Federacije da je Agenciji za osiguranje RS prosljedila zahtjev i dokumente iz stava (1) ovog člana.
 - (4) U slučaju izmjene bilo kojih podataka predviđenih u tač. od b) do e) u stavu (2) ovog člana, Agenciji za nadzor bit će podneseno pisano obavještenje najmanje 30 dana prije provođenja te izmjene kako bi Agencija za nadzor postupila kako je predviđeno u stavu (1) ovog člana.
 - (5) Podružnica u svom sjedištu mora voditi i čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje podružnice.

Član 49.

(Osnivanje podružnice društva iz Federacije u RS: posebne odredbe)

- (1) U slučaju izmjene bilo koje pojedinosti dostavljene prema stavu (1) tač. b), c), d) i f) člana 48. ovog zakona, Agencija za nadzor poslat će pisano obavještenje Agenciji za osiguranje RS najmanje 30 dana prije provođenja izmjene kako bi se procedura navedena u prethodnom stavu mogla primijeniti.
- (2) Društvo iz Federacije koje obavlja poslove neživotnog osiguranja koje namjerava posloвати u RS zdravstvenim osiguranjem iz člana 9. stav (2) tačka b), koja djelimično ili u potpunosti zamjenjuje statutarni sistem socijalnog osiguranja u entitetu, mora Agenciji za nadzor podnijeti tehničku osnovu za tarife i opće i posebne uvjete osiguranja prije nego što otpočne njihovu primjenu.

Član 50.

(Obavlještanjanje o dokumentima)

- (1) Radi zaštite javnog interesa i kontrole da li se poštuju zakonske odredbe o ugovorima o osiguranju Agencija za nadzor može od društva koje ima sjedište u RS i koje se bavi osiguranjem u Federaciji putem podružnica zahtijevati povremena obavještenja o općim i posebnim uvjetima ugovora o osiguranju kao i o dokumentima koje namjeravaju koristiti za svoje osiguranike.
- (2) Agencija za nadzor zahtijevat će od društva dostavljanje svih podataka neophodnih za primjenu ovog zakona na jednom od službenih jezika u BiH.
- (3) Društvo koje je osnovano u RS a posluje u Federaciji putem podružnice obavezno je Agenciji za nadzor dostaviti sve tražene dokumente sa ciljem primjene ovog člana ukoliko su i društva koja imaju sjedište u Federaciji obavezna to uraditi. Ako društvo odbije podnijeti zatražene dokumente, Agencija za nadzor primijenit će odredbe čl. 51. i 52. ovog zakona.

Član 51.

(Nepoštivanje Zakona)

- (1) Ako društvo za osiguranje koje postupa suprotno odredbama ovog zakona ima sjedište u RS a u Federaciji ima podružnicu, Agencija za nadzor izreći će sankciju za prekršaj njegovoj organizacionoj jedinici i odrediti odgovarajuće mjere nadzora.
- (2) Svako rješenje o određivanju mjere ograničenja pružanja usluga ili o izricanju sankcije, u skladu sa odredbama ovog člana, mora biti obrazloženo i dostavljeno tom društву i Agenciji za osiguranje RS.
- (3) Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu drugih zakonskih propisa, uključujući i kazne predvidene važećim zakonima o osiguranju u Federaciji.

Član 52.

(Saradnja sa Agencijom za osiguranje RS)

- (1) Ako je potrebna istraga na licu mjesta u prostorijama sjedišta društva ili podružnice u Federaciji kako bi se osigurala odgovarajuća primjena važećih propisa u Federaciji, Agencija za nadzor saradivat će sa Agencijom za osiguranje RS kako bi se istraga provela. Ako Agencija za nadzor smatra prijeko potrebnim može i sama provesti provjeru u uredima podružnice nakon što prethodno obavijesti Agenciju za osiguranje RS.
- (2) Agencija za nadzor donijet će provedbeni akt o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju iz čl. 47., 48., 49., 50. i 51. ovog zakona.

Član 53.

(Reklamiranje)

Društva koja imaju sjedište u RS i van BiH mogu reklamirati svoje usluge u Federaciji koje pružaju prema pravu osnivanja i u skladu sa propisima u Federaciji koji se odnose na oblik i sadržaj takvog reklamiranja i koji su usvojeni u općem javnom interesu.

Član 54.

(Ispunjavanje obaveza u slučaju likvidacije)

U slučaju provođenja postupka likvidacije društva za osiguranje, obaveze koje proizlaze iz ugovora koji su zaključeni putem podružnice ispunit će se na isti način kao i one koje koje proizlaze iz drugih ugovora o osiguranju tog društva za osiguranje, u skladu sa Glavom X. ovog zakona.

Odjeljak E. Obavljanje poslova osiguranja stranih društava za osiguranje**Član 55.**

(Osnivanje podružnice)

- (1) Strano društvo za osiguranje može na području Federacije poslove osiguranja obavljati samo putem podružnice.
- (2) Podružnica stranog društva za osiguranje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 - a) poslove podružnice moraju voditi dva lica koja su ovlaštena zastupati osnivače, a na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe čl. od 34. do 41. ovog zakona,
 - b) podružnica mora biti na odgovarajući način kadrovska i tehnički sposobljena za obavljanje poslova osiguranja,
 - c) podružnica mora raspolažati deponovanim sredstvima u vrijednosti jedne polovine iznosa osnovnog kapitala iz člana 25. ovog zakona,
 - d) podružnica mora na području Federacije raspolažati odgovarajućom imovinom najmanje u visini polovine garantnog fonda propisanog članom 73. ovog zakona, te deponovati novčani iznos kao jemstvo za plaćanje obaveza iz ugovora o osiguranju sklopjenih na području Federacije, odnosno ugovora koji pokrivaju rizike na području Federacije u visini četvrte garancijskog fonda podružnice (u dalnjem tekstu: jemstveni depozit). Višak vlastitih sredstava podružnice iznad zahtjevanog minimalnog kapitala, zavisno od toga koji je viši, mora biti položen na poslovni račun kod finansijske institucije sa sjedištem u Federaciji,
 - e) podružnica mora imenovati ovlaštenog aktuara koji će u njoj imati jednaku funkciju kakvu ima i u društvu za osiguranje.
- (3) Podružnica u svom sjedištu mora voditi i čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje podružnice.
- (4) Na podružnicu stranog društva za osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o upravljanju rizicima, čuvanju povjerljivih podataka te poslovnim knjigama i izvještajima iz glava III. i IV. ovog zakona te na osnovu njih donesenih propisa.
- (5) Na nadzor nad podružnicom osnovanoj u Federaciji na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o nadzoru nad društima za osiguranje iz Glave VIII. ovog zakona.

Član 56.

(Odobrenje za osnivanje podružnice)

- (1) Strano društvo za osiguranje može na području Federacije osnovati podružnicu ako za to dobije odobrenje Agencije za nadzor.
- (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice mora se priložiti:
 - a) akt o osnivanju podružnice,
 - b) izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta matičnog društva za osiguranje,
 - c) statut, odnosno propisi matičnog društva za osiguranje,
 - d) revidirani finansijski izvještaji matičnog društva za osiguranje za posljednje tri godine,
 - e) ako iz akta iz tačke b) ovog stava nisu vidljivi podaci o vlasnicima matičnog društva za osiguranje, mora se priložiti odgovarajuća isprava u kojoj se na vjerodostojan način navode vlasnici i njihovi udjeli u upravljanju matičnim društvom za osiguranje,
 - f) izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta za pravna lica koja imaju više

- od 10% udjela u upravljanju matičnim društvom za osiguranje,
- g) poslovni plan sa sadržajem određenim u članu 22. ovog zakona i mišljenjem ovlaštenog aktuara podružnice o njemu,
- h) dokaze o adekvatnosti garantnog fonda i jemstvenom depozitu sa mišljenjem ovlaštenog aktuara podružnice o njemu,
- i) dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi je li podružnica u kadrovskom, tehničkom i organizacionom smislu sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.
- (3) Agencija za nadzor u odobrenju za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje odredit će način na koji će se osigurati jemstveni depozit.
- (4) Na odlučivanje o izdavanju odobrenja za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. od 18. do 20. ovog zakona.
- (5) Odobrenje za rad iz ovog člana važeće je na cijeloj teritoriji BiH i bit će dostavljeno Agenciji za osiguranje u BiH.

Odjeljak F. Prijenos portfelj osiguranja

Član 57.

(Opće odredbe)

- (1) Društvo za osiguranje može ugovorom prenijeti na drugo društvo za osiguranje (u dalnjem tekstu: društvo za osiguranje preuzimalac) ugovore o osiguranju u jednoj ili više vrsta osiguranja (u dalnjem tekstu: portfelj osiguranja) istovremeno sa prijenosom imovine za pokriće tehničkih rezervi u vrijednosti rezervi koje se oblikuju za portfelj osiguranja koji je predmet prijenosa, odnosno imovine za pokriće matematičke rezerve koja se mora oblikovati za portfelj osiguranja koji je predmet ugovora.
- (2) Portfelj osiguranja može se prenijeti na društvo za osiguranje preuzimaoca kada društvo za osiguranje preuzimalac dobije odobrenje Agencije za nadzor za preuzimanje portfelja osiguranja.
- (3) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna saglasnost osiguranika.
- (4) Društvo koje vrši prijenos obavijestit će ugovarače osiguranja i sve ostale zainteresirane strane tako što će obaveštenje o predloženom prijenosu biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku BiH", kao i u dnevnim novinama velikog tiraža u Federaciji. Obaveštenje o prijenosu naznačavat će sve podatke o imenu društva koje vrši i na koje se vrši prijenos, o klasifikaciji rizika koji su uključeni u portfelj osiguranja koji će se prenijeti. U pogledu poslova životnog osiguranja obaveštenje će navoditi i da je izrađen izvještaj aktuara i da je dostupan za pregled u sjedištu društva i u svim podružnicama društva.
- (5) Društvo koje vrši prijenos, obaveštenja iz stava (4) ovog člana objavit će i u RS u odnosu na rizike koji će biti prenijeti, a nalaze se u RS.
- (6) Društvo za osiguranje može prenijeti portfelj osiguranja na:
- a) drugo društvo za osiguranje u Federaciji,
 - b) društvo u RS, koje ima podružnicu u Federaciji,
 - c) podružnicu stranog društva za osiguranje ako je sjedište podružnice u Federaciji.
- (7) Društvo za osiguranje dužno je portfelj osiguranja prenijeti na društvo za osiguranje preuzimaoca u roku tri mjeseca od dana primanja odobrenja za prijenos portfelja od Agencije za nadzor.
- (8) Odobrenje za prijenos portfelja prestaje važiti istekom roka iz stava (7) ovog člana.

- (9) Društvo za osiguranje dužno je u roku 30 dana od dana prijenosa portfelja Agenciji za nadzor podnijeti dokaze o prijenosu portfelja na društvo za osiguranje preuzimaoca.
- (10) Ako društvo za osiguranje ne postupi u skladu sa stavom (9) ovog člana, odnosno ako iz podnesenih dokaza nije vidljivo da je izvršen prijenos portfelja, Agencija za nadzor donijet će odluku o prestanku važenja odobrenja za prijenos portfelja.
- (11) Agencija za nadzor propisat će koje dokaze o prijenosu iz stava (9) ovog člana dostavlja društvo za osiguranje.

Član 58.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja)

- (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja mora se dostaviti:
- a) popis ugovora o osiguranju prema pojedinim vrstama osiguranja koji su predmet prijenosa, uz opće uvjete za ta osiguranja, te izračune rezervi za ta osiguranja,
 - b) popis imovine za pokriće tehničkih rezervi, odnosno imovine za pokriće matematičke rezerve, uz navođenje vrijednosti te podatke na osnovu kojih je moguće provjeriti izračun te vrijednosti,
 - c) ugovor o prijenosu portfelja osiguranja,
 - d) mišljenje ovlaštenog aktuara o prijenosu portfelja osiguranja.
- (2) U slučaju kada se prijenos portfelja osiguranja vrši na podružnicu stranog društva za osiguranje iz člana 57. stav (6) tačka c) ovog zakona svaki zahtjev za informacijama upućen nadzornim organima u drugim zemljama članicama slat će se putem Agencije za osiguranje u BiH, u skladu sa propisom koji uređuje poslovanje Agencije za osiguranje u BiH.
- (3) Društvo koje namjerava preuzeti portfelj osiguranja o toj činjenici obavještava Agenciju za nadzor te podnosi izmјenu plana poslovanja koja je nužna radi preuzimanja portfelja.
- (4) Agencija za nadzor će u roku 30 dana odlučiti o zahtjevu za odobrenje za preuzimanje portfelja osiguranja.
- (5) Odluka Agencije za nadzor kojom se odobrava prijenos objavit će se i u RS ukoliko portfelj uključuje rizike koji se nalaze u RS. Objavlјivanje odobrenja za prijenos društвima koja vrše prijenos i koja imaju sjedište u RS, a koja pokrivaju rizike koji se nalaze u Federaciji, izvršit će se u skladu sa odredbama ovog člana i člana 57. st. (4) i (5) ovog zakona.

Član 59.

(Odbijanje zahtjeva o dobivanju odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja)

- (1) Agencija za nadzor odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja ako je vrijednost imovine za pokriće tehničkih rezervi, odnosno imovine za pokriće matematičkih rezervi manja od visine rezervi koje se moraju oblikovati za portfelj osiguranja koji je predmet prijenosa, odnosno ako postoje drugi razlozi zbog kojih bi bili ugroženi interesi osiguranika.
- (2) Agencija za nadzor odbit će zahtjev i u slučaju ako društvo za osiguranje preuzimalac nema odobrenje za obavljanje poslova osiguranja u vrstama osiguranja koja su predmet prijenosa, odnosno ako bi zbog preuzimanja portfelja osiguranja bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje preuzimaoca u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima u skladu sa članom 62. ovog zakona.
- (3) Protiv rješenja iz st. (1) i (2) ovog člana društvo ima pravo pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.

ГЛАВА III. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**Одјелjak A. Опće одредбе****Član 60.**

(Систем управљања у друштву за осигурање)

- (1) Друштво за осигурање дужно је осигурати постојање и функционирање ефикасног система управљања који укључује управљање ризиком, систем интерних контрола, интерну ревизију и актуарство.
- (2) Систем управљања у друштву за осигурање усклађује се са величином и организационом структуром друштва, обимом активности и врстама осигурања које друштво обавља.
- (3) Агенција за надзор прописује начин uredivanja sistema управљања у друштву за осигурање.

Одјелjak B. Управљање ризицима**Član 61.**

(Систем управљања ризицима)

- (1) Друштва за осигурање и друштва за реосигурање морaju имати успостављен ефикасан систем управљања ризицима који обухвата стратегије, процесе и поступке извještavanja који су потребни за утврђивање, мјеренje i praćenje rizika, управљање ризицима i kontinuirano izvještavanje na pojedinačnom i grupном основу o rizicima kojima su izložena ili bi mogla biti izložena te o medusobnoj zavisnosti tih rizika.
- (2) Систем управљања ризицима треба бити ефикасан и добро integrисан u организациону структуру i процесе odlučivanja друштва за осигурање ili друштва за реосигурање te на primjeren način uzimati u obzir lica koja efikasno vode друштво ili imaju druge ključne funkcije.
- (3) Систем управљања ризицима покрива ризике који se укључuju u izračun kapitalnog zahtjeva u pogledu solventnosti kao i rizike koji nisu укључени ili nisu u potpunosti укључeni u taj izračun.
- (4) Систем управљања ризицима обухвата:
 - a) preuzimanje rizika i formiranje rezervi,
 - b) управљање имовином i обавезама,
 - c) ulaganja, posebno izvedenice i slične obaveze,
 - d) управљање likvidnosnim i koncentracionim rizikom,
 - e) управљање operativnim rizikom,
 - f) reosiguranje i druge tehnike smanjenja rizika.
- (5) Систем управљања ризицима друштва за осигурање treba obuhvatiti ocjenu najmanje sljedećih rizika:
 - a) rizik neživotnog osiguranja,
 - b) rizik životnog osiguranja,
 - c) rizik zdravstvenog osiguranja,
 - d) tržišni rizik,
 - e) rizik deponovanja i ulaganja,
 - f) operativni rizik.
- (6) Друштво за осигурање дужно је да идентификује, procjenjuje i mjeri rizike kojima je izloženo u svom poslovanju i da управља ovim rizicima primjenom kvalitativnog i kvantitativnog načina управљања.
- (7) Друштво за осигурање utvrđuje procedure za идентifikovanje, procjenu i mjerjenje rizika, kao i за управљање ризицима u складу sa propisima, standardima i pravilima struke osiguranja.
- (8) Агенција за надзор прописује vrste rizika u obavljanju djelatnosti osiguranja, bliže uvjete i način идентификације, mjerjenja i praćenja ovih rizika i управљања tim rizicima.

Član 62.

(Правила о управљању ризиком)

- (1) Друштво за осигурање управља ризиком ako u svom poslovanju osigurava:
 - a) dionički kapital najmanje u visini propisanoj članom 25. ovog zakona,

- b) tehničke rezerve u skladu sa članom 80. ovog zakona,
 - c) likvidnost društva u skladu sa članom 75. ovog zakona,
 - d) pravovremeno plaćanje šteta, ugovorenih suma osiguranja i izvršavanje drugih obaveza iz osnova osiguranja u skladu sa pravilima struke osiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom,
 - e) deponovanje i ulaganje sredstava техничких i matematičkih rezervi u skladu sa čl. 89. i 93. ovog zakona,
 - f) garantni fond u skladu sa članom 73. ovog zakona,
 - g) marginu solventnosti u skladu sa čl. 71. i 72. ovog zakona,
 - h) suosiguranje i reosiguranje viškova rizika iznad maksimalnog samoprdržaja u skladu sa čl. 99. i 101. ovog zakona,
 - i) pokrivenost troškova provođenja osiguranja režijskim dodatkom,
 - j) istinito i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja,
 - k) druge aktivnosti radi ispunjavanja obaveza iz tač. od a) do j) ovog člana, kao i drugih obaveza propisanih ovim zakonom koje se odnose na управљање ризиком.
- (2) Друштво за осигурање дужно је poslovati na način da rizici којима je izloženo u pojedinačnim, odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje обавља ne predu vrijednosti ili granice propisane ovim zakonom te na основу njega donešenim propisima.
 - (3) Друштво за осигурање дужно је poslovati po principima:
 - a) likvidnosti - sposobnost pravovremenog ispunjavanja dospjelih obaveza,
 - b) solventnosti - trajna sposobnost ispunjavanja svih svojih obaveza.

Član 63.

(Статистички подаци)

- (1) Друштво за осигурање дужно је водити statističke podatke o poslovima osiguranja, rizicima које pokrivaju osiguranja, osiguranim slučajevima i evidencijama šteta.
- (2) Друштво за осигурање дужно је podatke iz stava (1) ovog člana obradivati primjenom statističkih standarda za osiguranje koje propisuje Агенција за надзор.

Одјелjak C. Систем интерних контрола**Član 64.**

(Систем интерних контрола i функција praćenja uskladenosti)

- (1) Друштво за осигурање дужно је осигурати постојање и функционирање ефикасног система интерних контрола.
- (2) Под системом интерних контрола друштва за осигурање подразумijevaju se odgovarajuće administrative i druge procedure, поступци i radnje koje je uprava dužna организирati i primijeniti na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla, okvir interne kontrole, kao i postupak izvještavanja o uskladenosti poslovanja друштва i kontrola te uskladenosti, a radi određivanja i prihvatanja odgovarajućih rizika i управљања tim rizicima te спречавања неpravilnosti i nezakonitosti u poslovanju друштва.
- (3) Kontrola uskladenosti poslovanja друштва за осигурање укључује обавještavanje uprave o poslovanju друштва u складу sa propisima, kao i procjenu mogućeg utjecaja promjene propisa na poslovanje друштва i идентifikaciju i procjenu rizika uskladenosti poslovanja.

- (4) Агенција за надзор прописује блиže увјете и начин уређивања и провођења система интерних контрола друштва за осигuranje.

Član 65.

(Успостављање система интерних контрола)

Друштво за осигuranje svojim aktima uređuje успостављање, функционирање, praćenje i unapređenje sistema internih kontrola, као i odgovornost društva za navedene активности.

Član 66.

(Informacioni sistem i izloženost rizicima)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je систем интерних контрола интегрисати u све своје пословне активности i процесе i као подршку том систему razvijati pouzdan, funkcionalan i adekvatan informacioni sistem.
- (2) Sistem интерних контрола друштва за осигuranje организира se tako da osigurava identifikaciju potencijalnih područja izloženosti društva rizicima i donošenje odluka kojima će se sprječiti prekomerna izloženost društva rizicima.

Odjeljak D. Kapital društva za osiguranje

Član 67.

(Kapital društva za osiguranje)

- (1) Kapital društva za osiguranje se radi primjene pravila o upravljanju rizicima (u dalnjem tekstu: kapital) izračunava na način određen sljedećim članovima ovog odjeljka.
- (2) Pri izračunu kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir stavke osnovnog kapitala iz člana 68. ovog zakona i stavke dopunskog kapitala iz člana 69. ovog zakona te stavke odbitka iz člana 70. ovog zakona.

Član 68.

(Osnovni kapital)

- (1) Osnovni kapital društva sastoji se od:
- a) uplaćenog dioničkog kapitala i uplaćene dioničke premije iz osnova nominalnog iznosa običnih dionica izdatih na osnovu novčanih uplata u dionički kapital društva,
 - b) rezervi (zakonskih i statutarnih) koje ne proizlaze iz obaveza na osnovu ugovora o osiguranju i
 - c) akumulirane dobiti i dobiti poslije oporezivanja, iz posljednjeg obračunskog perioda za koji se raspoređuje dobit, a nakon donošenja odluke skupštine o raspodjeli dobiti.
- (2) Kod obračuna osnovnog kapitala iz stava (1) ovog člana kao odbitne stavke uzimaju se:
- a) preneseni gubitak i gubitak tekuće godine,
 - b) otkupljene vlastite dionice,
 - c) nematerijalna imovina.

Član 69.

(Dopunski kapital)

- (1) Pri izračunu dopunskog kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir sljedeće stavke:
- a) dionički kapital uplaćen na osnovu prioritetnih dionica,
 - b) podređeni dužnički finansijski instrumenti,
 - c) polovine upisanog neuplaćenog kapitala uz odobrenje Агенције за надзор,
 - d) druge stavke.
- (2) Podređeni dužnički finansijski instrumenti su vrijednosni papiri i drugi finansijski instrumenti na osnovu kojih imalač u slučaju stečaja, odnosno likvidacije izdavaoca ima pravo na isplatu nakon isplatu drugih povjerioča, odnosno koji su, s obzirom na dospjeće i druge karakteristike, pogodni za pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rizika kojima je tokom poslovanja izloženo društvo za osiguranje.

Подреđeni dužnički instrumenti sa fiksnim dospjećem ili prioritetni dionički kapital mogu iznositi najviše 25% u odnosu na osnovni kapital ili garantni fond zavisno od тога који je iznos niži.

- (3) Друге stavke iz stava (1) tačka d) ovog člana su vrijednost matematičke rezerve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak, odnosno dio stvarnog troška pribavljanja osiguranja umanjena za vrijednost matematičke rezerve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja osiguranja. Stvarni troškovi pribavljanja osiguranja u izračunu matematičke rezerve ne smiju prelaziti 3,5% od osigurane svote. Negativne vrijednosti u izračunu matematičke rezerve se postavljaju na nulu.

Član 70.

(Stavke odbitka pri izračunu kapitala)

Pri izračunu kapitala društva za osiguranje zbir osnovnog i dopunskog kapitala isključuje sljedeće stavke:

- a) učešće u kapitalu 20,00% i više udjela, dionica i drugih prava posredno i neposredno, drugih društava za osiguranje i reosiguranje, bankama i ostalim finansijskim institucijama u kojima se u skladu sa posebnim propisima izračunava adekvatnost kapitala,
- b) ulaganja u podređene dužničke finansijske instrumente te druga ulaganja u lica iz tačke a) ovog stava koja se radi poštovanja adekvatnosti garantnog fonda tih lica, uzimaju u obzir pri izračunu njihovog garantnog fonda i u kojima je udio društva za osiguranje u skladu sa članom 31. stav (1) ovog zakona,
- c) nelikvidna sredstva.

Odjeljak E. Adekvatnost kapitala

Član 71.

(Margina solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove životnih osiguranja)

- (1) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u grupi životnih osiguranja mora biti najmanje jednak margini solventnosti koja se izračunava na način određen st. od (2) do (5) ovog člana, a ne može biti manji od iznosa minimalnog garantnog fonda u vezi sa članom 28. ovog zakona.
- (2) Margina solventnosti društava za osiguranje koja obavljuju poslove životnog i rentnog osiguranja izračunava se kao zbir prvog i drugog rezultata.
- (3) Prvi rezultat izračunava se na sljedeći način:
- a) suma matematičkih rezervi formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine, uključujući i matematičku rezervu formiranu za osiguranja koja pokriva reosiguranje množi se sa 0,04, a dobiveni iznos dalje se množi sa omjerom koji za posljednju poslovnu godinu odgovara odnosu između:
 - 1) ukupnog iznosa matematičkih rezervi formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine umanjenog za udjel matematičke rezerve koja pokriva reosiguranje (bruto matematičke rezerve)
 - 2) ukupnog iznosa matematičkih rezervi formiranih na posljednji dan prethodne poslovne godine uključujući matematičke rezerve za osiguranje koje pokriva reosiguranje (bruto matematičke rezerve). Ukoliko je iznos koeficijenta niži od 0,85 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,85;
 - b) drugi rezultat se izračunava samo za osiguranje kod kojih rizični kapital nije negativan i izračunava se na sljedeći način:

- 1) iznos rizičnog kapitala (gdje je rizični kapital razlika između osigurane svote u slučaju smrti i izračunate matematičke rezerve) na posljednji dan prethodne godine, uključujući rizični kapital koji pokriva reosiguranje (bruto rizični kapital) množi se sa omjerom koji za posljednju poslovnu godinu odgovara odnosu između:
- ukupnog iznosa rizičnog kapitala na posljednji dan prethodne poslovne godine, umanjenog za iznos rizičnog kapitala koji pokriva reosiguranje (neto rizični kapital) i ukupnog iznosa rizičnog kapitala na posljednji dan prethodne poslovne godine, uključujući rizični kapital koji pokriva reosiguranje. Ukoliko je iznos koeficijenta niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50,
- 2) tako dobiven rezultat množi se sa:
- koeficijentom 0,001 za ugovore za slučaj smrti koji su sklopljeni najviše na tri godine,
 - sa koeficijentom 0,0015 za ugovore za slučaj smrti koji su sklopljeni na više od tri a manje od pet godina,
 - sa koeficijentom 0,003 za ostale ugovore za slučaj smrti.
- (4) Margina solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove životnog osiguranja povezanog sa investicijskim fondovima izračunava se na sljedeći način:
- a) za društvo koje snosi rizik ulaganja 4% matematičke rezerve množi se sa koeficijentom koji se dobije kao količnik matematičke rezerve neto od reosiguranja i ukupne matematičke rezerve i to na posljednji dan prethodne poslovne godine. Ako je dobiveni koeficijent manji od 0,85 onda se množi sa koeficijentom 0,85,
 - b) za društvo koje ne snosi rizik ulaganja, a troškovi upravljanja su određeni i nepromjenljivi za period duži od pet godina 1% matematičke rezerve množi se sa koeficijentom koji se dobije kao količnik matematičke rezerve neto od reosiguranja i ukupne matematičke rezerve i to na posljednji dan prethodne poslovne godine. Ako je dobiveni koeficijent manji od 0,85 onda se množi sa koeficijentom 0,85,
 - c) za društvo koje ne snosi rizik ulaganja, a troškovi upravljanja nisu određeni i nepromjenljivi 25% neto administrativnih troškova posljednjeg dana prethodne poslovne godine povezanih sa tim troškovima,
 - d) za društvo koje snosi rizik smrti osiguranika 0,3% ukupnog rizičnog kapitala množi se sa koeficijentom dobivenim iz količnika rizičnog kapitala neto od reosiguranja posljednjeg dana prethodne poslovne godine i ukupnog rizičnog kapitala posljednjeg dana prethodne poslovne godine. Ako je tako dobiveni koeficijent manji od 0,50 onda se množi sa koeficijentom 0,50.
- (5) Za dopunska osiguranja propisana članom 12. stav (3) ovog zakona margina solventnosti izračunava se u skladu sa odredbama člana 72. ovog zakona.
- Član 72.
- (Margina solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove neživotnih osiguranja i društva za reosiguranje)
- (1) Kapital društva za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u grupi neživotnih osiguranja i kapital društva za reosiguranje mora biti najmanje jednak margini solventnosti izračunatoj na osnovu odnosa premija, odnosno šteta i to onoj koja je viša a ne može biti manja od iznosa minimalnog garantnog fonda iz člana 73. ovog zakona.
 - (2) Margina solventnosti na osnovu premija izračunava se na sljedeći način:
 - a) na ukupan zbir premija ili doprinosa od djelatnosti neposrednog posla osiguranja, uključujući i sve dodatne iznose uz premije ili doprinose za posljednju poslovnu godinu dodaju se iznosi premija primljenih u reosiguranje tokom posljednje poslovne godine i umanjuje se za ukupan iznos premija ili doprinosa uzajamnog osiguranja otkazanih i otpisanih tokom posljednje poslovne godine. Dobiveni iznos podijeli se na dva dijela. Prvi dio tog iznosa do 100.000.000,00 KM množi se sa koeficijentom 0,18 a drugi dio, odnosno preostali iznos množi sa 0,16;
 - b) zbir proizvoda iz tačke a) množi se koeficijentom koji se dobije iz odnosa iznosa mjerodavnih šteta (iznos isplaćenih šteta uvećan za iznos ukupno rezervisanih šteta na kraju perioda i umanjen za iznos ukupno rezervisanih šteta na početku perioda) umanjenih za dio koji pokriva reosiguranje, naplaćene regrese i bruto iznosa mjerodavnih šteta za posljednju poslovnu godinu. Ukoliko je koeficijent niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50.
 - (3) Margina solventnosti na osnovu šteta izračunava se na sljedeći način:
 - a) na ukupan iznos isplaćenih šteta u neposrednom poslu osiguranja za tri posljednje poslovne godine ili posljednjih sedam godina u slučaju društva koje isključivo, odnosno u većem dijelu ugovara osiguranja koja pokrivaju rizik kredita, nepogode, tuče ili mirza bez odbitka šteta koje nose reosiguravači ili retrocesionari se dodaju:
 - 1) sve isplate odšteta za obaveze preuzete u reosiguranju i retrocesiju tokom istog perioda i
 - 2) iznos rezervacija za štete utvrđen na kraju posljednje poslovne godine i to za neposredni posao osiguranja i za obaveze preuzete u reosiguranju;
 - b) od dobivenog iznosa u tački a) oduzimaju se:
 - 1) primici ostvareni na osnovu regresa tokom tri, odnosno sedam poslovnih godina i
 - 2) iznos rezervacija za štete na početku prve od tri, odnosno sedam poslovnih godina i to za neposredan posao osiguranja i za obaveze preuzete u reosiguranju;
 - c) jedna trećina, odnosno jedna sedmina ovako dobivenog iznosa - zavisno od vremena uzimanja podataka - dijeli se na dva dijela. Prvi dio tog iznosa do 70.000.000,00 KM množi se sa koeficijentom 0,26 a drugi dio, odnosno preostali iznos množi sa koeficijentom 0,23. Ovakvo dobiveni umnošci sa saberi. Dobiveni rezultat množi se koeficijentom koji se dobije iz odnosa iznosa mjerodavnih šteta umanjenih za dio koji pokriva reosiguranje i bruto iznosa mjerodavnih šteta za posljednju poslovnu godinu. Ukoliko je koeficijent niži od 0,50 onda se pri izračunu uzima koeficijent 0,50.
 - (4) Margina solventnosti za društva koja obavljaju poslove zdravstvenog osiguranja za koja su tehničke osnove osiguranja slične tehničkim osnovama životnih osiguranja, jednaka je jednoj trećini margine solventnosti iz stava (1) ovog člana, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - a) premije su obračunate aktuarskim metodama na osnovu tablica,

- b) društvo u vezi sa tim osiguranjima oblikuje posebne rezerve za starost,
 - c) premije obuhvaćaju dodatak za sigurnost na premiju,
 - d) društvo može otkazati ugovor o osiguranju najkasnije prije isteka treće godine osiguranja i
 - e) ugovorom o osiguranju predviđena je mogućnost povećanja premije, odnosno smanjenje obaveza društva.
- (5) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, margina solventnosti za prvu godinu poslovanja društva za osiguranje izračunava se u skladu sa stavom (2) ovog člana.
- (6) U slučaju kada je izračunata margina solventnosti za osiguranje tekuće godine manja od izračunate marginе solventnosti društva za osiguranje prethodne godine, margina solventnosti mora biti najmanje jednak margini solventnosti prethodne godine pomnoženoj sa omjerom između rezervi šteta na kraju tekuće godine umanjenih za udio reosiguranja i rezervi šteta na kraju prethodne godine umanjenih za udio reosiguranja s tim da omjer ne smije biti veći od 1.

Član 73.

(Garantni fond)

- (1) Garantni fond predstavljaju stavke osnovnog kapitala iz člana 68. ovog zakona i stavke dopunskega kapitala iz člana 69. ovog zakona, uz propisane uvjete Agencije za nadzor o izračunu kapitala.
- (2) Najmanje 50% garantnog fonda društva mora se sastojati od stavki osnovnog kapitala društva iz člana 68. ovog zakona.
- (3) Garantni fond za društvo za osiguranje ne smije biti manji od:
 - a) 4.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od j) do o) ovog zakona,
 - b) 4.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od a) do h) i tač. p) i s) ovog zakona,
 - c) 2.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. i) ili r) ovog zakona,
 - d) 6.000.000,00 KM ako društvo posluje sa životnim osiguranjem,
 - e) 6.000.000,00 KM ako društvo obavlja poslove reosiguranja.
- (4) Garantni fond društva za osiguranje definiran u stavu (1) ovog člana ne može biti manji od:
 - a) jedne trećine marginе solventnosti,
 - b) minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog u stavu (3) ovog člana.

Član 74.

(Propis o načinu izračuna kapitala i marginе solventnosti)

Agencija za nadzor detaljnije će propisati:

- a) nelikvidna sredstava iz člana 70. tačka c) ovog zakona,
- b) pravila i minimalne standarde za izračun tehničkih rezervi osiguranja,
- c) način izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanju vrijednost pokazatelja likvidnosti koju društvo za osiguranje mora zadovoljiti,
- d) sadržaj izvještaja iz člana 76. ovog zakona te rokove i način izvještavanja,
- e) način i vrste pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu adekvatnosti kapitala,
- f) vrste i obilježja vrednovanja i uskladenosti bilansnih pozicija i procedure za ulaganje imovine,
- g) ulaganja društava za osiguranje.

Odjeljak F. Upravljanje likvidnošću

Član 75.

(Upravljanje likvidnošću)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je izvorima sredstava i ulaganjima upravljati na način da je u svakom trenutku u stanju ispuniti dospjele obaveze.
- (2) Društvo za osiguranje dužno je radi osiguranja od rizika likvidnosti donijeti i provoditi politiku redovnog upravljanja likvidnošću koja obuhvata:
 - a) planiranje očekivanog poznatog i mogućeg odliva te dostatnog priljeva novčanih sredstava,
 - b) redovno praćenje likvidnosti,
 - c) prihvatanje odgovarajućih mjera za sprečavanje, odnosno otklanjanje uzroka nelikvidnosti.
- (3) Društvo za osiguranje mora dnevno izračunavati iznose likvidnih sredstava.

Član 76.

(Izračunavanje i izvještavanje)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je redovno izračunavati, odnosno utvrđivati u skladu sa članom 74. tačka d) ovog zakona:
 - a) iznos kapitala,
 - b) iznos garantnog fonda,
 - c) marginu solventnosti,
 - d) visinu tehničke rezerve osiguranja,
 - e) vrijednost i vrste ulaganja koja nisu finansirana iz tehničke premije osiguranja,
 - f) vrijednost imovine za pokriće tehničkih rezervi,
 - g) vrste, disperziju, uskladenost i alokaciju ulaganja imovine za pokriće tehničkih rezervi, odnosno imovine za pokriće matematičke rezerve,
 - h) statističke podatke osiguranja,
 - i) bilans stanja i bilans uspjeha.
- (2) Društvo za osiguranje dužno je Agenciju za nadzor izvještavati o podacima iz stava (1) ovog člana u roku 30 dana od isteka perioda.
- (3) Lice odgovorno za izračun i utvrđivanje elemenata iz tač. od b) do h) iz stava (1) ovog člana je ovlašteni aktuar društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

Član 77.

(Zabrana isplate dobiti)

Društvo za osiguranje ne smije isplatiti dobit u obliku akontacije dobiti, odnosno dividende ni u obliku isplate iz osnova učestvovanja u dobiti uprave, nadzornog odbora, odnosno zaposlenika ako:

- a) je kapital društva za osiguranje manji od marginе solventnosti iz člana 71., odnosno člana 72. ovog zakona,
- b) bi se kapital društva za osiguranje zbog isplate dobiti smanjio ispod marginе solventnosti iz člana 71., odnosno člana 72. ovog zakona,
- c) društvo za osiguranje ne ispunjava uvjete likvidnosti iz člana 74. tačka b) ovog zakona,
- d) društvo za osiguranje zbog isplate dobiti ne bi više ispunjavalo uvjete likvidnosti, odnosno ne bi imalo pokrivene tehničke rezerve, uključujući matematičke rezerve,
- e) Agencija za nadzor društvu za osiguranje je naložila provođenje mjera za otklanjanje nepravilnosti u vezi sa krivim iskazivanjem bilansnih stavki i poslovног rezultata društva za osiguranje te ako društvo za osiguranje nije postupilo u skladu sa nalogom Agencije za nadzor o otklanjanju nepravilnosti.

Član 78.

(Mjere uprave radi osiguravanja adekvatnosti kapitala)

- (1) Kada je kapital društva niži od garantnog fonda (1/3 marge solventnosti) ili od minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama člana 74. ovog zakona, društvo je obavezno Agenciji za nadzor podnijeti na saglasnost plan za finansijski oporavak i plan kratkoročnog finansijskog programa kojim će se ukloniti nedostatak. U planu oporavka i kratkoročnom finansijskom programu obavezno se navode rokovi za njihovo provođenje i nosioci koji ne mogu biti duži od 60 dana.
- (2) Kada je visina kapitala društva viša od minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog odredbama člana 74. ovog zakona, a nalazi se u zoni između visine 1/3 marge solventnosti (garantni fond) i marge solventnosti, društvo je dužno Agenciji za nadzor dostaviti srednjoročni plan za dostizanje marge solventnosti. Srednjoročni plan iz ovog stava sačinjava se za period do tri godine sa utvrđenom godišnjom dinamikom i nosiocima.

Član 79.

(Reorganizacione mjere Agencije za nadzor)

- (1) Reorganizacione mjere, u smislu ovog zakona, su mjere održavanja ili saniranja finansijskog stanja društva za osiguranje.
- (2) Agencija za nadzor od društva za osiguranje može zahtijevati donošenje finansijskog plana sa prijedlozima reorganizacionih mjeru za najmanje sljedeće tri poslovne godine koji mora sadržavati:
 - a) procjenu troškova uprave, odnosno troškove upravljanja te poređenje sa tekućim općim troškovima i provizijama,
 - b) detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednih poslova osiguranja, odnosno detaljnu procjenu prihoda i rashoda u vezi sa prihvatom u reosiguranje i cesijama reosiguranja,
 - c) nacrt bilansa stanja i bilansa uspjeha,
 - d) izračun iznosa kapitala iz člana 67. i garantnog fonda iz člana 73. ovog zakona,
 - e) izračun marge solventnosti (adekvatnosti kapitala) iz čl. 71. i 72. ovog zakona,
 - f) procjenu potrebnih finansijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće svih obaveza društva za osiguranje, odnosno procjenu finansijskih sredstava za postizanje ravnoteže kapitala i pokriće reosiguravajućih obaveza,
 - g) politiku reosiguranja, odnosno politiku retrocesije,
 - h) mišljenje ovlaštenog aktuara društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje o finansijskom planu i predloženim reorganizacionim mjerama,
 - i) sve druge mjere radi postizanja stabilnog poslovanja.
- (3) Agencija za nadzor može zahtijevati veći kapital od propisanog ovim zakonom ako ocijeni da su zbog oslabljenog finansijskog položaja društva za osiguranje ugrožena prava osiguranika i korisnika osiguranja, odnosno oštećenih lica. Visinu kapitala određuje na osnovu finansijskog plana sa prijedlogom mjeru za najmanje sljedeće tri poslovne godine.
- (4) Agencija za nadzor može zahtijevati smanjenje vrijednosti imovine društva za osiguranje koja se uključuje u izračun kapitala društva za osiguranje ako je došlo do promjena tržišne vrijednosti te imovine.
- (5) Agencija za nadzor može zahtijevati prilagodavanje izračuna marge solventnosti društva za osiguranje za iznos reosiguranja, odnosno retrocesije ako se priroda ili kvaliteta ugovora o reosiguranju, odnosno retrocesiji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu osjetno promijenila

ili ako ugovori o reosiguranju, odnosno retrocesiji ne omogućuju uravnoteženi prijenos rizika.

- (6) Agencija za nadzor društva za osiguranje ne smije izdati odobrenje iz člana 57. st. (2) i (6) ovog zakona i potvrdu iz člana 48. stav (2) tačka c) ovog zakona ako je zahtijevalo prijedlog mjera iz stava (1) ovog člana.
- (7) Ukoliko društvo za osiguranje ne oblikuje imovinu za pokriće tehničke rezerve u skladu sa odredbama ovog zakona, Agencija za nadzor može zabraniti slobodnu prodaju imovine društva za osiguranje nakon što je dostavilo svoju namjeru o tome Agenciji za nadzor.
- (8) Agencija za nadzor može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom u slučaju kada je finansijska situacija u društvu za osiguranje ugrožena.

Odjeljak G. Tehničke rezerve**Član 80.**

(Tehničke rezerve osiguranja)

- (1) Društvo za osiguranje mora u vezi sa svim poslovima osiguranja koje obavlja oblikovati odgovarajuće tehničke rezerve osiguranja namijenjene pokriću nastalih i budućih obaveza iz osiguranja i eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja.
- (2) Društvo za osiguranje dužno je oblikovati sljedeće vrste tehničke rezerve odvojeno za životna i neživotna osiguranja:
 - a) rezerve za prijenosne premije,
 - b) rezerve za bonuse i popuste,
 - c) rezerve šteta,
 - d) druge tehničke rezerve osiguranja,
 - e) matematička rezerva.
- (3) Tehnička rezerva neživotnog osiguranja, u smislu ovog zakona, obuhvata rezervu za prijenosne premije, rezervu šteta, rezervu za bonuse i popuste i druge tehničke rezerve osiguravača.
- (4) Tehnička rezerva životnog osiguranja, u smislu ovog zakona, obuhvata matematičku rezervu i ostale tehničke rezerve životnih osiguranja. Matematička rezerva životnog osiguranja obuhvata čistu matematičku rezervu, rezervu za prijenosnu premiju životnog osiguranja i rezervu za pripis dobiti. Ostale tehničke rezerve životnih osiguranja obuhvataju rezervu za prijenosne premije dopunskih osiguranja uz osiguranja života, rezervu šteta dopunskih osiguranja uz osiguranja života i rezervu šteta osnovnih životnih osiguranja.
- (5) Društvo za osiguranje koje obavlja osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik mora u vezi sa ovim osiguranjima oblikovati i posebne rezerve.

Član 81.

(Rezerve za prijenosne premije)

Rezerva za prijenosne premije kod pojedinog osiguranja oblikuje se u visini onog dijela obračunate premije koji se odnosi na pokriće osiguranja za period osiguranja nakon obračunskog perioda za koje se izračunava rezerva, te u sebi mora sadržavati i dodatnu rezervu za neistekle rizike ukoliko ju je neophodno oblikovati i izračunava se odgovarajućom aktuarskom metodologijom.

Član 82.

(Rezerve za bonuse i popuste)

Rezerve za bonuse i popuste se oblikuju i izračunavaju odgovarajućom aktuarskom metodologijom u visini iznosa na čiju isplatu imaju pravo osiguranci sa osnove prava na:

- a) učestvovanje u dobiti iz njihovih osiguranja, odnosno drugih prava na osnovu ugovora o osiguranju (bonusi), osim ako se za ta osiguranja oblikuje matematička rezerva,

- b) будуће djelimično sniženje premije (popusti),
- c) povrat dijela premije za nepotrošeno vrijeme osiguranja zbog prijevremenog prestanka osiguranja (storno).

Član 83.
(Rezerve šteta)

- (1) Rezerve šteta oblikuju se u visini procijenjenih obaveza koje je društvo za osiguranje dužno isplati na osnovu onih ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog perioda, uključujući sve troškove koji na osnovu tih ugovora terete društva za osiguranje.
- (2) Rezerve šteta moraju, pored procijenjenih obaveza za nastale ali još neriješene štete, obuhvatiti i procijenjene obaveze za već nastale, ali još nepriznate štete uključujući i rezerve za priznate a nedovoljno rezervisane štete, a izračunavaju se odgovarajućom aktuarskom metodologijom.

Član 84.
(Matematičke rezerve)

- (1) Matematičke rezerve oblikuju se u visini sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih obaveza društva za osiguranje na osnovu sklopljenih ugovora o osiguranju umanjenu za sadašnju procijenjenu vrijednost budućih premija koje će biti uplaćene na osnovu ovih osiguranja.
- (2) Matematičke rezerve izračunavaju se primjenom odgovarajućeg aktuarskog vrednovanja koje uzima u obzir sve buduće obaveze društva za osiguranje na osnovu pojedinog ugovora o osiguranju uključujući:
 - a) zajamčene isplate na koje osiguranik ima pravo,
 - b) bonuse na koje osiguranik ima pravo, samostalno ili zajedno sa drugim osiguranicima, bez obzira na to u kojem su obliku izraženi,
 - c) druga prava koja osiguranik može imati na osnovu ugovora o osiguranju,
 - d) troškove, uključujući provizije.
- (3) Pri izboru metode aktuarskog vrednovanja društvo za osiguranje mora na odgovarajući način uzimati u obzir i metode vrednovanja imovine koja služi za pokriće matematičke rezerve.
- (4) Društvo za osiguranje mora izračunavati matematičku rezervu posebno za svaki ugovor o osiguranju. Primjena odgovarajućih približnih vrijednosti, odnosno poopštavanja dopuštena je samo ako je vjerovatno da će njihova primjena dovesti do približno jednakog rezultata kao pojedinačni izračun.
- (5) Kada osiguranik ima na osnovu ugovora o osiguranju pravo na isplatu otkupne vrijednosti, matematička rezerva oblikovana u vezi sa tim ugovorom ne smije biti manja od otkupne vrijednosti.
- (6) Društvo za osiguranje dužno je u aneksu uz godišnji izvještaj navesti osnovice i metode kojima se služi pri izračunu matematičkih rezervi.

Član 85.

(Druge tehničke rezerve osiguranja)

- (1) Druge tehničke rezerve osiguranja oblikuje društvo za osiguranje, s obzirom na predviđene buduće obaveze i rizike od velikih šteta koje proizlaze iz osiguranja od odgovornosti za nuklearne štete ili odgovornosti proizvođača za farmaceutske proizvode, potrese, poplave te druge obaveze i rizike u vezi sa kojima ne oblikuje pojedine rezerve iz člana 80. stav (2) tač. od a) do c) te st. (3) i (4) ovog zakona.
- (2) Agencija za nadzor propisat će način izračuna drugih tehničkih rezervi iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak H. Imovina za pokriće tehničke rezerve neživotnih i životnih osiguranja

Član 86.

(Opće odredbe)

- (1) Imovina za pokriće tehničke rezerve neživotnih i životnih osiguranja je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obaveza iz osiguranja koje sklapa društvo za osiguranje te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje i na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke rezerve osiguranja.
- (2) Traženo pokriće tehničke rezerve osim matematičke rezerve obuhvata rezerve za prijenosne premije, rezerve za bonusne i popuste, rezerve šteta i druge tehničke rezerve osiguranja.
- (3) Društvo za osiguranje dužno je da sredstva za pokriće tehničkih rezervi deponuje i ulaže tako da u svom poslovanju uvijek osigurava usklađenosć sa vrstama poslova osiguranja koje obavlja, ročnu usklađenosć deponovanih i uloženih sredstava i obaveza društva na osnovu obračunatih tehničkih rezervi, valutnu usklađenosć deponovanja i ulaganja i obaveza iz tehničkih rezervi, raznovrsnost deponovanja i ulaganja i njihovu disperziju.
- (4) Društvo je dužno imovinom iz stava (1) ovog člana upravljati na način koji osigurava da se u svakom trenutku mogu izmiriti sve dospjele obaveze, odnosno da se ulaganjem sredstava ne dovede u pitanje ažurnost u isplati obaveza iz ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Član 87.

(Ciljevi)

Ciljevi kojih se društva za osiguranje trebaju voditi u poslovanju sredstvima, odnosno ulaganju imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona su:

- a) primjereno upravljanje rizikom kojem je izloženo društvo u vezi sa složenošću i obuhvatom poslovanja, odnosno rizikom koje obavljanjem svoje djelatnosti i/ili formiranjem imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona društvo preuzima;
- b) formiranje dijela rezervi u imovini koje služe za pokriće budućih neizvjesnih događaja, odnosno neočekivanih rizika;
- c) osiguravanje usklađenosć visine, kvaliteta i obilježja imovine kojom se pokrivaju rezerve iz člana 86. stav (1) ovog zakona sa vrstama i obilježjima rizika kojima je društvo izloženo;
- d) pojedinačna procjena profitno rizičnih karakteristika pojedine stavke imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona iz koje se formiraju sredstva osiguravajućih rezervi;
- e) osiguravanje solventnosti i finansijske stabilnosti društva, odnosno primjerene likvidnosti za ispunjavanje preuzetih obaveza;
- f) primjerene i adekvatne pojedinačne procjene imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona zasnovane se na zaštiti osiguranika od insolventnosti društva;
- g) uvažavanje ekonomske vrijednosti pri procjeni imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona kao i samih preuzetih rizika;
- h) očuvanje imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona uz ostvarivanje primjerene prinosa na ulaganja putem:
 - 1) postizanja ciljeva diverzifikacije, dakle negativnih korelacija ili
 - 2) ulaganja uz marginu sigurnosti;
- i) uvažavanje principa proporcionalnosti u:

- 1) formiranju imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona u vezi sa veličinom društva, rizicima kojima je društvo izloženo i značaju društva za sistematski rizik;
- 2) obuhvatu i razmjeru nadzora u segmentu imovine iz člana 86. stav (1) ovog zakona, a zavisno od veličine društva, rizicima kojima je društvo izloženo i značaju društva za stabilnost sistema mora biti primjereni, nužno i razumno postizanju ciljeva;
- j) postizanje tržišne discipline putem veće transparentnosti finansijskog stanja i položaja društva;
- k) izbjegavanje sukoba interesa putem jasno organizacionog, tehničkog, kadrovskog razgraničenja te odvajanje ovlaštenja i odgovornosti u upravljanju imovinom za pokriće tehničkih i/ili matematičkih rezervi od ostalih poslovnih linija u društvu.

Član 88.

(Принципи улагања средстава техничких резерви)

- (1) Društvo za osiguranje je dužno, zavisno od vrste osiguranja, улагања средстава техничких резерви животних и неживотних осигuranja vršiti tako da je уlaganjem zagarantirana sigurnost, ročna uskladenost, isplativost, utrživost te raznovrsnost i disperzija улагања.
- (2) Društvo za osiguranje je обавезно осигурати да износ улагања у средства утврђена овим законом буду najmanje jednakra izračunatim техничким rezervama.
- (3) Улагање средстава техничких резерви у одређену имовину је сигурно ако задовољава економски и правни аспект.
- (4) Економски аспект из става (3) овог члана подразумева одржавање реалне vrijednosti имовине са могућношћу нjenog kontinuiranog увећања.
- (5) Правни аспект из става (3) овог члана подразумева raspolađanje имовином и transakcije sredstvima u skladu sa zakonom.
- (6) Улагање средстава техничких резерви друштва за осигuranje je isplativo ako se уlaganjem ostvaruje prinos u skladu sa tržišnim kretanjima.
- (7) Društvo je dužno sredstva техничких резерви улагати u različite vrste imovine i do visine pojedinog улагања, propisane ovim zakonom, a radi očuvanja njihove realne vrijednosti i ograničenja rizika gubitka od улагања.
- (8) Sredstva društva за osiguranje su utrživa ako se mogu zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.
- (9) Utrživost sredstava zavisi od vremena raspoloživosti имовине, odnosno mogućnosti trgovanja na tržištu.
- (10) Društvo je dužno улагanjima sredstava upravljati на начин koji osigurava da se u svakom trenutku mogu izmiriti sve dospjele obaveze, odnosno da se уlaganjem sredstava ne doveđe u pitanje ažurnost u isplati obaveza iz ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom i подзаконским aktima.

Član 89.

(Врсте допуštenih улагања имовине за покриće техничких животних i неживотних осигuranja)

- (1) Sredstva техничких резерви животних и неживотних осигuranja života mogu se улагati u:
 - a) vrijednosne papire čiji je izdavač BiH, Federacija, RS i Brčko Distrik Bosne i Hercegovine, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neko od navedenih subjekata;
 - b) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na организованом tržištu vrijednosnih papira u BiH;
 - c) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na организованом tržištu vrijednosnih

papira u BiH, ako je njihov izdavač правно лице sa sjedištem u BiH;

- d) dionice sa kojima se trguje na организованом tržištu vrijednosnih papira u BiH;
 - e) dionice sa kojima se ne trguje na организованом tržištu vrijednosnih papira, ako je njihov izdavač правно лице sa sjedištem u BiH, koje prema dva posljednja finansijska izvještaja posluje da dobiti:
 - f) zajmove osigurane зaložним правом на nekretnini, ako je зaložno pravo upisano u земљишноj knjizi u BiH, te ako vrijednost zajma nije veća od 40 % vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog вještaka ili procjenitelja registriranog u BiH;
 - g) zajmove osigurane vrijednosnim papirima из таč. a) i b) овог члана;
 - h) zajmove osigurane гаранцијом банке sa sjedištem u BiH;
 - i) zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju života из средстава математичке резерве;
 - j) nekretnine i друга права на nekretnini ako kumulativno испunjавају sljedeće uvjete:
 - 1) upisane су у земљишне knjige u BiH, već donose ili se od njih очekuje prihod,
 - 2) imaju procijenjenu vrijednost ovlaštenog sudskog вještaka ili procjenitelja registriranog u BiH,
 - 3) nemaju teret;
 - k) nenamjenski depozit u bankama sa sjedištem u BiH;
 - l) udjele investicijskih fondova i dionice investicijskih fondova registrirani u BiH.
- (2) Izuzetno od одредби става (1) овог члана, средства математичке резерве не могу se улагати u имовину из става (1) таč. c) i e) овог члана.
 - (3) Sredstva техничких резерви животних и неживотних осигuranja mogu se улагати i van BiH u:
 - a) vrijednosne papire čiji je izdavač država članica ili njihova centralna banka, odnosno vrijednosne papire za koje garantira neki od navedenih subjekata,
 - b) obveznice i druge dužničke vrijednosne papire коjima se trguje na организованом tržištu vrijednosnih papira u državama članicama,
 - c) dionice sa kojima se trguje na организованом tržištu vrijednosnih papira u državi članici.
 - (4) Pored улагања из ст. (1) и (3) овог члана društvo може sredstva držati na računima društva kod poslovnih banaka u BiH, izuzev društva za reosiguranje koje sredstva може držati i na računima banaka van BiH, uz prethodnu saglasnost Agencije za nadzor.
 - (5) Društvo може за покриće техничке резерве неживотних осигuranja koristiti i razgraničene трошкове прибављања неживотних осигuranja izračunate u складу sa подзаконским актима Agencije za nadzor.
 - (6) Agencija za nadzor propisuje ограничења улагања имовине за покриće техничке резерве, ограничења улагања имовине за покриće математичке резерве i garantnog fonda животног i неживотног осигuranja.
 - (7) Sredstva preventive društvo за osiguranje може користити u складу sa vlastitim pravilnikom o korištenju sredstava preventive društva za osiguranje.

Član 90.

(Имовина за покриće математичке резерве)

- (1) Imovina за покриće математичке резерве namijenjena je pokriću obaveza društva za osiguranje из onih vrsta осигuranja за које je потребно oblikovati математичке резерве.

- (2) Imovina za pokriće matematičke rezerve smije se upotrijebiti samo za isplatu potraživanja iz osiguranja u vezi sa kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke rezerve.

Član 91.

(Traženo pokriće matematičke rezerve)

- (1) Traženo pokriće matematičke rezerve obuhvata osim matematičke rezerve i rezerve za prijenosne premije, rezerve šteta te rezerve za bonuse i popuste.
- (2) Traženo pokriće izračunava se odvojeno za svaku vrstu osiguranja iz člana 92. stav (1) ovog zakona.

Član 92.

(Obaveza oblikovanja imovine za pokriće matematičke rezerve)

- (1) Društvo za osiguranje koje provodi osiguranja u vrstama osiguranja za koje je nužno oblikovati matematičke rezerve dužno je oblikovati imovinu za pokriće matematičke rezerve i imovinom za pokriće matematičke rezerve upravljati odvojeno od druge imovine.
- (2) Vrijednost imovine za pokriće matematičke rezerve mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini traženog pokrića.
- (3) Društvo za osiguranje mora održavati vrijednost imovine za pokriće matematičke rezerve tako da je u svakom trenutku najmanje jednaka visini traženog pokrića. Društvo za osiguranje mora krajem svakog tromjesečja za račun imovine za pokriće matematičke rezerve steći dodatnu imovinu ako je to nužno radi uskladivanja vrijednosti imovine za pokriće matematičke rezerve sa visinom traženog pokrića.

Član 93.

(Dodatni kriteriji koje mora zadovoljavati imovina za pokriće matematičkih rezervi)

- (1) Imovina za pokriće matematičke rezerve osiguranja života sačinjena od ulaganja u skladu sa članom 89. stav (6) ovog zakona mora činiti portfelj koji, pored što ispunjava opće odredbe, ciljeve i metodologiju procjena, na odgovarajući način ispunjava i sljedeće kriterije primjerenog upravljanja rizikom i to posebno kamatne i valutne imunizacije:
- a) usklađenost sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života sa sadašnjom vrijednošću preuzetih obaveza po osiguranju na način da se obaveze diskontiraju nerizičnom kamatnom stopom, a stavke imovine pojedinačno sa individualnom riziku prilagođenom diskontnom stopom,
 - b) usklađenost valutne izloženosti imovine i obaveza od najmanje 40%.
- (2) Društvo u svakom trenutku mora biti u mogućnosti dokazati likvidnost svog portfelja imovine za pokriće matematičke rezerve za osiguranje života.
- (3) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju činiti portfelj koji u najvećoj mjeri obuhvata ulaganja u odgovarajuće imovinske oblike koji prema svojim obilježjima i tržišnosti odgovaraju preuzetim rizicima iz osiguranja.
- (4) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju biti zasebno obuhvaćena procjenama generalnih odrednica upravljanja rizikom visokog menadžmenta, procjenama kreditnog rizika, tržišnog rizika, kontrolnim mehanizmima i signalima ranog upozorenja te preporukama Agencije za nadzor.
- (5) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života moraju biti predmet redovnih internih kontrola i revizija u sklopu sveobuhvatnog principa kulture kontrole koje društvo za osiguranje primjenjuje.

- (6) Ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve osiguranja života formiraju se u skladu sa usvojenim kodeksom korporativnog upravljanja koji je društvo za osiguranje usvojilo.

Član 94.

(Posebne odredbe za osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja na sebe preuzima investicijski rizik)

- (1) Ako su prava ugovarača osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju neposredno povezana sa vrijednošću jedinice imovine uzajamnog, odnosno investicijskog fonda, ulaganja imovine za pokriće posebne rezerve koje oblikuje društvo za osiguranje u vezi sa tim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri obuhvatati ulaganja u vrijednosne papire koji predstavljaju jedinice imovine tog uzajamnog, odnosno investicijskog fonda.
- (2) Ako su prava ugovarača osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju neposredno povezana sa promjenom indeksa vrijednosnih papira, odnosno druge referentne vrijednosti, ulaganja imovine za pokriće posebne rezerve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi sa ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri obuhvatati ulaganja u odgovarajuće vrijednosne papire koji prema svojim obilježjima i tržišnosti odgovaraju onima koji čine osnovicu za određivanje indeksa, odnosno druge referentne vrijednosti.
- (3) U slučaju da ugovor o osiguranju garantira određene isplate za životna osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja snosi rizik ulaganja potrebno je oblikovati i zasebnu matematičku rezervu za pokriće zajamčenih naknada (na primjer za pokriće rizika smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput zajamčenih isplata o dospijeću ili zajamčenih otkupnih vrijednosti). Imovina za pokriće navedene matematičke rezerve ulaze se u skladu sa pravilima za ulaganje matematičke rezerve.
- (4) Agencija za nadzor detaljnije propisuje vrste i ograničenja ulaganja imovine za pokriće posebne rezerve za osiguranje iz grupe životnih osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja preuzima investicijski rizik i gdje su prava, koja na osnovu ugovora o osiguranju preuzima ugovarač osiguranja, neposredno vezana uz vrijednost jedinice imovine za pokriće posebne rezerve, kao i vrste i ograničenja ulaganja sredstava preventive.
- (5) Agencija za nadzor donijet će akt kojim će podrobnije regulirati ulaganja propisana ovim zakonom, uključujući i kvantitativna ograničenja ulaganja.

Član 95.

(Odvajanje imovine za pokriće matematičke rezerve od imovine društva za osiguranje)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je imovinu za pokriće matematičke rezerve odvojiti od svoje imovine na način koji je, s obzirom na vrstu te imovine, određen u sljedećim članovima ovog odjeljka.
- (2) Izvršenje nad imovinom za pokriće matematičke rezerve iz stava (1) ovog člana dopušteno je samo radi omogućavanja, odnosno plaćanja potraživanja osiguranika iz ugovora o osiguranju u vezi sa kojim je oblikovana imovina za pokriće matematičke rezerve.
- (3) U slučaju životnih osiguranja te u slučaju osiguranja za koja se primjenjuju slične tabelle vjerovatnoće i izračuni kao za životna osiguranja, izvršenje nad imovinom za pokriće matematičke rezerve ograničena je na onaj dio imovine za pokriće matematičke rezerve:
- a) čija je vrijednost u jednakom omjeru sa traženim pokrićem u vezi sa osiguranjem iz kojeg proizlaze potraživanja kao omjer sveukupne vrijednosti imovine

- за покриће математичке резерве и траženog покриćа за сва осигурана које је склопило друштво за осигuranje у вези са којом је обликована имовина за покриće математичке резерве и
- b) чија vrijedност nije veća od траženog покрића у вези са осигуранjem из којег произлазе потраživanja.

Član 96.

(Рачун имовине за покриће математичке резерве)

Друштво за осигuranje дужно је код банке овлаштене за обavljanje platnog prometa отворити рачун за uplate i isplate iz poslova u vezi sa osiguranjem života iz člana 95. ovog zakona.

Član 97.

(Ulaganja u depozite kod banaka, односно у zajmove)

- (1) Друштво за осигuranje је дужно за улаганja sredstava tehničke rezerve životnih, односно неživotnih osiguranja u depozite kod banke, односно u zajmove date zajmoprincu zaključiti уговор са bankom, односно zajmoprincem u којем мора бити наведено да се наведени уговор односи на улагanje sredstava tehničke rezerve životnih, односно neživotnih osiguranja.
- (2) Када је zajам из става (1) ovог člana осигуран гарантijom banke, односно vrijednosnim papirima, односно на неки други начин, друштво за осигuranje дужно је осигурат uknjižbu предмета осигuranja у корист имовине за покриće sredstava tehničke rezerve životnih, односно neživotnih osiguranja.

Član 98.

(Propust formiranja rezervi i ulaganja osiguranja)

- (1) Ако друштво за осигuranje propusti испоштовање одредбе čl. od 86. до 97. ovog закона у вези са техничким, односно математичким rezervisanjima, Агенција за надзор може, након што своју намјеру обзнати Агенцији за осигuranje RS у случају да друштво води пословање у RS путем подрžнице, донијети одлуку којом ће забранити улагanje sredstava osiguranja, један дио или сву njenu slobodnu имовину, повуći или одузети одобрење за рад за pojedine ili sve vrste osiguranja која se obavljaju i poduzeti било коју одgovarajuћу мјеру с ciljem da se osiguraju интереси osiguranika, као и било којих drugih lica која имају право на naknadu od osiguranja.
- (2) Забрана slobodnog raspolažanja ukupnim sredstvima ili dijelom sredstava društva, u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana, upisuје се на захтјев Агенције за надзор u svakom pojedinačnom случају u registrima predviđenim zakonom ili u knjigama banke u којој relevantni deposit postoji. Забрана из става (1) ovog člana може се odlukom Агенције за надзор повуći u цijelosti ili djelimično. Ta odluka mora navoditi i uvjete i rokove povlačenja. Агенција за osiguranje RS mora se obavijestiti i o zabrani i njenom povlačenju.
- (3) Ако je neophodno za primjenu navedenih mјера из st. (1) i (2) ovog člana o odluci Агенције за надзор, донесеноj u skladu sa stavom (2) ovog člana, zajedno sa podacima o имовини која je блокирана или чије je slobodno raspolažanje забранено, као и о осталим uputstvima, обавijestiti ће се i Агенција за osiguranje RS.
- (4) U izuzetnim slučajevima, kada постоји rizik да ће se prekršiti važeće odredbe i statut društva, Агенција за надзор може odlučiti da se angažira revizorsko društvo које ће provesti vanредну reviziju radi utvrđivanja da ли društvo примјенjuje važeće propise kako to буде одређено u odluci Агенције за надзор из става (2) ovog člana. Troškove angažiranja revizorskog društva snosi društvo за osiguranje.

Odjeljak I. Reosiguranje i suosiguranje rizika

Član 99.

(Obaveza reosiguranja)

- (1) Dруштво за osiguranje мора покрити reosiguranjem onaj dio osiguranih preuzetih rizika који прелазе максимални samopridržaj prema tabelama максималног покрића.
- (2) Prema procjeni svakog pojedinog rizika ili portfelja samopridržaj društva за osiguranje може бити и мањи него у tabelama максималног покрића.

Član 100.

(Program planiranog reosiguranja)

- (1) Dруштво за osiguranje мора за сваку poslovnu godinu priхватити program planiranog reosiguranja.
- (2) Program planiranog reosiguranja мора обухватати:
- a) izračunate vlastite udjele prema pojedinim vrstama osiguranja,
 - b) tabelu максималног покрића састављену на основу израчuna из таčke a) ovog stava,
 - c) postupke, osnovice i mjerila за utvrđivanje највећe vjerovatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike,
 - d) mišljenje овлаштеног актуара društva за osiguranje, односно društva за reosiguranje na program planiranog reosiguranja, односно retrocesije.
- (3) Pri izračunu из става (2) таčка a) ovog člana društvo за osiguranje узима u obzir приje svega:
- a) visinu kapitala,
 - b) cjelokupni obim poslova,
 - c) visinu premije osiguranja u grupama i vrstama osiguranja,
 - d) udjele osiguranja prema pojedinim vrstama osiguranja u osnovicama из таč. b) i c) ovog stava,
 - e) ispravke zbog odstupanja u pojedinim vrstama osiguranja.
- (4) Агенција за надзор propisat ће dodatne елементе који se uključuju pri izračunu planiranog reosiguranja.

Član 101.

(Suosiguranje)

- (1) Dруштво за osiguranje zajedno sa jedним ili više društava za osiguranje може suosiguravati rizike iz vrsta osiguranja за које je добило одобрење за обavljanje poslova osiguranja.
- (2) Dруштво за osiguranje не смје u suosiguranje preuzeti rizike u обиму који прелази njegove vlastite udjele prema pojedinim vrstama osiguranja u skladu sa tabelama максималног покрића из člana 100. stav (2) tačka b) ovog zakona.

Član 102.

(Obrada podataka i pružanje informacija)

- (1) Агенција за надзор nadležна је за прикупљање i obradu podataka o чинjenicama i okolnostima које су bitne за обavljanje poslova из надлеžности Агенције за надзор одређених ovim zakonom.
- (2) Lica која rade ili која su bilo kada radila за Агенцију за надзор kao i revizori i stručnjaci који djeluju uime Агенције за надзор bit ће vezani profesionalnom tajnom. Nijedan povjerljivi podatak који dobiju tokom izvršavanja svojih dužnosti ne може бити prenesen било којем licu ili organu, осим u sumiranom ili grupnom obliku takvom да identitet pojedinačног društva ne може бити откриven, ne prejudicirajući slučajeve obuhvaћене krivičnim zakonom.
- (3) Podacima из става (1) ovog člana значајним за обavljanje poslova i nadležnosti Агенције за надзор određenih ovim zakonom smatraju se posebno podaci o:
- a) одобренjima за обavljanje poslova osiguranja i o drugim одобренjима које издаје Агенција за надзор на основу ovog закона,

- b) članovima uprave, nadzornih odbora i ovlaštenim aktuarima društava za osiguranje, njihovoj organizaciji i djelovanju interne revizije,
- c) podružnicama društava za osiguranje država članica na području Federacije,
- d) podružnicama stranih društava za osiguranje u Federaciji,
- e) poštivanju odredbi o upravljanju rizicima iz Glave III. ovog zakona te na osnovu njih donesenih propisa,
- f) izvještajima iz člana 76. ovog zakona,
- g) imaočima kvalifikovanih udjela iz člana 28. ovog zakona,
- h) revidiranim finansijskim izvještajima iz člana 120. ovog zakona,
- i) izvršenim mjerama nadzora iz čl. 153. i 79. ovog zakona,
- j) informacijama koje Agencija za nadzor prikupi u okviru razmjene informacija od nadležnih nadzornih tijela.
- (4) Kada se za društvo objavi da je pod stečajem ili da je u toku obavezna likvidacija povjerljivi podaci koji se ne tiču trećih strana uključenih u pokušaje da se spasi to društvo mogu biti otkriveni u građanskom ili krivičnom postupku.
- (5) Stav (2) ovog člana neće sprečavati Agenciju za nadzor da razmjenjuje podatke sa Agencijom za osiguranje u BiH i Agencijom za osiguranje RS. Agencija za osiguranje u BiH i Agencija za osiguranje RS sa kojima su podaci razmjenjeni sve podatke dobijat će pod uvjetima profesionalne tajne u skladu sa odredbama stava (2) ovog člana.
- (6) Agencija za nadzor saraduje sa Agencijom za osiguranje u BiH, koja zaključuje sporazume o saradnji koji predviđaju razmjenu podataka sa nadležnim organima u drugim zemljama, ako otkriveni podaci podliježu garancijama profesionalne tajnosti najmanje jednakim onima koje su predvidene u ovom članu.
- (7) Agencija za nadzor može koristiti povjerljive podatke koji su podneseni tokom izvršavanja svojih dužnosti samo:
- a) radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti koji uređuju otpočinjanje poslova osiguranja i da bi se olakšao nadzor provođenja tih poslova, naročito u pogledu nadzora tehničkih rezervi, margina solventnosti, upravnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama interne kontrole,
 - b) da izrekne kazne,
 - c) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za nadzor,
 - d) pri tužbama u građansko-pravnim postupcima protiv rješenja Agencije za nadzor koja su donesena prema ovom zakonu.
- (8) St. (2) i (7) ovog člana neće sprečavati razmjenu podataka između Agencije za nadzor i:
- a) nadležnih nadzornih tijela država članica ako su im oni potrebni radi vršenja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje, odnosno u sudskom i drugom postupku u kojem je jedna od stranaka nadležno nadzorno tijelo, ako za ta tijela vrijedi obaveza čuvanja povjerljivih podataka u obimu određenom odredbama stava (2) ovog člana,
 - b) nadzornih tijela stranih država prema sklopljenim sporazumima ako su im oni potrebni radi vršenja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje, ako za ta tijela vrijedi obaveza čuvanja povjerljivih podataka u obimu određenom odredbama stava (2) ovog člana,
 - c) organa uključenih u likvidaciju i stečaj društava za osiguranje kao i u slične postupke,
- d) centralnih banaka evropskog sistema centralnih banaka, uključujući Centralnu banku Bosne i Hercegovine i drugih tijela sa sličnim zadacima i odgovornostima kao centralne monetarne vlasti kada su informacije bitne za provođenje njihovih odgovarajućih zakonom propisanih zadataka, uključujući provođenje monetarne politike i odnosnih odredbi vezanih uz likvidnost, nadzor nad plaćanjem, sisteme kliringa i poravnanja i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ili, kada je to odgovarajuće, drugim tijelima odgovornim za nadzor platnih sistema, Federalnog ministarstva finansija za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području finansijskog i poreznog sistema,
- f) nadležnog nadzornog tijela i drugih tijela ovlaštenih za vršenje nadzora nad drugim subjektima nadzora radi pojednostavljenja vršenja nadzora,
- g) organa vlasti nadležnih za nadzor nad kreditnim ustanovama i ostalim finansijskim organizacijama organa vlasti nadležnih za nadzor nad finansijskim tržistem i inspekcijskim organima Federacije za potrebe istrage,
- h) lica nadležnih za izvršavanje zakonom predviđenih revizija računa društava i drugih finansijskih organizacija pri izvršavanju njihovih nadzornih funkcija, ili otkrivanje podataka organima koji upravljaju postupkom obavezne likvidacije ili garantnim fondovima neophodnim za izvršavanje njihovih dužnosti. Podaci koje ti organi vlasti ili ta lica prime podlijegat će uvjetima profesionalne tajne određene u stavu (2) ovog člana.
- (9) Podaci dobijeni u skladu sa st. (3) i (8) ovog člana kao i podaci dobijeni posredstvom provjere na licu mjesta, izvršene uime Agencije za osiguranje RS, ili provjere koju provodi nadzorni organ vlasti zemlje sjedišta društva koje ima podružnicu u Federaciji, neće biti otkriveni u slučajevima koji se spominju u ovom članu osim uz izričitu saglasnost organa nadzorne vlasti koji je otkrio podatak ili organa nadzorne vlasti koji je izvršio provjeru na licu mjesta.

Odjeljak J. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Član 103.

(Opće odredbe)

- (1) Pri obavljanju svoje djelatnosti društva za osiguranje se moraju ponašati u skladu sa propisom koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskim aktima koji područje otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te osigurati da se cjelokupno poslovanje obavlja u skladu sa tim propisom i na osnovu njega donesenim podzakonskim aktima, kao i podzakonskim propisima Agencije za nadzor u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (2) Društvo za osiguranje je dužno usvojiti efikasne interne programe kojima će odrediti postupke provjere klijenta, procjene rizika, prepoznavanja klijenata i transakcija kod kojih postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.
- (3) U slučaju kada identitet klijenta nije moguće utvrditi ili provjeriti, te kada nije u mogućnosti poduzeti mjere praćenja klijenta, obveznik neće uspostaviti poslovni odnos ni obaviti transakciju, odnosno mora prekinuti sve postojeće poslovne odnose sa tim klijentom.

- (4) У slučaju iz stava (3) ovog člana društvo za osiguranje obavijestiti će Finansijsko-obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu (u dalnjem tekstu: FOO) o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i odbijanju izvršavanja transakcije i dostaviti FOO-u sve do tada prikupljene podatke o klijentu ili transakciji.

GLAVA IV. POSLOVNA TAJNA, POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAJI

Odjeljak A. Profesionalna tajna

Član 104.

(Povjerljivi podaci)

Društvo za osiguranje dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznao u poslovanju sa pojedinim društvom za osiguranje, osiguranikom ili sa drugim imaocem prava iz osiguranja.

Član 105.

(Obaveza čuvanja povjerljivih podataka)

- (1) Članovi organa društva za osiguranje, dioničari društva za osiguranje, lica koja obavljaju reviziju, radnici društva za osiguranje, odnosno druga lica kojima su vezano uz njihov rad u društvu za osiguranje ili uz pružanje usluga za društvo za osiguranje na bilo koji način dostupni podaci iz člana 106. ovog zakona ne smiju te podatke saopštavati trećim licima, koristiti ih protiv interesa društva za osiguranje i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treća lica.
- (2) Obaveza čuvanja ličnih podataka prestaje u sljedećim slučajevima:
- a) ako stranka izričito pisanim putem pristane da se saopšte pojedini povjerljivi podaci,
 - b) ako su podaci potrebni radi utvrđivanja činjenica u krivičnim postupcima i predočenje tih podataka pisanim putem zahtjeva, odnosno naloži nadležni sud,
 - c) u slučajevima određenim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i na osnovu njega donesenih podzakonskih akata,
 - d) ako su ti podaci potrebni radi odlučivanja o pravnim odnosima između društva za osiguranje i osiguravača, odnosno osiguranika, odnosno drugih imaoaca prava iz osiguranja u sudskom sporu,
 - e) ako su ti podaci potrebni u ostavinskom postupku i predočenje tih podataka pisanim putem zahtjeva, odnosno naloži nadležni sud,
 - f) ako su ti podaci potrebni radi izvršenja nad imovinom osiguranika, odnosno drugog imaoaca prava iz osiguranja i predočenje tih podataka pisanim putem zahtjeva, odnosno naloži nadležni sud,
 - g) ako su ti podaci potrebni Agenciji za nadzor, odnosno drugom nadzornom tijelu u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti,
 - h) ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti,
 - i) u slučajevima određenim propisom koji uređuje obavezno osiguranje u prometu.
- (3) Obaveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za lica iz stava (1) ovog člana i nakon prestanka rada u društvu za osiguranje, odnosno nakon prestanka svojstva dioničara ili članstva u tijelima društva za osiguranje.
- (4) Agencija za nadzor, odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na osnovu stava (2) ovog člana upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

Član 106.

(Prikupljanje, vodenje i upotreba ličnih podataka)

- (1) Agencija za nadzor obrađuje, čuva i upotrebljava lične podatke potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju i

rješavanje šteta koje proizlaze iz osiguranja u skladu sa ovim zakonom, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka i vodi sljedeće registre:

- a) registar polisa,
- b) registar šteta.

- (2) Agencija za nadzor posebnim propisom propisat će način, rokove dostavljanja podataka i izvještaja koja su društva za osiguranje dužna dostavljati, kao i evidencije šteta od Agencije za nadzor.

Odjeljak B. Poslovne knjige i poslovni izvještaji

Član 107.

(Opće odredbe)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obaveze, te sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim propisima poštujući pritom računovodstvene i finansijske standarde i principe te opće računovodstvene prepostavke, ako to ovim zakonom nije drukčije propisano.
- (2) Društvo za osiguranje dužno je organizirati poslovanje i redovno voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju i druge administrativne poslove, odnosno poslovne evidencije na način da je moguće u svakom trenutku provjeriti posluje li u skladu sa pravilima o upravljanju rizikom, važećim propisima i standardima struke.
- (3) Društvo za osiguranje vodi računovodstvene evidencije u poslovnim knjigama primjenom Kontnog okvira za društva za osiguranje i reosiguranje i internog akta društva za osiguranje i reosiguranje.
- (4) Društvo za osiguranje sastavlja i podnosi finansijske izvještaje u skladu sa propisom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje. Agencija za nadzor propisuje postupak vrednovanja bilansnih i vanbilansnih pozicija.

Član 108.

(Godišnji izvještaj)

- (1) Društvo za osiguranje sastavlja računovodstvene isprave i godišnje izvještaje.
- (2) Godišnji izvještaji iz stava (1) ovog člana moraju sadržavati i:
- a) popis lica koja imaju više od 3% udjela u dioničkom kapitalu društva za osiguranje i visinu njihovog udjela,
 - b) popis članova uprave društva za osiguranje koji imaju udio u kapitalu društva za osiguranje i visinu njihovih udjela.
- (3) Društvo za osiguranje i reosiguranje dužno je Agenciji za nadzor dostaviti nerevidirani godišnji izvještaj najkasnije u roku tri mjeseca od isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.
- (4) Društvo za osiguranje i reosiguranje dužno je Agenciji za nadzor dostaviti revidirani godišnji izvještaj najkasnije u roku pet mjeseci nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.
- (5) Društvo za osiguranje koje ima nadređeni odnos u grupi osiguravača dužno je sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje.

Član 109.

(Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnji izvještaj)

Društvo za osiguranje dužno je u roku 14 dana od dana podnošenja godišnjeg izvještaja priložiti Agenciji za nadzor i izvještaj imenovanog ovlaštenog aktuara iz člana 118. stav (4) ovog zakona sa mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara o

finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

GLAVA V. INTERNA REVIZIJA

Član 110.

(Interne revizije)

Društvo za osiguranje mora ustanoviti internu reviziju koja je nezavisna i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja, oblikovana na način da pridodaje vrijednost i unapređuje poslovanje društva za osiguranje.

Član 111.

(Zadaci interne revizije)

- (1) Interna revizija analizira i procjenjuje aktivnosti društava za osiguranje te daje stručno mišljenje, preporuke i savjete o kontrolama oblikovanja da bi omogućile:
 - a) obavljanje poslova osiguranja pravilno i u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona te u skladu sa unutrašnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje,
 - b) vođenje poslovnih knjiga, evidentiranje poslovnih događaja na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, vrednovanje knjigovodstvenih stavaka i sastavljanje finansijskih i ostalih izvještaja u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona te u skladu sa unutrašnjim pravilima kojim se uređuje poslovanje društva za osiguranje,
 - c) sistematično upravljanje rizicima koji proizlaze iz poslovnih aktivnosti društva za osiguranje u skladu sa principima stabilnog poslovanja, uključujući upravljanje resursima informacione tehnologije i drugih pridruženih tehnologija.
- (2) Interna revizija se obavlja u skladu sa međunarodno priznatim revizorskim standardima za internu reviziju, kodeksom strukovne etike internih revizora te pravilima djelovanja interne revizije koje, u saglasnosti sa nadzornim odborom, usvaja uprava društva za osiguranje.
- (3) Interna revizija mora regulirati međusobne odnose sa vanjskim revizorskim društвима koja revidiraju finansijske izvještaje ili obavljaju posebnu reviziju na zahtjev Agencije za nadzor.

Član 112.

(Lica koja obavljaju internu reviziju)

- (1) Za obavljanje poslova interne revizije društvo za osiguranje mora zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jedno lice sa zvanjem ovlaštenog revizora ili ovlaštenog internog revizora stećenim u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, odnosno stećenim u skladu sa pravilima i programom Udrženja internih revizora u Bosni i Hercegovini priznatog kao Institut internih revizora u Bosni i Hercegovini.
- (2) Ako se obavljanje interne revizije povjerava većem broju revizora jedno od tih lica koje ispunjava uvjet iz stava (1) ovog člana mora biti zaduženo za upravljanje radom interne revizije kao cjeline.
- (3) Prije sklapanja ugovora o radu sa licem iz st. (1) i (2) ovog člana društvo za osiguranje je dužno obavijestiti Agenciju za nadzor o imenovanju.
- (4) Lice koje obavlja poslove interne revizije ne smije obavljati druge poslove i zadatke u društву za osiguranje ili povezanom licu.

Član 113.

(Planovi interne revizije)

- (1) Poslovi interne revizije obavljaju se u skladu sa:
 - a) strateškim planom,
 - b) godišnjim planom i

- c) planom pojedinačne revizije.
- (2) Strateški plan interne revizije donosi se za trogodišnji (petogodišnji) period, zasniva se na procjeni rizika i usklađuje se svake godine.
- (3) Godišnji plan interne revizije izrađuje se na osnovu strateškog plana do 31.12. tekuće godine za narednu godinu a mora obuhvatati:
 - a) područja poslovanja koja su prioritetna, s obzirom na procjenu rizika,
 - b) popis planiranih revizija,
 - c) raspored internih revizora.
- (4) Strateški, godišnji i plan pojedinačne interne revizije predlaže lice zaduženo za upravljanje radom interne revizije, a usvaja ga odbor za reviziju.
- (5) Interna revizija može se obaviti i po nalogu člana uprave društva.

Član 114.

(Izvještaj interne revizije)

- (1) Interna revizija sastavlja izvještaj u skladu sa rokovima utvrđenim planovima interne revizije a najmanje jednom polugodišnje. Izvještaj interne revizije minimalno sadrži:
 - a) popis svih obavljenih revizija,
 - b) ocjenu načina obrade dokumentacije, postupka zaključivanja ugovora o osiguranju, izdavanje polisa i rješavanje šteta,
 - c) ocjenu primjerenosti i efikasnosti sistema internih kontrola i preporuke za njihovo unapređenje,
 - d) nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene tokom obavljanja revizije, uz objašnjenja i predočavanje posljedica uočenih nepravilnosti,
 - e) preporuke i predložene mjere odboru za reviziju,
 - f) konstatacije i ocjene poduzetih aktivnosti u vezi sa primjenom ranije datih preporuka i prijedloga za oticanje nepravilnosti.
- (2) Godišnji izvještaj interne revizije pored elemenata iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:
 - a) izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa rada interne revizije,
 - b) pregled značajnih konstataacija o obavljenoj reviziji,
 - c) pregled poduzetih i nepoduzetih mera za oticanje nepravilnosti.
- (3) Interna revizija mora svoje izvještaje o obavljenim poslovima interne revizije dostavljati upravi i odboru za reviziju društva za osiguranje.

Član 115.

(Obavljevanje uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje)

- (1) Ako interna revizija tokom obavljanja revizije aktivnosti i procesa poslovanja društva za osiguranje utvrdi pojave nezakonitog poslovanja i kršenja pravila o upravljanju rizicima zbog čega društvo za osiguranje prijeti nelikvidnost, nesolventnost ili je time ugrožena sigurnost poslovanja ili osiguranika, mora odmah o tome obavijestiti upravu, odbor za reviziju i nadzorni odbor društva za osiguranje.
- (2) Ako interna revizija prilikom obavljanja revizije aktivnosti i procesa poslovanja utvrdi da uprava društva za osiguranje krši pravila o upravljanju rizicima dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti i nadzorni odbor.

GLAVA VI. OVLAŠTENI AKTUAR I REVIZIJA

Odjeljak A. Ovlašteni aktuar

Član 116.

(Ovlašteni aktuar)

- (1) Ovlašteni aktuar je lice koje ima ovlaštenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

- (2) Агенција за надзор издат ће оvlaštenje за obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako lice ispunjava sljedeće uvjete:
- znanje jednog od službenih jezika u BiH,
 - uspješno obavlja provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u skladu sa programom obrazovanja međunarodnih, odnosno evropskih aktuarskih udruženja,
 - nije pravomoćno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 - dosad mu nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
- (3) Агенција за надзор može sa nadležnim nadzornim tijelom države članice sklopiti sporazum o uzajamnom priznavanju ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
- (4) Агенција за надзор propisuje uvjete za sticanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
- (5) Агенција за надзор oduzet ће ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako:
- je ovlaštenje dobiveno navođenjem neistinitih podataka,
 - ovlašteni aktuar krši pravila aktuarske struke ugrožavajući time poslovanje društva za osiguranje,
 - ne ispunjava uvjete iz stava (2) tačka 3) ovog člana.
- (6) Oduzimanju ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Агенција за надзор dužna je obavijestiti društvo za osiguranje za koje lice, kojem je oduzeto ovlaštenje, obavlja poslove ovlaštenog aktuara. Svako izdavanje ili povlačenje aktuarskog odobrenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Nadzor nad ovlaštenim aktuarima vrši Агенција за надзор. На надзор nad ovlaštenim aktuarima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. od 138. do 141., čl. 143., 144., 154. i 155. ovog zakona.
- (7) Ovlaštenom aktuaru koji teže krši pravila aktuarske struke Агенција за надзор može privremeno oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara na vrijeme od godinu dana do tri godine.

Član 117.

(Imenovanje ovlaštenog aktuara)

- Društvo za osiguranje prije početka obavljanja poslova osiguranja mora imenovati ovlaštenog aktuara i omogućiti mu obavljanje poslova iz člana 120. ovog zakona.
- Imenovani ovlašteni aktuar ne može biti lice koje u društvu za osiguranje vrši funkciju člana uprave društva ili prokuriste, odnosno ima u vlasništvu više od 3% dionica u društvu, niti ako je bračni drug ili srodnik do drugog stepena srodstva u pravoj i bočnoj liniji sa dioničarem koji je vlasnik više od 3% dionica u dioničkom društvu, članom organa upravljanja, nadzora ili revizije društva.
- Društvo za osiguranje o imenovanju ovlaštenog aktuara dužno je u roku osam dana obavijestiti Агенцију за nadzor.
- Ako društvo za osiguranje u roku dva mjeseca ne odredi imenovanog ovlaštenog aktuara, odnosno za obavljanje poslova imenovanog ovlaštenog aktuara odredi lice koje nije ovlašteni aktuar, imenovanog ovlaštenog aktuara odredit će Агенција за nadzor.
- Ovlašteni aktuar bit će nezavisan i samostalan u obavljanju svojih djelatnosti i za tačnost svojih nalaza, kao i prijedloga njera odgovara Агенцији za nadzor.

Član 118.

(Poslovi imenovanog ovlaštenog aktuara)

- Aktuarske poslove u smislu ovog zakona obavljaju ovlašteni aktuari.

- Imenovani ovlašteni aktuar u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, u smislu ovog zakona, obavlja sljedeće poslove:
 - daje godišnje mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnji izvještaj o poslovanju društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,
 - daje mišljenje ovlaštenog aktuara iz člana 18. stav (1) tačka b) i stav (2); člana 28. stav (4) tačka g); člana 48. stav (1) tačka f); člana 56. stav (2) tač. g) i h); člana 58. stav (1) tačka d); člana 79. stav (2) tačka h) i člana 100. stav (2) tačka d) ovog zakona kao i druge vrste mišljenja koje propisuje Агенција за nadzor,
 - daje mišljenje ovlaštenog aktuara o prijedlozima akata poslovne politike društva i prijedlozima izmjena i dopuna tih akata i njihovo primjeni,
 - daje mišljenje ovlaštenog aktuara o ostalim aktuarskim pozicijama i veličinama,
 - daje mišljenje iz člana 40. stav (5) i obavlja poslove iz člana 76. stav (3) ovog zakona,
 - obavlja druge aktuarske poslove u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje,
 - vrši opću ili posebnu kontrolu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u skladu sa nalozima Агенције за nadzor,
 - daje mišljenje o stanju sredstava tehničkih rezervi i garantnog fonda, njihovom plasmanu i sigurnosti,
 - obavlja aktuarske poslove u djelatnosti osiguranja života,
 - obavlja aktuarske poslove u djelatnosti neživotnog osiguranja,
 - daje mišljenje kod prijenosa portfelja,
 - potpisivanjem ovjerava službene dokumente društva koji se odnose na tehničke rezerve uključujući i matematičku rezervu i potvrđuje da su u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima,
 - obavlja i druge nadzorne, savjetodavne i kontrolne poslove po zahtjevima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili po nalogu izdatom od Агенције за nadzor,
 - provjerava čuva li društvo za osiguranje odgovarajuće podatke za izračun tehničkih rezervi kao i njihovu vjerodostojnost,
 - provjerava jesu li metode i temelji obračuna tehničkih rezervi u skladu sa pravilima aktuarske struke i važećim propisima,
 - provjerava oblikuju li se tehničke rezerve osiguranja tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.
- Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se cjenovnici premija osiguranja u skladu sa aktuarskom strukom i važećim propisima te jesu li oblikovani tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.
- Uprava, odnosno izvršni direktori moraju imenovanom ovlaštenom aktuaru staviti na raspolaganje sve podatke koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz st. (1), (2) i (3) ovog člana.
- Imenovani ovlašteni aktuar mora nadzornom odboru i upravi istovremeno sa mišljenjem, uz godišnje izvještaje iz člana 109. ovog zakona, predložiti izvještaje o saznajima imenovanog u vezi sa nadzorom koji je u protekloj poslovnoj godini vršio na osnovu st. (1), (2) i (3) ovog člana. Izvještaj mora obuhvatati prvenstveno razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje ovlaštenog aktuara uz godišnji izvještaj.

- (6) Ако именовани оvlašteni aktuar u obavljanju poslova iz st. (1), (2) i (3) ovog člana utvrđi nepravilnosti, mora o tome, bez odgadanja, izvijestiti upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje, odnosno reosiguranje.
- (7) Управа društva za osiguranje dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja u skladu sa izvještajem imenovanog ovlaštenog aktuara.
- (8) Ако управа društva za osiguranje, odnosno reosiguranje ne poduzme mjere u skladu sa izvještajem iz stava (5) ovog člana, именовани оvlašteni aktuar dužan je o tome, bez odgadanja, obavijestiti Agenciju za nadzor.
- (9) Ако именовани оvlašteni aktuar prestane obavljati tu funkciju u društvu za osiguranje, odnosno reosiguranje dužan je o tome obavijestiti Agenciju za nadzor u roku osam dana od dana saznanja.

Član 119.

(Razrješenje imenovanog ovlaštenog aktuara)

- (1) Ако nakon imenovanja ovlaštenog aktuara Agencija za nadzor imenovanom licu oduzme ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno ako u vezi sa imenovanim licem nastupe okolnosti iz člana 117. stav (2) ovog zakona, društvo za osiguranje dužno je odrediti drugog imenovanog ovlaštenog aktuara.
- (2) Ако društvo za osiguranje u slučaju iz stava (1) ovog člana ne odredi drugog ovlaštenog aktuara, Agencija za nadzor odredit će otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u roku koji ne smije biti kraći od 30 dana.
- (3) Ако društvo za osiguranje u slučaju iz stava (2) ovog člana ne odredi drugog imenovanog ovlaštenog aktuara u roku narednih 30 dana, ovlaštenog aktuara imenovat će Agencija za nadzor.
- (4) Društvo za osiguranje o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara dužno je u roku osam dana od dana razrješenja obavijestiti Agenciju za nadzor.

Odjeljak B. Revizija

Član 120.

(Revizija finansijskih izvještaja)

- (1) Finansijske i konsolidovane finansijske izvještaje društava za osiguranje, konsolidovane finansijske izvještaje grupe osiguravača i konsolidovane finansijske izvještaje koncerna osiguravača osiguravajućeg holdinga, te mješovitog osiguravajućeg holdinga, odnosno društava za reosiguranje moraju revidirati ovlašteni revizori.
- (2) Reviziju finansijskih izvještaja iz stava (1) ovog člana obavljaju revizorska društva koja imaju licencu izdatu od Federalnog ministarstva finansija.
- (3) Društvo za osiguranje dužno je Agenciji za nadzor dostaviti revidirane finansijske izvještaje i revidirane konsolidovane finansijske izvještaje u roku 15 dana nakon datuma izdavanja izvještaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja, a najkasnije u roku četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljuju.
- (4) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti niti joj društvo za osiguranje može povjeriti obavljanje revizije finansijskih izvještaja društva za osiguranje ukoliko je dotična revizorska firma u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarila na osnovu obavljene revizije finansijskih izvještaja tog društva za osiguranje.
- (5) Isto revizorsko društvo može u istom društvu za osiguranje uzastopno obaviti, odnosno društvo za osiguranje može istoj revizorskoj firmi uzastopno povjeriti broj revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom koji propisuje reviziju finansijskih izvještaja.

- (6) Isto revizorsko društvo ne može istovremeno, odnosno u istoj godini obavljati reviziju finansijskih izvještaja društva za osiguranje i pružati konsultantske usluge istom društvu za osiguranje.
- (7) Ukoliko isto revizorsko društvo obavi reviziju finansijskih izvještaja društva za osiguranje suprotno bilo kojoj odredbi iz st. (4), (5) i (6) ovog člana, Agencija za nadzor neće prihvati izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja društva za osiguranje za tu godinu koju je obavilo dotično revizorsko društvo.
- (8) Revizija finansijskih izvještaja društva mora da slijedi općeprihvaćena pravila revizije, aktuarske principe, te treba izvršiti reviziju ulaganja i formiranje tehničkih rezervi, kao i procijeniti odnos između ulaganja i imovine.
- (9) Društvo za osiguranje dužno je prije donošenja odluke na skupštini o izboru revizorskog društva pribaviti prethodnu saglasnost Agencije za nadzor.

Član 121.

(Obaveze revizorskog društva)

- (1) Revizorsko društvo obavezno je davati mišljenja o tome jesu li finansijski izvještaji društva za osiguranje (nekonsolidovani i konsolidovani) sastavljeni u skladu sa propisima i standardima struke.
- (2) Tokom obavljanja revizije revizorska društva obavezna su odmah obavijestiti Agenciju za nadzor o svakoj uočenoj činjenici koja predstavlja:
 - a) teže kršenje zakona, propisa ili odredbi na osnovu kojih je izdato odobrenje za rad društvu za osiguranje,
 - b) težu prevaru ili pronevjeru,
 - c) materijalno značajnu promjenu finansijskog rezultata iskazanog u nerevidiranim finansijskim izvještajima,
 - d) teže kršenje internih akata društva za osiguranje,
 - e) kao i ostale činjenice i okolnosti koje mogu ugroziti daljnje poslovanje društva za osiguranje.
- (3) Revizorska društva su, također, dužna obavijestiti Agenciju za nadzor o svakoj činjenici iz stava (2) ovog člana za koju saznaju tokom obavljanja revizije u društvu koje ima usku povezanost u smislu člana 2. tačka s) ovog zakona.
- (4) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu st. (2) i (3) ovog člana koje uvidi revizorsko društvo ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između revizorskog društva i društva za osiguranje koje se odnose na ograničenja davanja podataka pa zbog toga neće snositi odgovornost koja bi u drugim slučajevima iz toga proizlazila.

Član 122.

(Obaveza davanja informacija društva za osiguranje)

- (1) Управа društva za osiguranje dužna je revizoru dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i kompjuterske ispise. Društvo za osiguranje dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.
- (2) Radi provođenja revizije uprava društva za osiguranje dužna je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljenom primjenom kompjuterske obrade podataka, društvo za osiguranje dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizoru na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju kopija.

Član 123.

(Sadržaj revizorskog pregleda)

- (1) U postupku revizije ovlašteni revizori, prije svega, ispituju i daju mišljenje, odnosno ocjenu o:
 - a) bilansu stanja,

- b) bilansu uspjeha,
 - c) promjenama u kapitalu,
 - d) gotovinskom toku,
 - e) stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja,
 - f) stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke rezerve,
 - g) stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke rezerve,
 - h) poštovanju pravila o ograničavanju rizika,
 - i) djelovanju interne revizije,
 - j) načinu vođenja poslovnih knjiga,
 - k) kvalitetu informatičkog sistema u društvu za osiguranje u skladu sa minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemima u društвимa za osiguranje, koje propisuje Agencija za nadzor,
 - l) ispravnosti i potpunosti obavještenja i izvještaja Agenciji za nadzor,
 - m) vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki i računovodstvenim politikama.
- (2) Agencija za nadzor propisat će detaljniji oblik i najmanji obim te sadržaj revizorskog pregleda i revizorskog izvještaja, s obzirom na specifičnost poslova sa područja osiguranja.
- (3) Agencija za nadzor može od revizora zatražiti dodatna obrazloženja u vezi sa obavljenom revizijom i revizorskim izvještajem.
- (4) Ako revizorski pregled, odnosno revizorski izvještaj nije obavljen, odnosno sastavljen u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, zakonom kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako Agencija za nadzor izvršenim nadzorom poslovanja društva za osiguranje ili na drugi način utvrdi da pregled, odnosno izvještaj nije zasnovan na istinitim i objektivnim činjenicama, zahtijevat će od društva za osiguranje da pregled, odnosno izvještaj daju ovlašteni revizori drugog društva za reviziju, a na trošak društva za osiguranje.

Član 124.

(Objavlјivanje sažetka revidiranih finansijskih izvještaja)

- (1) Društvo za osiguranje dužno je u roku osam dana nakon prihvatanja revidiranog finansijskog izvještaja a najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine u dnevним novinama u Federaciji i na internet stranicu društva za osiguranje, objaviti sažetak revidiranih finansijskih izvještaja, uz mišljenje revizora i ovlaštenog aktuara i o tome pisano obavijestiti Agenciju za nadzor.
- (2) Agencija za nadzor propisuje detaljniji sadržaj sažetka iz stava (1) ovog člana.

GLAVA VII. АГЕНЦИЈА ЗА НАЗДОР

Član 125.

(Status i sjedište Agencije za nadzor)

- (1) Agencija za nadzor je samostalna i nezavisna neprofitna institucija Federacije koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Vlada Federacije).
- (2) Agencija za nadzor ima svojstvo pravnog lica.
- (3) Sjedište Agencije za nadzor je u Sarajevu.
- (4) Agencija za nadzor ima pečat.

Član 126.

(Ciljevi, obaveze i odgovornost Agencije za nadzor)

- (1) Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju radi zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja.

- (2) U izvršavanju svojih funkcija Agencija za nadzor djeluje na način koji je najpogodniji za ispunjavanje regulatornih ciljeva Agencije za nadzor.
- (3) Regulatorni ciljevi su naročito:
 - a) nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa,
 - b) regulacija rada društava za osiguranje, Zaštitnog fonda FBiH i posrednika u osiguranju,
 - c) stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja,
 - d) sprečavanje finansijskog kriminala bilo zabranom obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa ovim zakonom, ili poslova u onom dijelu u kojem bi društva u Federaciji mogla biti iskorишtena u svrhe koje su povezane sa finansijskim kriminalom,
 - e) edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog i životnog osiguranja i ostalim ulaganjima u Federaciji, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta,
 - f) savjetovanje i zaštita potrošača u skladu sa prirodnom uključenim rizika i stepenom iskustva i stručnošću potrošača.

Član 127.

(Upravljanje Agencijom za nadzor)

- (1) Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom za nadzor ureduje se ovim zakonom, statutom i drugim općim aktima.
- (2) Upravna tijela Agencije za nadzor su stručni savjet i direktor.
- (3) Stručni savjet čine predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra finansija (u dalnjem tekstu: ministar finansija) od kojih najmanje dva člana moraju biti predstavnici Federalnog ministarstva finansija.
- (4) Članovi stručnog savjeta imenuju se na četiri godine.
- (5) Predsjednik i članovi stručnog savjeta moraju biti državlјani BiH sa univerzitetskim obrazovanjem, dobrim ugledom i stručnim iskustvom u finansijskom sektoru, koji nisu osudivani za krivična djela koja se odnose na finansijski kriminal ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti. Za vrijeme njihovog mandata nijedan član se ne može baviti pružanjem usluga, niti obavljati poslove na osnovu bilo kakvog drugog pravnog posla za društvo koje radi u Federaciji, ne može biti aktivni član nijedne političke stranke. Sva lica koja pripadaju rukovodećim tijelima političkih stranaka ili poduzimaju javne aktivnosti uime političkih stranaka smatrat će se aktivnim članovima političkih stranaka u smislu ovog člana. Predsjednik i članovi stručnog savjeta ne mogu imati u vlasništvu niti mogu imati direktno ili putem trećeg lica 5% ili više dionica u bilo kojem društvu za osiguranje, niti raditi za društvo za osiguranje ili imati položaj u upravi, odboru za reviziju ili nadzornom odboru bilo kojeg društva koje podliježe nadzoru Agencije za nadzor.
- (6) Rješenje o imenovanju stručnog savjeta objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
- (7) Predsjednik i članovi stručnog savjeta mogu biti razriješeni i prije isteka mandata samo iz sljedećih razloga:
 - a) na lični zahtjev,
 - b) ukoliko su bili ili budu osuđeni na zatvorsku kaznu za finansijski kriminal ili povredu javne ili profesionalne dužnosti,
 - c) ukoliko su trajno nesposobni za obavljanje ovih dužnosti i ukoliko su neopravdano odsutni sa tri ili više sastanaka stručnog savjeta godišnje,
 - d) ukoliko ne poštuju tajnost podataka,

- e) уколико обављају активности забранjene stavom (5) ovog člana.

Član 128.

(Opća ovlaštenja Agencije za nadzor)

- (1) Agencija za nadzor izdaje odobrenje za rad društva za obavljanje poslova jedne ili više vrsta osiguranja. Agencija za nadzor može privremeno ili trajno povući - oduzeti izdato odobrenje za sve ili neke vrste osiguranja kojima se bavi to društvo.
- (2) Kako bi se osigurao valjan rad društva u skladu sa regulatornim ciljevima, Agencija za nadzor ima sljedeća ovlaštenja vršiti nadzor i to:
 - a) provjeravati poslovne knjige i dokumente društva sa ili bez obavještavanja društva,
 - b) angažirati ovlaštena stručna lica da izvrše pregled knjiga i dokumenata društva,
 - c) zahtijevati od društva da u okviru određenog vremenskog roka, koji neće biti kraći od 10 niti duži od 90 dana, ispravi bilo koji akt ili postupanje koji su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona,
 - d) naložiti društvu obustavu provođenja bilo kojih radnji ili postupaka koji su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona,
 - e) u korist osiguranika izdati nalog u pogledu ulaganja, održavanja i raspolažanja sredstvima osiguranja,
 - f) obraćati se sudu radi poduzimanja daljnjih radnji i mjera u vezi sa nekim društvom u slučajevima kada Agencija za nadzor nema ovlaštenja provoditi svoje funkcije u skladu sa ovim zakonom,
 - g) donositi provedbene propise, druge opće akte (pravilnike, uputstva, naredbe i odluke) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke),
 - h) organizirati ili odobravati obuke,
 - i) na bilo koji drugi način dati smjernice potrebne za primjenu ovog zakona i za ostala pitanja od značaja za tržište osiguranja,
 - j) naložiti mjere koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva ukoliko smatra da su one neophodne kako bi se osiguralo da društvo vodi poslove u skladu sa regulatornim ciljevima.
- (3) Agencija za nadzor provodi postupke iz svoje nadležnosti u skladu sa propisom kojim je uredeno provođenje upravnih postupaka. Akti koje izdaje Agencija za nadzor su konačni i na njih se ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.
- (4) Pored ovlaštenja posebno predviđenih ovim zakonom, Agencija za nadzor ima ovlaštenja zahtijevati od društva poduzimanje svih mjera koje Agencija za nadzor smatra odgovarajućim za ispunjenje regulatornih ciljeva.

Član 129.

(Rad Agencije za nadzor)

- (1) Rad Agencije za nadzor i njenih upravnih tijela bit će reguliran statutom koji donosi Stručni savjet, uz saglasnost Vlade Federacije a koji se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".
- (2) Direktora Agencije za nadzor imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog ministra finansija.
- (3) Direktor se imenuje na četiri godine.
- (4) Direktor vodi poslovanje Agencije za nadzor i organizira njene aktivnosti. Direktor zastupa i predstavlja Agenciju za nadzor, odgovoran je za zakonit rad i poslovanje Agencije za nadzor, te obavlja i druge poslove koji su mu ovim zakonom, statutom ili drugim aktom stavljeni u nadležnost.
- (5) Agencija za nadzor, direktor i drugi zaposleni ne odgovaraju za štetu koja nastane u obavljanju poslova

Agencije za nadzor, osim ako se dokaže da je ta šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom.

- (6) Za štetu iz stava (5) ovog člana direktor i zaposleni iz tog stava ne mogu odgovarati ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji za nadzor, odnosno prestanka obavljanja funkcije.
- (7) Agencija za nadzor nadoknadit će troškove zastupanja u sudske i upravne postupcima koji se protiv direktora i zaposlenih iz stava (5) ovog člana pokrenu u vezi sa poslovima iz tog stava.
- (8) Za vršenje nadzora subjekti nadzora iz člana 139. ovog zakona plaćaju Agenciji za nadzor naknadu za nadzor.
- (9) Agencija za nadzor podzakonskim propisom propisat će visinu, način izračuna i način plaćanja naknade za nadzor iz stava (1) ovog člana.

Član 130.

(Ovlaštenja stručnog savjeta)

Stručni savjet ima ovlaštenje:

- a) donositi statut Agencije za nadzor, uz saglasnost Vlade Federacije,
- b) donositi podzakonske akte i provedbene propise u skladu sa ovlaštenjima Agencije za nadzor utvrđenim ovim zakonom i objaviti ih u "Službenim novinama Federacije BiH",
- c) odobravati godišnji plan i program Agencije za nadzor i izvještaje koje Agencija za nadzor podnosi Vladi Federacije,
- d) odobravati plan prihoda i rashoda Agencije za nadzor i donositi odluku o doprinosima društava i drugim naknadama posrednika u korist Agencije za nadzor,
- e) odlučivati o svim drugim pitanjima reguliranim statutom Agencije za nadzor.

Član 131.

(Nadzor ulaganja)

- (1) Agencija za nadzor ima ovlaštenje naložiti društvima u vezi sa ulaganjima sredstava osiguranja koja se odnose na djelatnosti dugoročnog životnog osiguranja:
 - a) da tokom određenog perioda ne ulažu sredstva osiguranja odredene vrste na način reguliran u čl. od 86. do 97. ovog zakona, ukoliko je neophodno da se interesi ugovarača osiguranja odmah zaštite od neposredne štete,
 - b) da likvidira u određenom vremenskom roku cjelokupne ili određene stavke određene vrste ulaganja sredstava koje su regulirane čl. od 86. do 97. ovog zakona ili opisom koji daje društvo, ako je neophodno da se interesi osiguranika smjesti zaštite od neposrednog nastupanja štete.
- (2) Agencija za nadzor, također, ima ovlaštenje sprječiti raspolažanje, opterećivanje ili određene načine korištenja imovine društva. Takav nalog može trajati najviše šest mjeseci, ali se može obnoviti onoliko puta koliko god se bude smatralo potrebnim.
- (3) Imovina koja podliježe nalozima iz ovog člana ne može biti stavljena pod hipoteku ili podlijegati bilo kom drugom obliku opterećenja ili ograničenja. Svaka hipoteka ili opterećenje na toj imovini u slučaju nesolventnosti bit će nevažeća u odnosu na prava likvidatora ili povjerilaca iz osnova ugovora o osiguranju u slučaju nesolventnosti. Prije provođenja ove odredbe Agencija za nadzor objavit će odluku u kojoj će biti određen način na koji će sredstva koja su kod povjerioca biti registrirana kod nadležnog organa kako bi i treće strane imale saznanje o tome.

Član 132.

(Nadzor na nivou grupe)

Agencija za nadzor nadzire rad društva za osiguranje kao prava lica i na nivou cijele grupe, čije postojanje utvrđuje u postupku nadzora društva za osiguranje, uzimajući u obzir učestvovanje (direktno ili indirektno), međusobnu povezanost, izloženost riziku, koncentraciju rizika, prijenos rizika i/ili transakcije i izloženost unutar grupe.

Član 133.

(Saradnja Agencije za nadzor sa Agencijom za osiguranje u BiH i Agencijom za osiguranje RS)

- (1) Agencija za nadzor sa Agencijom za osiguranje RS razmjenjuje sve dokumente i obavještenja koja su korisna u vršenju nadzora nad društima koja posluju i u Federaciji i RS. Naročito usko sarađuje sa Agencijom za osiguranje RS radi provođenja mjera propisanih čl. od 52. do 56. ovog zakona.
- (2) Kada su društvo za osiguranje, banka ili investicijsko društvo, direktno ili indirektno povezani ili imaju društvo sa zajedničkim učešćem, Agencija za nadzor i nadležno tijelo za nadzor tih društava usko će sarađivati. Ne isključujući njihove pojedinačne nadležnosti ta tijela jedna drugima dat će sva obavještenja koja će im olakšati zadatak, a naročito u okviru ovog zakona.
- (3) Na zahtjev Agencije za osiguranje RS Agencija za nadzor može zabraniti slobodno raspolažanje sredstvima koja se nalaze u Federaciji koja pripadaju društvu čije je sjedište u RS zbog kršenja odredbi koje se odnose na uspostavu i ulaganje tehničkih rezervi i uspostavu margine solventnosti. Zahtjev mora odrediti pojedinosti za koje će se poduzeti mjeru zabrane.
- (4) U slučajevima oduzimanja odobrenja za rad društva iz Federacije Agencija za nadzor obavijestit će Agenciju za osiguranje RS. Agencija za nadzor, uz pomoć Agencije za osiguranje RS, poduzet će odgovarajuće mjeru kako bi zaštitila interes osiguranika, a naročito će u skladu sa odredbama čl. 51. i 52. ovog zakona ograničiti slobodno raspolažanje sredstvima društva. Kada društvo posluje u RS Agencija za nadzor obavijestit će Agenciju za osiguranje RS o poduzetim mjerama tako da na njen zahtjev i Agencija za osiguranje RS može poduzeti prijeko potrebne mjeru.
- (5) U slučaju da Agencija za nadzor oduzme odobrenje za rad u Federaciji društva koje ima sjedište u Federaciji, ali pruža usluge osiguranja u RS putem podružnice, o tome će odmah obavijestiti Agenciju za osiguranje RS kako bi mogla poduzeti odgovarajuće mjeru.
- (6) Agencija za nadzor sarađuje sa Agencijom za osiguranje RS u primjeni mera predviđenih u čl. od 52. do 56. ovog zakona.
- (7) Svaka informacija koja nije predmet nadzora, niti podlježe profesionalnoj tajni, a koju Agencija za nadzor dostavlja Agenciji za osiguranje RS, dostavljaju se i Agenciji za osiguranje u BiH.
- (8) Odluke Agencije za nadzor objavljene u "Službenim novinama Federacije BiH" navodit će svaku pojedinost prijeko potrebnu za provođenje odredaba ovog člana u skladu sa protokolom o saradnji sa Agencijom za osiguranje RS.
- (9) Podaci dobiveni u skladu sa ovim zakonom, a naročito svaka razmjena podataka između nadležnih tijela koja je predviđena ovim zakonom, podlijegat će obavezi profesionalne tajne određenoj u članu 105. stav (1) ovog zakona.

Član 134.

(Ovlaštenje Agencije za nadzor u vezi sa ograničenjem obima djelatnosti)

Agencija za nadzor može na određeni period ograničiti obim djelatnosti osiguranja koju neko društvo može obavljati,

ako je to prijeko potrebno radi zaštite finansijske sposobnosti društva.

Član 135.

(Ugovori o reosiguranju)

Agencija za nadzor provodi nadzor nad ugovorima reosiguranja koje zaključuju društva. Nadzor će se proširiti i na kontrolu identiteta druge strane reosiguravača, kao i uvjeta i odredbi pod kojima je reosiguranje zaključeno te o omjeru cediranog rizika.

Član 136.

(Registri)

- (1) Agencija za nadzor vodi registre u elektronskoj formi koji će biti otvoreni za javni uvid:
 - a) društava za osiguranje i društava za reosiguranje,
 - b) registriranih posrednika u osiguranju,
 - c) ovlaštenih aktuara,
 - d) društava za osiguranje sa sjedištem u RS koja imaju podružnice osnovane u Federaciji,
 - e) društava za osiguranje čije se sjedište nalazi van BiH a koja su osnovala podružnice u Federaciji.
- (2) Izvod iz registra ima karakter javne isprave i svako zainteresirano lice može bez dokazivanja interesa izvršiti uvid podataka upisanih u registar.
- (3) Agencija za nadzor propisat će sadržaj registara i način njihovog vođenja.

Član 137.

(Godišnji izvještaj o tržištu osiguranja u Federaciji)

Agencija za nadzor izdavat će godišnje izvještaje o tržištu osiguranja u Federaciji. Izvještaji će, između ostalog, sadržavati i statističke podatke o bruto premijskom prihodu, zasebno za svaku vrstu osiguranja, rezultate društava iz Federacije i van Federacije, kao i ostale ekonomske indikatore koji su prijeko potrebni za dobivanje jasnog uvida u tržište.

GLAVA VIII. NADZOR NAD DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE

Odjeljak A. Opće odredbe

Član 138.

(Opći principi nadzora)

- (1) Agencija za nadzor nadzire cjelokupno poslovanje društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje. Pri tome pazi na dovoljnu zaštitu interesa osiguranika, korisnika osiguranja i podnosioca odštetnog zahtjeva (u daljnjem tekstu: osiguranici) i pridržavanje zakonskih propisa koji vrijede za poslovanje sektora osiguranja (poslove osiguranja i reosiguranja).
- (2) Nadležnosti koje su dodijeljene Agenciji za nadzor ovim i drugim zakonima obavlja samo u javnom interesu.
- (3) Agencija za nadzor provodi nadzor nad provođenjem i primjenom ovog i drugih zakona kojima se uređuje oblast osiguranja, propisa koji se odnose na osiguravajuće odnose i svih ostalih propisa koji se tiču osiguranika.
- (4) U okviru nadzora Agencija za nadzor dužna je pratiti i zahtijevati trajnu ispunjivost obaveza iz osiguranja, a u okviru toga posebno na stvaranje dovoljnih tehničkih rezervi osiguravača i ulaganje u odgovarajuću imovinu.
- (5) Agencija za nadzor osigurava da se zahtjevi određeni predmetom nadzora primjenjuju na način koji je razmjeran prirodi, obimu i složenosti rizika u poslovanju društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

Član 139.

(Subjekt nadzora)

Subjekti nadzora su društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje sa sjedištem u Federaciji, podružnica društva za osiguranje sa sjedištem van BiH, podružnica društva za

reosiguranje sa sjedištem van BiH, podružnica društva za osiguranje sa sjedištem u RS, društvo za osiguranje u Brčko Distriktu koje izabere nadležnost Agencije za nadzor, posrednici u osiguranju, ovlašteni aktuari i Zaštitni fond FBiH.

Одјелjak B. Начин вршења надзора и извјештавање

Član 140.

(Опće odредбе)

- (1) Nadzor obuhvata kontrolu primjene zakona i propisa tokom obavljanja djelatnosti osiguranja, postojanje i primjenu akata i procedura u subjektu nadzora i postupanje po naloženim mjerama za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju subjekata nadzora.
- (2) Nadzor provode ovlaštena lica, zaposlenici Agencije za nadzor. Agencija za nadzor, po potrebi, može ovlastiti i druga stručna lica za provođenje nadzora. Uvjete i postupak izbora stručnih lica propisuje Agencija za nadzor.
- (3) Agencija za nadzor provodi neposredni nadzor pregledom akata, poslovnih knjiga, dokumentacije i drugih evidencija subjekata nadzora i povezanih lica.
- (4) Agencija za nadzor vrši posredni nadzor analizom statističkih i finansijskih izvještaja ili, po potrebi, dodatnih izvještaja i informacija kontinuiranim praćenjem poslovanja i uočavanjem promjena u poslovanju subjekta nadzora.
- (5) Posebne istrage Agencija za nadzor provodi bez prethodnog pisanog obavještenja subjekta nadzora.
- (6) Agencija za nadzor propisuje detaljnija pravila postupka nadzora.

Član 141.

(Redovno izvještavanje Agencije za nadzor)

- (1) Društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor:
 - a) periodične i godišnje finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju iz člana 108. ovog zakona,
 - b) revidirane finansijske izvještaje iz člana 120. ovog zakona,
 - c) program planiranog reosiguranja,
 - d) poslovni plan društva u slučajevima predviđenim ovim zakonom,
 - e) statut i druga opća akta, te izmjene i dopune tih akata,
 - f) akte poslovne politike, kao i izmjene i dopune tih akata, s mišljenjem ovlaštenog aktuara,
 - g) druga obavještenja, izvještaje i podatke propisane zakonom,
 - h) izvještaj i mišljenje ovlaštenog aktuara za godišnje izvještaje društva za osiguranje i reosiguranje u skladu sa propisanim podzakonskim aktom Agencije za nadzor,
 - i) izvještaj i mišljenje ovlaštenog revizora iz člana 120. ovog zakona,
 - j) godišnji plan rada i izvještaj o radu interne revizije društva za osiguranje i reosiguranje.
- (2) Društvo za osiguranje dužno je osim podataka iz stava (1) ovog člana Agenciji za nadzor dostavljati i obavještenja o:
 - a) promjenama vođenja interne revizije i nalazima interne revizije,
 - b) promjenama u strukturi kapitala društva,
 - c) promjeni ovlaštenog aktuara,
 - d) upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,
 - e) sazivanju skupštine i zapisniku sa sjednice skupštine, imaočima dionica društva za osiguranje te o sticanju, odnosno izmjeni kvalifikovanih udjela iz člana 28. ovog zakona,
 - g) prestanku obavljanja određenih poslova osiguranja,
 - h) razrješenju i imenovanju članova uprave i nadzornog odbora,

- i) planiranim osnivanju, promjeni sjedišta, prestanku rada ili privremenom prestanku podružnice, odnosno promjenama vrste poslova koje obavlja podružnica, ulaganjima na osnovu kojih je društvo za osiguranje posredno ili neposredno steklo kvalifikovani udio u drugom pravnom licu kao i o svakom dalnjem ulaganju u to pravno lice.
- j) ulaganjima na osnovu kojih je društvo za osiguranje posredno ili neposredno steklo kvalifikovani udio u drugom pravnom licu kao i o svakom dalnjem ulaganju u to pravno lice.
- (3) Društvo za osiguranje dužno je obavještavati Agenciju za nadzor o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenovnika premija.
- (4) Uprava društva za osiguranje dužna je Agenciju za nadzor, bez odgađanja, obavijestiti o sljedećim događajima:
 - a) ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost društva za osiguranje,
 - b) ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja,
 - c) ako se finansijski položaj društva za osiguranje izmjeni do mjere da društvo za osiguranje ne dostiže marginu solventnosti iz člana 71., odnosno člana 72. ovog zakona.

Član 142.

(Извјештавање Agencije za nadzor)

Društvo za osiguranje i reosiguranje je dužno odvojeno za poslove životnih i neživotnih osiguranja mjesečno, tromjesečno i godišnje izvještavati Agenciju za nadzor o sljedećem:

- a) premiji osiguranja po vrstama osiguranja,
- b) prijavljenim, rezervisanim, obrađenim i riješenim štetama po vrstama osiguranja,
- c) stanju sredstava garantnog fonda, sredstava tehničkih rezervi uključujući i matematičku rezervu osiguranja života i sredstava preventive,
- d) visini ulaganja sredstava garantnog fonda, sredstava tehničkih rezervi uključujući i matematičku rezervu osiguranja života u namjene propisane podzakonskim aktom Agencije za nadzor,
- e) udjelu u dobiti,
- f) visini provizije posrednika u osiguranju po vrstama osiguranja za pravna i fizička lica,
- g) potraživanjima po premiji i ostalim potraživanjima,
- h) obračunu koeficijenta likvidnosti,
- i) finansijskom položaju i uspješnosti poslovanja, novčanim tokovima i promjenama na kapitalu (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, promjene na kapitalu i bilješke uz finansijske izvještaje),
- j) bruto bilansu,
- k) bilansu šteta,
- l) ostale kategorije propisane podzakonskim aktima iz člana 144. ovog zakona.

Član 143.

(Извјештавање на заhtjev Agencije za nadzor)

Društvo za osiguranje dužno je na zahtjev Agencije za nadzor dostaviti izvještaje i informacije o svim poslovima bitnim za vršeњe nadzora, odnosno obavljanje drugih nadležnosti i poslova Agencije za nadzor.

Član 144.

(Sadržaj izvještaja i obavještenja)

Agencija za nadzor propisuje detaljniji sadržaj izvještaja iz čl. 141. i 142. ovog zakona kao i način i rokove za izvještavanje, odnosno obavještavanje posebnim podzakonskim aktima.

Одјелjak C. Надзор посlovanja društva za osiguranje**Član 145.**

(Предмет надзора)

Предмет надзора је контрола законитости рада, примјене закона и прописа, постojanja i примјene аката i procedura u subjektu nadzora.

Član 146.

(Ovlašteno lice)

- (1) Надзор посlovanja društva за осигuranje проводи ovlašteno lice Agencije za nadzor.
- (2) Radi obavljanja poslova pregleda посlovanja Agencija za nadzor može ovlastiti i ovlaštenog revizora i/ili ovlaštenog aktuara ili drugo stručno osposobljeno lice.
- (3) Ovlašteno lice iz stava (2) ovog člana ima jednaka ovlaštenja kod provođenja nadzora посlovanja kao i ovlašteno lice Agencije za nadzor.

Član 147.

(Обавеза društva за осигuranje kod provođenja nadzora)

- (1) Društvo za осигuranje dužno je ovlaštenom licu omogućiti pregled svih посlovnih knjiga, spisa i druge dokumentacije.
- (2) Društvo za осигuranje dužno je, na zahtjev Agencije za nadzor, staviti na raspolaganje kompjuterske ispise, odnosno kopije evidencija, odnosno drugih посlovnih knjiga i dokumentacije.
- (3) Članovi uprave i zaposlenici društva za осигuranje dužni su ovlaštenom licu, na njegov zahtjev, dati izvještaje i informacije o svim посlovima bitnim za vršenje nadzora.

Član 148.

(Izvještaji i informacije)

- (1) Agencija za nadzor od subjekta nadzora može zatražiti informacije o svim посlovima koji su, s obzirom na svrhu pojedinog nadzora, bitni za procjenu poštuje li subjekt nadzora odredbe ovog zakona i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odnosno na osnovu njih donesene propise.
- (2) Izvještaje i informacije iz stava (1) ovog člana Agencija za nadzor može zatražiti i od članova uprave subjekta nadzora i lica zaposlenih kod subjekta nadzora.
- (3) Agencija za nadzor može lica iz stava (2) ovog člana pozvati da o посlovima iz stava (1) ovog člana u roku koji ne smije biti kraći od tri dana sastavi pisani izvještaj ili ih pozvati da o tim посlovima daju usmenu izjavu.

Član 149.

(Nadzor посlovanja)

- (1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenom licu Agencije za nadzor, na njegov zahtjev, omogućiti obavljanje pregleda посlovanja u sjedištu subjekta nadzora kao i u drugim prostorijama u kojima subjekt nadzora, odnosno drugo lice koje je ovlastio obavljati djelatnosti i посlove u vezi sa kojima Agencija za nadzor provodi nadzor.
- (2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenom licu Agencije za nadzor, na njegov zahtjev, omogućiti pregled посlovnih knjiga, посlovne dokumentacije i administrativnih, odnosno посlovnih evidencija u obimu nužnom za vršenje pojedinog nadzora, odnosno u obimu određenom zakonom kojim se uređuje pojedini nadzor.
- (3) Subjekt nadzora dužan je Agenciji za nadzor, na njen zahtjev, dostaviti kompjuterske ispise, odnosno kopije посlovnih knjiga, посlovne dokumentacije i administrativnih, odnosno посlovnih evidencija.
- (4) Agencija za nadzor dužna je pregled посlovanja obavljati na način da time u većoj mjeri nego je to nužno ne ometa normalno посlovanje subjekta nadzora.

- (5) Nakon provedenog nadzora ovlaštena lica sastavljuju zapisnik o nadzoru. Zapisnik obavezno sadrži: podatke o subjektu nadzora, ovlaštenim licima koja su vršila nadzor, popis zakonske regulative na osnovu koje se vršio nadzor, podatke o odgovornom licu, podatke o licima zaduženim u postupku nadzora, predmet nadzora, period vršenja nadzora, detaljan opis činjenica u pogledu predmeta nadzora i izvore na osnovu kojih su činjenice utvrđene i pouku o pravu na prigorov.

Član 150.

(Uvjjeti za obavljanje pregleda)

Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim licima Agencije za nadzor staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu nesmetano i bez prisutnosti drugih lica izvršiti nadzor посlovanja.

Član 151.

(Uvjjeti za pregled kompjuterski vođenih посlovnih knjiga i drugih evidencija)

- (1) Subjekt nadzora koji kompjuterski obrađuje, odnosno vodi посlovne knjige i druge evidencije dužan je, na zahtjev ovlaštenog lica Agencije za nadzor, osigurati odgovarajuća pomagala za pregled посlovnih knjiga i evidencija te provjere odgovarajućih softverski obradenih podataka.
- (2) Agenciji za nadzor subjekt nadzora dužan je staviti na raspolaganje dokumentaciju iz koje je vidljiv kompletan opis rada kompjuterskog sistema. Iz dokumentacije moraju biti vidljivi i podsistemi i datoteke kompjuterskog sistema. Dokumentacija mora omogućavati uvid u:
 - a) kompjutersko rješenje,
 - b) postupke u okviru kompjuterskog rješenja,
 - c) kontrolu koja osigurava tačnu i pouzdanu obradu podataka,
 - d) kontrole koje sprečavaju neovlašteno dodavanje, izmjenu ili brisanje pohranjenih kompjuterskih unosa.
- (3) Svaka izmjena softverskog rješenja iz stava (2) ovog člana mora biti dokumentovana u vremenskom slijedu nastanka izmjene zajedno sa datumom izmjene. Iz dokumentacije mora biti vidljiva i svaka izmjena oblika datoteka.

Član 152.

(Utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti)

Ako Agencija za nadzor prilikom vršenja nadzora utvrdi nepoštovanje Zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje посlovanje subjekta nadzora, rješenjem će naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili odrediti drugu mjeru nadzora ako se ispunе ovim zakonom predviđeni uvjeti za njihovo određivanje.

Одјелjak D. Mjere nadzora**Član 153.**

(Mjere nadzora)

Mjere nadzora nad društвом за осигuranje, prema ovom zakonu, jesu sljedeće:

- a) otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
- b) određivanje dodatnih mjera,
- c) oduzimanje odobrenja za obavljanje pojedinih vrsta osiguranja na određeni i neodređeni period,
- d) imenovanje posebne uprave,
- e) izdavanje prekršajnog naloga ili podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu,
- f) pokretanje postupka prinudne likvidacije.

Član 154.

(Otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti)

- (1) Agencija za nadzor donosi rješenje kojim nalaže društvu za осигuranje otklanjanje u nadzoru utvrdenih nepravilnosti i nezakonitosti:

- a) da član uprave nema saglasnost iz člana 37. ovog zakona,
 - b) da društvo za osiguranje ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova osiguranja,
 - c) da društvo za osiguranje obavlja djelatnosti koje ovim zakonom nisu predviđene,
 - d) da društvo za osiguranje krši pravila o upravljanju rizicima,
 - e) da društvo za osiguranje krši pravila o vođenju poslovnih knjiga i sačinjavanju finansijskih izvještaja, internoj reviziji i reviziji godišnjih izvještaja,
 - f) da društvo za osiguranje krši obavezu pravovremenog i tačnog izvještavanja i obavještavanja iz bilo kojeg segmenta poslovanja,
 - g) da društvo krši obavezu pravovremenog izmirenja obaveza prema osiguranicima i oštećenicima,
 - h) da društvo za osiguranje krši pravila o imenovanju ovlaštenog aktuara,
 - i) da društvo za osiguranje krši druge odredbe ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa, odnosno ako društvo za osiguranje krši uvjete i/ili cjenovnike premija, te odredbe drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje.
- (2) Рješenjem iz stava (1) ovog člana Агенција за надзор одреди рок за отklanjanje незаконитости и неправилности.
- (3) Против рјешења Агенције за надзор ћалба nije допућена, али се може покренuti управни спор подношењем туžбе надлеžном суду у roku 30 дана од дана примanja рјешења.

Član 155.

(Извјештај о отklanjanju незаконитости и неправилности)

- (1) Друštvo за осигuranje дужно је у roku из člana 154. stav (2) ovog zakona отклонити утврдene незаконитости и неправилности те Агенцији за надзор у истом roku, ако рјешењем nije друкчије одредено, доставити извјештај у којем су описане мјере за отklanjanje незаконитости и неправилности. Извјештају moraju biti прилоženi dokumenti i drugi dokazi iz kojih proizlazi da su utvrđene незаконитости и неправилности отklonjene.
- (2) Ако је извјештај непotpun, односно из извјештаја и приложенih dokaza ne proizilazi da su utvrđene незаконитости и неправилности отklonjene, односно да су djelimično отklonjene, Агенција за надзор ће društvu za osiguranje rješenjem налозити допunu извјештаја te odrediti рок за допуну.
- (3) Ако из извјештаја из става (1) ovог člana i приложенih dokaza proizlazi da su незаконитости и неправилности отklonjene, Агенција за надзор donijet ће рјешење којим утврђује да су незаконитости и неправилности отklonjene. Агенција за надзор може прије доношења рјешења извршити контролу izvršenja naloga u obimu potrebnom да би се utvrdilo jesu li незаконитости и неправилности отklonjene.
- (4) Агенција за надзор дужна је рјешење из става (2), односно става (3) ovog člana donijeti у roku 30 дана nakon примanja извјештаја о отklanjanju незаконитости и неправилности.
- (5) Ако су rješenjem odredene dodatne mјере из člana 156. ovog zakona odredbe ovog člana, koje se odnose на отklanjanje незаконитости и неправилности i na izvještaj o uklanjanju незаконитости и неправилности, odnose se i na izvođenje dodatnih mјера te na obaveštavanje o izvođenju dodatnih mјера.

Član 156.

(Додатне мјере ради реализације правила о управљању ризицима)

- (1) Ако Агенција за надзор prilikom vršenja nadzora utvrdi да društvo за osiguranje teže krši правила о управљању

- rizikom, može rješenjem o отklanjanju незаконитости и неправилности odrediti i sljedeće dodatne мјере:
- a) налозити управи društva za osiguranje да донесе план мјера ради осигuranja kapitala društva za osiguranje;
 - b) налозити управи društva za osiguranje i nadzornom odboru sazivanje skupštine društva za osiguranje te предlaganje одgovarajućih odluka;
 - c) забранити društву за osiguranje склapanje нових уговора о осигuranju u pojedinim ili svim vrstama osiguranja;
 - d) забранити društву за osiguranje обavljanje одређених vrsta isplata, odnosno isplata određenim licima;
 - e) забранити društву за osiguranje склapanje poslova sa pojedinim dioničarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, povezanim licima ili investicijskim fondovima kojima управља društvo за управљање, које je sa društвима за осигuranje povezano lice;
 - f) налозити управи društva за osiguranje да донесе или provede мјере radi:
 - 1) побољшања поступакa управљања rizicima,
 - 2) промјене подručja poslovanja društva za osiguranje,
 - 3) ограничавања давања zajмова,
 - 4) побољшања поступка naplate dospjelih potraživanja društva za osiguranje,
 - 5) исправног вредновања bilansnih i vanbilansnih stavki,
 - 6) побољшања информационог система,
 - 7) побољшања поступакa internih kontrola i interne revizije,
 - 8) друге мјере nužne radi реализације правила о ограничавању rizika;
 - g) забранити, односно ограничiti društву за osiguranje raspolažanje имовином.
- (2) Smatra se da društvo за osiguranje teže krši правила о управљању rizikom ako:
- a) ne достиже margin solventnosti из člana 71., односно člana 72. ovog zakona ili ако nije izvršilo мјере из člana 78. ovog zakona, односно ако не достиže minimalni stepen likvidnosti,
 - b) nije организирало poslovanje, односно не води текуće poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te druge administrativne i poslovne evidencije na начин да је могуће u bilo kojem trenutku provjeriti posluje li u складу sa pravilima o ограничавању rizika,
 - c) ne донесе мјере i odredi правила одговарајућег вредновања bilansnih i vanbilansnih stavki, односно ако te stavke vrednuje u suprotnosti sa ovim zakonom, односно na osnovu njega donesenih propisa,
 - d) обавља djelatnosti koje prema ovom zakonu не smije обављати,
 - e) krši odredbe čl. od 86. do 97. ovog zakona,
 - f) isplaćuje dividende supротно odredbама člana 77. ovog zakona,
 - g) често krši обавезу pravovremenog i korektnog izvještavanja utvrđenu ovim zakonom, односно na osnovu njega donesenih propisa,
 - h) склапа привидне poslove u namjeri netačnog iskazivanja finansijskog stanja društva za osiguranje,
 - i) обавља друге poslove koji mogu ugroziti njegovu likvidnost, односно solventnost.
- (3) Агенција за надзор rješenjem ће налозити nadzornom odboru društva за osiguranje да razrijeши dužnosti člana uprave ако:

- a) društvo za osiguranje ne postupa u skladu sa rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnosno
- b) uprava društva za osiguranje ne provede dodatne mјere iz stava (1) ovog člana koje je odredila, odnosno
- c) društvo za osiguranje učestalo krši obavezu pravovremenog i tačnog izvještavanja, odnosno obavještavanja Agencije za nadzor ili ometa Agenciju za nadzor u vršenju nadzora.

Član 157.

(Odluka o posebnoj upravi)

- (1) Agencija za nadzor donijet će rješenje o posebnoj upravi u sljedećim slučajevima:
 - a) ako su društvo za osiguranje nametnute dodatne mјere nadzora iz člana 156. st. (1) i (3) ovog zakona a društvo za osiguranje nije, u rokovima određenim za provođenje dodatnih mјera, provedlo dodatne mјere,
 - b) ako društvo za osiguranje unatoč provedenim dodatnim mјerama ne dostigne marginu solventnosti iz člana 71., odnosno člana 72. ovog zakona,
 - c) ako bi daljnje poslovanje društva za osiguranje moglo ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost, odnosno sigurnost osiguranika i drugih korisnika prava iz ugovora o osiguranju.
- (2) Odluka o uvođenju posebne uprave donosi se u obliku rješenja. U tom se rješenju određuje vrijeme trajanja posebne uprave koje ne može biti duže od jedne godine sa mogućnošću produženja najviše do šest mjeseci, imenuje jednog ili više posebnih upravitelja, određuje im vrstu i obim poslova i daje obavezujuća uputstva za vođenje poslovanja društva.
- (3) Na dan imenovanja posebne uprave potrebno je sačiniti bilans stanja.
- (4) Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno i upravni spor može pokrenuti član smijenjene uprave ili nadzornog odbora.

Član 158.

(Upis u sudski registar)

- (1) Rješenje o imenovanju posebne uprave koje je donijela Agencija za nadzor upisuje se u sudski registar.
- (2) Prijedlog za upis podataka iz stava (1) ovog člana posebna uprava mora uložiti u roku tri dana nakon primanja odluke. Prijedlogu mora biti priloženo rješenje Agencije za nadzor o imenovanju posebne uprave.

Član 159.

(Pravne posljedice posebne uprave)

- (1) Za vrijeme trajanja posebne uprave nadležnosti nadzornog odbora preuzima Agencija za nadzor.
- (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, Agencija za nadzor ima pravo davati posebnom upravitelju obavezujuća uputstva za reorganizaciju i vodenje poslova društva za osiguranje. Agencija za nadzor opozvat će imenovanje posebnog upravitelja ako ne postupa u skladu sa navedenim uputstvima.
- (3) Posebna uprava preuzima obaveze uprave društva za osiguranje osim ako Agencija za nadzor uputstvima iz stava (2) ovog člana ne odredi drugačije.
- (4) Danom donošenja rješenja o imenovanju posebne uprave prestaju sve nadležnosti i ovlaštenja članova uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje kao i nadležnosti skupštine, osim nadležnosti iz člana 162. i člana 163. stav (4) ovog zakona.
- (5) Rješenjem o imenovanju posebne uprave istovremeno se oduzima odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave

licima koja su obavljala funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave.

Član 160.

(Ovlaštenja za vrijeme trajanja posebne uprave)

- (1) Lica koja su obavljala funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave dužna su posebnoj upravi, bez odgadjanja, omogućiti pristup cijelokupnoj poslovnoj i drugoj dokumentaciji društva za osiguranje te pripremiti izvještaje o primopredaji poslova.
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su na zahtjev posebne uprave, odnosno pojedinog posebnog upravitelja dati sva objašnjenja, odnosno dodatne izvještaje o poslovanju društva za osiguranje.
- (3) Posebni upravitelj ima pravo udaljiti lice koje ga ometa u radu, a s obzirom na okolnosti slučaja može zatražiti i pomoći nadležnog tijela unutrašnjih poslova.

Član 161.

(Izvještaj posebne uprave)

- (1) Posebna uprava dužna je najmanje svaka tri mjeseca sastaviti i predati Agenciji za nadzor izvještaj o finansijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom.
- (2) Posebna uprava dužna je u roku devet mjeseci nakon imenovanja posebne uprave predati Agenciji za nadzor izvještaj o finansijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom zajedno sa ocjenom stabilnosti društva za osiguranje i mogućnosti za daljnje poslovanje društva za osiguranje, koje obuhvata:
 - a) ocjenu i posljedice preuzimanja gubitaka društva za osiguranje od dioničara društva za osiguranje,
 - b) mogućnosti alokacije i disperzije ostalih gubitaka društva za osiguranje,
 - c) nepredvidene rashode koji mogu utjecati na obaveze društva za osiguranje,
 - d) ocjenu mogućih mјera za otklanjanje finansijskih poteškoća društva za osiguranje uključujući prijenos ugovora o osiguranju sa procjenom troškova provođenja tih mјera,
 - e) procjenu uvjeta za početak prinudne likvidacije, odnosno stečaja društva za osiguranje,
 - f) procjenu nastavka rada društva za osiguranje.

Član 162.

(Povećanje dioničkog kapitala radi osiguranja finansijske stabilnosti društva za osiguranje)

- (1) Ako Agencija za nadzor na osnovu izvještaja posebne uprave iz člana 161. ovog zakona procijeni da je radi osiguranja minimalnog garantnog fonda društva za osiguranje, odnosno radi otklanjanja uzroka nelikvidnosti ili nesolventnosti društva za osiguranje nužno povećati dionički kapital društva za osiguranje novim novčanim ulozima, odnosno osigurati adekvatan kapital, naložiti će posebnoj upravi da sazove skupštinu društva za osiguranje i predloži joj prihvatanje odluke o takvom povećanju dioničkog kapitala.
- (2) Posebna uprava dužna je objaviti saziv skupštine radi odlučivanja o povećanju dioničkog kapitala iz stava (1) ovog člana najkasnije u roku osam dana nakon primanja naloga Agencije za nadzor iz stava (1) ovog člana.
- (3) U pozivu na skupštinu dioničari moraju biti upozorenji na pravne posljedice iz člana 180. stav (1) tačka b) ovog zakona.

Član 163.

(Ocjena rezultata posebne uprave)

- (1) Agencija za nadzor dužna je najmanje jednom u tri mjeseca ocijeniti rezultate posebne uprave.

- (2) Агенција за надзор дужна је прихватити коначну оцену резултата посебне управе најманje три мјесеца након примања изјештаја из члана 161. stav (2) ovog закона.
- (3) Ако Агенција за надзор процijeni да се за vrijeme trajanja посебне управе финансијско stanje društva za osiguranje побољшalo до mjere da je društvo za osiguranje достигло marginu solventnosti iz člana 71., односно члана 72. ovog zakona, односно да je у stanju redovno izvršavati дospjеле обавезе, Агенција за надзор rješenjem ће налозити посебноj upravi da u roku осам дана od dostavljanja rješenja sazove skupštinu društva za osiguranje koja se mora održati najkasnije u roku dva mjeseca od dostavljanja tog rješenja.
- (4) U slučaju iz stava (3) ovog člana skupština bira nadzorni odbor čime prestaju ovlaštenja Агенције за надзор из члана 159. stav (1) ovog zakona. Nadzorni odbor ће nakon dobivanja одобрења из члана 37. stav (1) ovog zakona imenovati управу društva za osiguranje. Danom imenovanja управе društva za osiguranje prestaju ovlaštenja посебне управе.
- (5) Ако Агенција за надзор процijeni da se za vrijeme trajanja посебне управе финансијско stanje društva za osiguranje nije побољшalo do mjere da društvo za osiguranje достигне marginu solventnosti iz члана 71., односно члана 72. ovog zakona, односно da bi bilo u stanju izvršavati дospjеле обавезе, može donijeti odluku o produženju rada посебне управе na rok od najviše шest mjeseci ako ne postoje uvjeti za oduzimanje одобрења за rad i ako Агенција за надзор процijeni da ће društvo za osiguranje u sljedećih шест mjeseci достичи marginu solventnosti из члана 71., односно члана 72. ovog zakona. Ако не doneše navedenu odluku, Агенција за надзор donijet ће odluku o oduzimanju одобрења za obavljanje poslova osiguranja.

GLAVA IX. NADZOR NAD GRUPOM OSIGURAVAČA

Član 164.

(Dodatni nadzor)

- (1) Nad društvima za osiguranje iz grupe osiguravača Агенција за надзор vrši i dodatni nadzor u obimu određenom u овој глави закона.
- (2) Агенција за надзор vrši dodatni nadzor nad poslovanjem društava i subjekata povezanih sa društвом за osiguranje, односно društвом za reosiguranje, društava која имају udjele u društву za osiguranje, односно društву за reosiguranje i društava која су povezana sa društвом које има udjele u društву za osiguranje, односно društву за reosiguranje u Federaciji, državi članici ili stranoj zemlji, а чије je sjedište u Federaciji.
- (3) За провођење dodatnog nadzora društava za osiguranje, односно društava za reosiguranje која су u vlasništvu istog finansijskog koncerna, koncerna osiguravača, osiguravajućeg holdinga, mješovitog osiguravajućeg holdinga, mješovitog finansijskog holdinga, društva za osiguranje, односно društva za reosiguranje iz države која nije članica, a obavljaju poslove osiguranja, односно poslove reosiguranja u dvije ili više država članica, nadležna su nadzorna тјела država članica која se mogu dogоворити да ће jedno od nadležnih nadzornih тјела, односно координатор dodatnog nadzora првести dodatni nadzor i dostaviti rezultate nadzora осталим надležnim nadzornim тјелима.
- (4) Nadležno nadzorno тјело države članice може izvršiti dodatni nadzor društava i subjekata povezanih sa društвом за osiguranje, односно društвом за reosiguranje, društava која имају udjele u društву za osiguranje, односно društву за reosiguranje i društava која су povezana sa društвом

- које има udjele u društву за osiguranje, односно društву за reosiguranje u Federaciji а чије je sjedište u državi članici.
- (5) Агенција за надзор може проводити dodatni nadzor nad društвом за osiguranje iz strane земље, društвом за reosiguranje iz strane земље, концерном osiguravača из strane земље, osiguravajućim holdingom из strane земље te mješovitim osiguravajućim holdingom из strane земље.

Član 165.

(Grupa osiguravača)

- (1) Grupa osiguravača, u складу са овим законом, постоји онако даје društvo за osiguranje, односно društvo за reosiguranje или концерн osiguravača, односно finansijski koncern ili osiguravajući holding, односно mješoviti finansijski holding sa sjediшtem u Federaciji vladajuće društvo nad jednim ili više društava za osiguranje, односно društava za reosiguranje sa sjediшtem u Federaciji, državi članici, односно stranoj državi.
- (2) Društvo za osiguranje, односно društvo за reosiguranje или концерн osiguravača, односно finansijski koncern ili osiguravajući holding, односно mješoviti finansijski holding smatra se vladajućim društвом nad društвом за osiguranje, односно društвом за reosiguranje u смислу става (1) ovog člana ако:
- a) има учествовање у складу са одредбама члана 30. stav (1) ovog закона, или
 - b) има већину гласова у другом društву, или
 - c) има право именовати, односно опозвати већину чланова управе или nadzornog odbora drugog društva, или
 - d) има право izvršavati vladajući utjecaj nad drugim društвом na osnovu poduzetničkog ugovora, односно na drugom pravnom основу, или
 - e) већина чланова управе или nadzornog odbora tog društva, који су ту функцију обављали u прошloj poslovnoj години i još je obavljaju за потребе izrade konsolidovanih izјештаја, јесте била именована искључиво ради izvršavanja права glasa vladajućeg društva, или
 - f) je dioničar, односно ortak u другом društву i ако на основу договора са другим dioničarima, односно ortacima tog društva nadzire већину права glasa u tom društву.

- (3) Grupa osiguravača постоји и онако даје концерн osiguravača или finansijski koncern ili osiguravajući holding, односно mješoviti osiguravajući holding, односно mješoviti finansijski holding чије je sjedište u državi članici vladajuće društvo најманje jedном društву за osiguranje, односно društву за reosiguranje sa sjediштем u Federaciji на један од начина из става (2) ovog člana.

- (4) Vladajućim društвом за osiguranje, односно društвом за reosiguranje u grupe osiguravača се, изузетно од става (2) ovog člana, ne smatra društvo за osiguranje, односно društво за reosiguranje sa sjediштем u Federaciji које je istovremeno подредено drugom društву за osiguranje, односно društву за reosiguranje sa sjediштем u Federaciji.

Član 166.

(Pojmovi vezani uz grupu osiguravača)

- (1) Finansijski koncern je pravno lice:
- a) које nije društvo за osiguranje, односно društvo за reosiguranje,
 - b) od којег зависи најманje jedno društvo за osiguranje, односно društvo за reosiguranje,
 - c) чија је главна djelatnost стicanje или власништво kvalifikovаних udjela, односно pružanje осталих finansijskih usluga.

- (2) Концерн осигуравача је правно лице:
- које nije друштво за осигуранje, односно друштво за reosiguranje;
 - од којег zavise искључivo, односно pretežno друштва за осигуранje, односно друштва за reosiguranje при čemu za procjenu pretežno zavisnih друштава nije odlučujući njihov broj nego visina kapitala, knjigovodstvena vrijednost udjela i друга привредна mjerila.
- (3) Vezano друштво за reosiguranje je друштво за reosiguranje koje je u vlasništvu finansijske institucije koja nije друштво za osiguranje, односно друштво за reosiguranje ili grupe osiguravača ili nefinansijskog pravnog lica. Svaka vezano друштво за reosiguranje je pružanje reosiguravajućeg pokrića za rizike jednog ili više pravnih lica u čijem je vlasništvu ili članova grupe čiji je ono član.
- (4) Osiguravajući holding je правно лице које je матично друштво чија је главна пословна djelatnost sticanje ili vlasništvo udjela у друштвима кћерима, где су та друштва кћери искључivo ili pretežno друштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje или je barem jedno od takvih друштава кћери друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje и nije mješoviti finansijski holding.
- (5) Mješoviti osiguravajući holding je правно лице које je матично друштво, које nije друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje, osiguravajući holding ili mješoviti finansijski holding, а које међу svojim друштвима кћерима има barem jedno друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje.
- (6) Mješoviti finansijski holding je правно лице које je матично друштво које nije regulisani subjekt i које zajedno sa svojim друштвима кћерима, од којих je najmanje jedno regulisani subjekt sa sjedištem u Federaciji i sa drugim subjektima чини finansijski konglomerat.
- (7) Mješoviti finansijski holding je i правно лице које je матично друштво које nije regulisani subjekt i које zajedno sa svojim друштвима кћерима, од којих je najmanje jedno regulisani subjekt sa sjedištem u Evropskoj uniji i Evropskom privrednom појасу i sa drugim subjektima tvori finansijski konglomerat.

Član 167.

(Обавезе друштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje u grupe osiguravača)

- (1) Dруштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje u grupe osiguravača moraju vladajućem друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje, концерну osiguravača, односно finansijskom koncernu, osiguravajućem holdingu, односно mješovitom osiguravajućem holdingu, односно mješovitom finansijskom holdingu dostaviti sve podatke i informacije koje su mu потребне radi испunjavanja obaveza prema Agenciji za nadzor, односно drugom nadležnom nadzornom tijelu u vezi sa nadzorom nad grupom osiguravača.
- (2) Vladajuće друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje u grupe osiguravača odgovorno je за испunjavanje obaveza grupe osiguravača као celine.
- (3) Agencija za nadzor će pri vršenju dodatnog nadzora imati pristup свим информацијама bitnim za vršenje nadzora друштва за osiguranje ili друштва за reosiguranje. Agencija za nadzor информације потребне за vršenje nadzora може tražiti od povezanih друштава за osiguranje, односно друштава за reosiguranje, друштава која имају udjele у друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje i povezanih lica која имају udjele u друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje u slučaju да је Agencija za nadzor te информације zahtijevala od vladajućeg друштва

za osiguranje, односно друштва за reosiguranje, a ono ih nije dostavilo.

- (4) Dруштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje u grupe osiguravača dužna su osigurati odgovarajuće postupke provjere tačnosti podataka i informacija iz stava (1) ovog člana.

Član 168.

(Iзвještavanje o poslovima u grupe osiguravača)

- (1) Radi osiguravanja nadzora u vezi sa tim da li se poslovi u grupe osiguravača odvijaju pod normalnim tržišnim uvjetima друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje u grupe osiguravača dužno je izvještavati Agenciju za nadzor о склопљеним значајнијим poslovima u grupe, односно poslovima između друштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje i sljedećih lica:
- povezanih lica sa друштвом за osiguranje, односно друштвом за reosiguranje;
 - dруштава која имају udjele u друштвима за osiguranje, односно друштвима за reosiguranje;
 - povezanih lica sa друштвима која имају udjele u друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje;
 - fizičkih lica која имају udjele u:
- друштвима за osiguranje, односно друштвима за reosiguranje, односно u bilo kojem njihovom povezanim licu,
 - друштвима која имају udjele u друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje,
 - povezanim licima sa друштвима која имају udjele u друштву за osiguranje, односно друштву за reosiguranje.
- (2) Značajnijim se poslovima iz stava (1) ovog člana smatraju posebno:
- zajmovi,
 - garancije i drugi poslovi zbog којих nastaju vanbilansne obaveze,
 - stavke које se koriste pri izračunu marge solventnosti,
 - ulaganja,
 - poslovi reosiguranja i retrocesije,
 - sporazumi o dijeljenju troškova.
- (3) Agencija za nadzor može radi provjere tačnosti podataka o poslovima u grupe osiguravača obaviti i pregled poslovanja lica iz stava (1) ovog člana.
- (4) Ako postoje pravne prepreke za razmjenu traženih informacija u provođenju dodatnog nadzora grupe osiguravača, Agencija za nadzor neće uzeti u obzir pravna lica iz člana 164. ovog zakona sa sjedištem u stranoj zemlji.
- (5) Agencija za nadzor može samostalno ili putem posrednika imenovanog за tu svrhu provoditi direktni nadzor podataka navedenih u članu 167. stav (3) ovog zakona kod друштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje које je subjekt dodatnog nadzora, подružnice tog друштва за osiguranje, односно друштва за reosiguranje, матичног друштва tog друштva за osiguranje, односно друштva за reosiguranje te подružnice matičnog друштва tog друштva за osiguranje, односно друштva za reosiguranje.
- (6) U posebnim slučajevima Agencija za nadzor zatražit će od nadležnog nadzornog tijela druge države članice provjeru važnih podataka vezanih uz друштво које je subjekt dodatnog nadzora iz stava (5) ovog člana čije je sjedište u državi članici. Nadzorno tijelo može učestvovati u provjeri.

Član 169.

(Управа концерна osiguravača, односно holdinga osiguravača)

- (1) Lica која управљају poslovanjem концерна osiguravača, односно osiguravajućeg holdinga moraju imati dovoljno

- dober ugled i потребно искуство за обavljanje svojih dužnosti.
- (2) Агенција за надзор може прописати увјете које морaju испunjавати лица наведена у ставу (1) овог члана.

Član 170.

(Адекватност капитала у групи осигуравача)

- (1) Финансијски концерн, концерн осигуравача, осигуравајући holding, мјешовити осигуравајући holding, мјешовити финансијски holding, односно владајуће друштво за осигuranje, односно друштво за reosiguranje у групи осигуравача дужно је израчунавати адекватност капитала у групи осигуравача те састављати финансијске извјештаје о адекватности капитала у групи осигуравача.
- (2) Зависно друштво за osiguranje, односно друштво за reosiguranje дужно је finansijskom koncerну, koncernu osiguravača, osiguravajućem holdingu, mješovitom osiguravajućem holdingu, mješovitom finanasijskom holdingu, односно владајућем dруштву za osiguranje, односно dруштву za reosiguranje u групи osiguravača достављати све податке потребне за izračun адекватности капитала u групи osiguravača.
- (3) Finanasijski koncерн, koncерn osiguravača, osiguravajući holding, mješoviti osiguravajući holding, mješoviti finanasijski holding, odnosno vladajuće dруштво za osiguranje, odnosno dруштvo za reosiguranje u групи osiguravača dужно je Agenciju za nadzor izvještavati o адекватности капитала u групи osiguravača.
- (4) Odredbe Glave VI. ovog zakona o reviziji finanasijskih izvještaja dруштва za osiguranje, odnosno dруштava za reosiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na reviziju finanasijskih izvještaja o адекватности капитала u групи osiguravača finanasijskog koncerна, koncerna osiguravača, osiguravajućeg holdinga, mješovitog osiguravajućeg holdinga, mješovitog finanasijskog holdinga, odnosno vladajućeg dруштva za osiguranje, odnosno dруштva za reosiguranje u групи osiguravača.

Član 171.

(Iзвјештавање Агенције за надзор и достављање података)

- (1) Dруштво за osiguranje, odnosno dруштво за reosiguranje дужно је Агенцију за надзор redovno izvještavati o svim činjenicама и okolnostima značajnim за procjenu radi li se o групи osiguravača u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Dруштво за osiguranje, odnosno dруштво за reosiguranje u групи osiguravača дужно је u posebnom aneksu uz godišnji izvještaj dostaviti podatke o zavisnim, odnosno vladajućim dруштвима u групи osiguravača.

Član 172.

(Propis o nadzoru nad групом осигуравача)

Агенција за надзор propisuje:

- a) detaljniji sadržaj izvještaja iz člana 168. stav (1) ovog zakona te rokove i način izvještavanja,
- b) način izračunavanja адекватности капитала u групи осигуравача из člana 170. stav (1) ovog zakona, te detaljniji sadržaj izvještaja iz člana 170. stav (3) ovog zakona, te člana 171. stav (1) ovog zakona te rokove i način izvještavanja.

GLAVA X. PRESTANAK DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE

Odjeljak A. Redovna likvidacija dруштва за osiguranje

Član 173.

(Odluka skupštine o prestanku dруштва)

- (1) Skupština može biti sazvana i na njoj донесена odluka o prestanku dруштва само uz prethodnu saglasnost Агенције за nadzor.

- (2) Odluku o prestanku rada dруштва skupština može donijeti samo u slučaju kada dруштво има dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.
- (3) Nadzorni odbor dруштва за osiguranje donosi prijedlog odluke o prestanku dруштва za osiguranje i дужан je прије sazivanja skupštine zatražiti saglasnost Агенције за nadzor.
- (4) Dруштво за osiguranje podnosi zahtjev Агенцији за nadzor za davanje prethodne saglasnosti iz stava (3) ovog člana koji sadrži:
- a) predloženi plan likvidacije, rok i faze pripreme dруштва za osiguranje za okončanje njenih aktivnosti,
 - b) dokaz da je imovina dруштва za osiguranje dovoljna da dруштво za osiguranje ispunjava sve svoje obaveze,
 - c) prijedlog lica za likvidatore i
 - d) druge neophodne informacije i podatke u skladu sa aktima Агенције за nadzor.
- (5) Агенција за nadzor дужна је odlučiti o zahtjevu iz stava (1) ovog člana u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva.
- (6) Ako Агенција за nadzor u roku iz stava (3) odbije dati saglasnost, на skupštini se ne може donijeti odluka o prestanku dруштва.
- (7) Ako Агенција за nadzor ne odluči o zahtjevu u roku iz stava (3) ovog člana, smatraće се да je saglasnost data. Ako skupština донесе odluku suprotnо st. (1) i (5) ovog člana ta odluka je ništavna.

Član 174.

(Likvidator dруштва за osiguranje)

- (1) Nakon dobivanja saglasnosti Агенције за nadzor nadzorni odbor dруштва за osiguranje imenuje likvidatore i они preuzimaju nadležnosti organa upravljanja dруштва за osiguranje.
- (2) Likvidatorom dруштва за osiguranje може бити imenovan samo физичко лице koje испунива uvjete za imenovanje за člana uprave dруштва за osiguranje iz člana 36. ovog zakona.
- (3) Dруштво за osiguranje mora imati najmanje dva likvidatora koji ga zajedno zastupaju.

Član 175.

(Ограничење одобрења за obavljanje poslova osiguranja)

- (1) Likvidatori dруштва за osiguranje дужни су Агенцији за nadzor obavijestiti o odluci iz člana 173. stav (1) ovog zakona sljedećeg dana nakon доношења odluke.
- (2) Агенција за nadzor на основу обавјеštenja iz stava (1) ovog člana доноси odluku kojom:
- a) ограничава вађење одобрења за obavljanje poslova osiguranja na poslove који су потребни radi provođenja likvidacije dруштва за osiguranje,
 - b) одређује u којем se обимu на dруштво за osiguranje u likvidaciji примјенjuju pravila o ограничењу rizika.

Član 176.

(Obaveze likvidatora dруштва за osiguranje)

- (1) Likvidatori dруштва за osiguranje u redovnoj likvidaciji дужни су окончati poslove који су u toku, naplatiti потраživanja, unovčiti imovinu tog dруштва за osiguranje i подмiriti obaveze prema повјериоцима.
- (2) U mjeri u којој то заhtijeva provođenje likvidacije, likvidatori mogu ulaziti u nove poslove.
- (3) Агенција за nadzor донијет će подзаконски propis којим поближе uređuje postupak redovne likvidacije.
- (4) Ako likvidatori utvrde постојање stečajnog razloga дужни су, bez odlaganja, поднijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome одmah обавијестити Агенцију за nadzor.

Član 177.

(Objava odluke o redovnoj likvidaciji)

- (1) Odluku o pokretanju postupka redovne likvidacije društvo za osiguranje objavit će u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje dva dnevna lista koji izlaze u Federaciji i RS.
- (2) U objavi iz stava (1) ovog člana navodi se nadležno nadzorno tijelo, propisi koji se primjenjuju i likvidatori koji su imenovani.

Član 178.

(Obavještavanje poznatih povjerilaca o početku postupka redovne likvidacije i prijava potraživanja)

- (1) Kada je otvoren postupak redovne likvidacije, likvidator je dužan, bez odgadanja, pisanim putem o toj odluci pojedinačno obavijestiti svakog poznatog povjerilaca koji ima poreznu rezidentnost, uobičajeno boravište ili sjedište u BiH.
- (2) Obavijest iz stava (1) ovog člana obavezno mora sadržavati:
 - a) ime i naziv tijela koje će voditi postupak likvidacije i tijela kojem je potrebno poslati prijavu potraživanja,
 - b) rok za prijavu potraživanja i pravne posljedice ako ih povjerilac ne prijavi,
 - c) prava i dužnosti povjerilaca u postupku likvidacije, prije svega, jesu li povjerilaci sa privilegovanim potraživanjima i povjerilaci čija su potraživanja osigurana stvarnim pravima dužni podnijeti prijavu,
 - d) opće efekte početka postupka redovne likvidacije na ugovore o osiguranju i poslove, posebno datum sa kojim će ugovori o osiguranju ili poslovi prestati imati efekte te prava i obaveze osiguranih imajući u vidu ugovor ili posao.
- (3) Povjerilac šalje likvidatorima kopije bilo kojih dodatnih dokumenata i naznačuje sljedeće:
 - a) prirodu i iznos potraživanja,
 - b) datum sa kojim je potraživanje nastalo,
 - c) kada tvrdi da je privilegovan, stvarno-pravno sredstvo osiguranja ili pridržaj prava vlasništva, s obzirom na potraživanje,
 - d) po potrebi navodi koja je imovina pokrivena njegovim osiguranjem.
- (4) Informacije i obavijesti iz st. (1) i (2) ovog člana dostavljaju se na jednom od službenih jezika u BiH.
- (5) U skladu sa odredbama ovog člana dužni su postupiti i likvidatori društva za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici koja ima podružnicu u Federaciji.

Član 179.

(Redovno obavještavanje povjerilaca)

- (1) Likvidatori društva za osiguranje dužni su na primjeren način redovno obavještavati povjerioce i Agenciju za nadzor o postupku likvidacije.
- (2) Agencija za nadzor obavještava nadzorna tijela drugih država članica o razvoju postupka likvidacije na njihov zahtjev.

Odjeljak B. Prinudna likvidacija društva za osiguranje

Član 180.

(Pokretanje postupka prinudne likvidacije)

- (1) Agencija za nadzor donijet će rješenje o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje u sljedećim slučajevima:
 - a) ako na osnovu izvještaja posebne uprave iz člana 161. stav (2) ovog zakona procijeni da se za vrijeme trajanja posebne uprave finansijsko stanje nije poboljšalo do mjere da društvo za osiguranje dostiže marginu solventnosti iz člana 71., odnosno člana 72. ovog

zakona, te da ne postoje uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka;

- b) ako skupština dioničara sazvana prema članu 162. ovog zakona odbije donijeti odluku o povećanju dioničkog kapitala društva za osiguranje ili je donese, ali prva prodaja dionica ne uspije;
 - c) ako je društvo za osiguranje odobrenje za obavljanje poslova osiguranja prestalo važiti, a u roku tri mjeseca od prijema rješenja iz člana 21. stav (2) ovog zakona nije započet postupak za preoblikovanje ili prestanak društva ili ponovni postupak za dobivanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja;
 - d) ako procijeni da bi provođenje redovne likvidacije moglo izazvati štetu za osiguranika i korisnike društva za osiguranje.
- (2) Agencija za nadzor donosi odluku o pokretanju prinudne likvidacije na dan oduzimanja odobrenja za rad.
 - (3) Prinudna likvidacija podrazumijeva utvrđivanje i izmirivanje potraživanja povjerilaca iz ugovora o osiguranju.
 - (4) Postupak prinudne likvidacije se okončava izmirenjem svih obaveza iz stava (3) ovog člana ili utvrđivanjem stanja da društvo za osiguranje nema imovinu za izmirivanje obaveza iz stava (3) ovog člana.
 - (5) Postupak prinudne likvidacije prati Agencija za nadzor i ima pravo intervencije u sudskim predmetima.

Član 181.

(Pravno sredstvo protiv odluke o prinudnoj likvidaciji)

Protiv odluke Agencije za nadzor o pokretanju prinudne likvidacije nad društвом za osiguranje, dosadašnja uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje ovlašteni su podnijeti tužbu nadležnom sudu. Podnošenje tužbe ne odlaže izvršenje odluke.

Član 182.

(Pravne posljedice prinudne likvidacije)

- (1) Danom donošenja Rješenja o pokretanju prinudne likvidacije prestaju sve nadležnosti i ovlaštenja članova uprave i članova nadzornog odbora društva za osiguranje, te ovlaštenja skupštine, izuzev ovlaštenja podnošenja tužbe nadležnom sudu protiv rješenja Agencije za nadzor iz člana 180. ovog zakona.
- (2) U postupku prinudne likvidacije nadležnosti nadzornog odbora društva za osiguranje i nadležnosti skupštine, osim nadležnosti navedene u stavu (1) ovog člana, preuzima Agencija za nadzor.
- (3) Organ društva u postupku prinudne likvidacije je odbor povjerilaca koji čine samo povjerilaci sa potraživanjima iz ugovora o osiguranju.

Član 183.

(Objava odluke o prinudnoj likvidaciji)

- (1) Odluku o pokretanju postupka prinudne likvidacije Agencija za nadzor objavit će u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje dva dnevna lista koji izlaze u Federaciji i RS.
- (2) U roku 30 dana od dana objavljivanja iz stava (1) prestaje važenje ugovora o osiguranju.

Član 184.

(Prijedlog nadležnom sudu)

- (1) Najkasnije sedam dana od dana donošenja rješenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije Agencija za nadzor podnijet će prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka nadležnom sudu.
- (2) Ukoliko na osnovu podataka dobivenih tokom prinudne likvidacije bude opravданo očekivati da se neće moći ispuniti svrha likvidacionog postupka, Agencija za nadzor može odmah zatražiti od nadležnog suda otvaranje stečajnog postupka nad društвом za osiguranje.

Član 185.

(Zabrana sklapanja novih poslova)

Za vrijeme postupka prinudne likvidacije društvo za osiguranje ne smije sklapati nove poslove osim onih koji su nužni radi unovčenja likvidacione mase i onih koji su potrebni za prijenos ugovora osiguranja na drugo društvo za osiguranje.

Član 186.

(Utvrđivanje imovine i obaveza)

- (1) Likvidator kojeg je imenovao sud u likvidacionom postupku dužan je odmah poduzeti sve mjere i radnje za utvrđivanje obima imovine društva za osiguranje kao i obaveza društva za osiguranje nad kojim je pokrenuta prinudna likvidacija.
- (2) U svrhu utvrđivanja obaveza društva za osiguranje koje se nalazi u postupku prinudne likvidacije likvidator će putem pisanih obaveštenja u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje dva dnevna lista koja izlaze u Federaciji i RS pozvati sve povjerioce društva za osiguranje da prijave svoja potraživanja.

Član 187.

(Zaštita osiguranika)

- (1) Likvidator imenovan od suda u likvidacionom postupku donijet će odluku o utvrđivanju potraživanja koja će biti kategorizirana na sljedeći način:
 - a) potraživanja povjerilaca na osnovu ugovora o osiguranju života,
 - b) potraživanja povjerilaca po polisama neživotnog osiguranja koji su prijavili ostvarenje osiguranog slučaja i čije su prijave uredno upisane u knjige društva,
 - c) potraživanja razlučnih povjerilaca,
 - d) potraživanja bilo kojih drugih lica koja su prijavila svoje zahtjeve.
- (2) Korisnici naknade osiguranja, kao i njihovi nasljednici imaju privilegovana potraživanja prema ulaganjima društva koje će imati prednost nad svim ostalim općim ili posebno privilegovanim potraživanjima, sa izuzetkom troškova postupka posebne likvidacije.
- (3) Kada društvo dođe u fazu prinudne likvidacije, korisnik naknade osiguranja ima privilegovana potraživanja iz svih njenih sredstava bilo da pripadaju ulaganjima društva ili ne. Ta privilegija dat će prednost nad svim ostalim povjeriocima, osim za potraživanja troškova iz stava (2) ovog člana.
- (4) Privilegija, u smislu ovog člana, sastoji se u izmirenju potraživanja osiguranika i njihovih nasljednika uključujući i treće strane koje od osiguravača imaju direktna potraživanja na osnovu ugovora o osiguranju. Ostali povjeroci mogu biti izmireni iz ulaganja sredstava društva samo ako su potraživanja osiguranika u cijelosti izmirena.
- (5) Korisnici naknada po neživotnom osiguranju prvo se izmiruju od ulaganja sredstava neživotnog osiguranja, a naročito od kategorije ulaganja sredstava osiguranja na koje se odnose njihova potraživanja u skladu sa članom 89. ovog zakona.
- (6) Na isti način korisnici naknada po životnom osiguranju prvo se izmiruju od ulaganja sredstava životnog osiguranja, a naročito od kategorije ulaganja na koje se odnose njihova potraživanja u skladu sa čl. 89. i 93. ovog zakona.
- (7) Zapljena imovine pokrivene ulaganjem društva koje se nalazi u vlasništvu društva ili treće strane je dopuštena samo u korist korisnika navedenih u ovom članu. Agenciji za nadzor društvo dostavlja primjerak sudske odluke o zapljeni, u suprotnom će se zapljena proglašiti ništavnom.

Član 188.

(Nedostatak pokrića za obaveze iz osnova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila)

- (1) Po okončanju likvidacionog postupka kada se utvrdi da društvo za osiguranje nema dovoljno sredstava za pokriće obaveza iz osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, likvidacioni sudija na prijedlog likvidatora donosi rješenje kojim se utvrđuje spisak povjerilaca iz osnova ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.
- (2) Rješenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se Zaštitnom fondu FBiH radi izmirivanja potraživanja iz istog.
- (3) Zaštitni fond FBiH dužan je izmiriti potraživanja iz stava (1) ovog člana u skladu sa odlukom o finansiranju Zaštitnog fonda FBiH, a najkasnije u roku tri godine od dana dostavljanja rješenja iz stava (1) ovog člana.

Član 189.

(Prinudna likvidacija podružnice stranog društva za osiguranje)

- (1) Agencija za nadzor dužna je prije donošenja rješenja o pokretanju prinudne likvidacije i rješenja o oduzimanju odobrenja podružnici stranog društva za osiguranje obavijestiti sva nadležna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje, nad čijom podružnicom počinje postupak likvidacije, ima podružnice.
- (2) Obaveštenje iz stava (1) ovog člana mora sadržavati informacije o pravnim posljedicama i stvarnim efektima takvog postupka.
- (3) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, ako zbog zaštite osiguranika nije početak postupka prinudne likvidacije moguće odgadati, Agencija za nadzor obavijestit će nadležno nadzorno tijelo odmah nakon donošenja rješenja.
- (4) Agencija za nadzor dužna je u postupku prinudne likvidacije iz stava (1) ovog člana uzajamno saradivati sa nadležnim nadzornim tijelima drugih država članica.
- (5) Likvidatori su dužni u postupku prinudne likvidacije iz stava (1) ovog člana međusobno saradivati, a dužni su jedan drugome dati sva pravno dopuštena obaveštenja koja mogu biti od značaja za provođenje likvidacijskog postupka.

Član 190.

(Postupak prinudne likvidacije)

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na postupak prinudne likvidacije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o likvidacionom postupku i Zakona o privrednim društвимa.

Član 191.

(Nastupanje stečajnog razloga)

Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga dužni su, bez odlaganja, podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti Agenciju za nadzor.

Odjeljak C. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka

Član 192.

(Prijedlog i stečajni razlozi)

- (1) Prijedlog za otvaranje stečaja, kao mjeru nadzora, podnosi Agencija za nadzor u sljedećim slučajevima:
 - a) ako na osnovu izvještaja iz člana 161. stav (2) ovog zakona procijeni da se tokom trajanja posebne uprave finansijsko stanje nije poboljšalo, te da društvo za osiguranje nije u stanju ispunjavati tekuće dospjele obaveze,
 - b) ako prilikom vršenja nadzora nad društvom za osiguranje utvrdi postojanje nekog od zakonom propisanih stečajnih razloga.
- (2) Kada prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnosi Agencija za nadzor u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka navest će se činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi

- postojanje nekog od stečajnih razloga iz stava (1) ovog člana.
- (3) U prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka Agencija za nadzor može predložiti postavljanje privremenog stečajnog upravitelja, kao i druge mјere osiguranja koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja društva za osiguranje koje bi za osiguranike, korisnike osiguranja i oštećena lica mogle biti nepovoljne.
- (4) Ako je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio drugi ovlašteni predlagač, a ne Agencija za nadzor, stečajni sudija će prijedlog dostaviti i Agenciji za nadzor.

Član 193.

(Imenovanje stečajnog upravitelja)

Stečajni sudija će prije imenovanja stečajnog upravitelja društvu za osiguranje saslušati predstavnika Agencije za nadzor na okolnost lica koje će biti imenovano za stečajnog upravitelja.

Član 194.

(Potraživanja iz ugovora o obaveznim osiguranjima)

Potraživanja koja imaju povjerioc prema društvu za osiguranje nad kojim je otvoren stečajni postupak, a na osnovu ugovora o obaveznim osiguranjima neće se rješavati u stečajnom postupku već ti povjerioc potražuju od Zaštitnog fonda FBiH radi osiguravanja potpune naknade prema ovim povjeriocima.

Član 195.

(Isplatni redovi stečajnih povjerioca)

- (1) Stečajni povjeroci se prema vrsti njihovih potraživanja svrstavaju u isplatne redove. Ovim članom utvrđuju se stečajni povjeroci viših isplatnih redova i to:
- potraživanja povjerilaca na osnovu ugovora o osiguranju života,
 - potraživanja povjerilaca na osnovu ostalih vrsta osiguranja osim potraživanja iz osnove obavezognog osiguranja koja se namiruju na način iz člana 194. ovog zakona,
 - potraživanja sa osnove subrogacionih zahtjeva Zaštitnog fonda FBiH za izvršene isplate na osnovu člana 194. ovog zakona.
- (2) Stečajni povjeroci općeg isplatnog reda te stečajni povjeroci nižih isplatnih redova određuju se u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku.
- (3) Stečajni sud je dužan pored općeg računa stečajnog dužnika otvoriti i poseban račun za pokriće obaveza iz osnove ugovora o životnom osiguranju.

Član 196.

(Obavještenja Agencije za nadzor)

Stečajni sudija rješenje o obustavi ili zaključenju stečajnog postupka nad društvom za osiguranje dostavlja i Agenciji za nadzor.

GLAVA XI. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

Član 197.

(Opća odredba)

Pod pojmom potrošač u smislu odredbi ovog zakona podrazumijeva se svako fizičko lice koje ima prava i obaveze po ugovoru o osiguranju.

Član 198.

(Vansudsko rješavanje sporova)

- (1) Društva za osiguranje dužna su uspostaviti postupak vansudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društava za osiguranje.

- Društvo za osiguranje dužno je u uvjetima osiguranja objaviti informaciju o načinu postupka vansudskog rješavanja sporova.
- Društva za osiguranje dužna su uspostaviti interni postupak za rješavanje pritužbi osiguranika.

Član 199.

(Reklamacije potrošača)

- Ako potrošač smatra da se društvo za osiguranje ne pridržava uvjeta iz ugovora o osiguranju, svoj prigovor na postupke društva može uputiti:
 - društvu za osiguranje,
 - internoj reviziji društva za osiguranje,
 - udruženju za zaštitu potrošača,
 - ombudsmenu u osiguranju,
 - drugim nadležnim tijelima.
- Agencija za nadzor ovlaštena je, u okviru svojih nadzornih nadležnosti nad društvima za osiguranje, provjeravati pridržava li se društvo za osiguranje uopće dobrih poslovnih običaja i pravila struke.

Član 200.

(Informacije ugovarača osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju)

- Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovarača osiguranja o sljedećim podacima:
 - firmi, pravno-organizacionom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i podružnice koja sklapa ugovor,
 - općim uvjetima osiguranja te pravu koje vrijedi za ugovor o osiguranju,
 - vremenu trajanja ugovora o osiguranju,
 - roku u kojem ponuda obavezuje ponuđača, pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za osiguranje i pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju,
 - visini premije osiguranja, načinu plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa, poreza i drugih troškova koji se zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom iznosu plaćanja,
 - o vremenu trajanja ugovora o osiguranju,
 - uvjetima za prestanak i raskid ugovora,
 - načinu rješavanja sporova ugovornih strana,
 - nadzornom tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom za osiguranje.
- Društvo za osiguranje dužno je obavezno informirati ugovarača osiguranja pri sklapanju ugovora o osiguranju o namjeri zaključivanja ugovora sa suoiguravačem.
- U slučaju životnog osiguranja obavještenje iz stava (1) ovog člana mora sadržavati i sljedeće podatke o:
 - osnovici i mjerilima za učestvovanje u dobiti,
 - tabelama otkupne vrijednosti,
 - pravima na kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravima iz takvog osiguranja,
 - informaciju da ugovarač osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku 14 dana od dana prijema obavijesti suoiguravača o sklapanju ugovora, pri čemu ugovarač osiguranja ne snosi obaveze koje proizlaze iz tog ugovora,
 - poreznom sistemu koji se odnosi na navedenu vrstu osiguranja.
- Kod ugovora o životnom osiguranju vezanih uz jedinice investicijskih fondova društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju, uz podatke iz st. (1) i (2) ovog člana, ugovarača osiguranja pisano obavijestiti i o prospektu fonda, a naročito o strukturi ulaganja.

- (5) У случају осигuranja трошка правне заштите код аngažiranja advokata ili другог лица које је одговарајуће квалификовани у складу са правним прописима ради одбране, заступања или слуženja интересима осигураног лица у истрази или поступку, осигурено лице слободно ће одабрати advokata ili друго лице. Osigurano лице може одабрати advokata ili ако зели и ако је то допуштено у складу са правним прописима неко друго одговарајуће квалификовани лице да служи njegovim интересима kad god nastupi sukob интереса.

Član 201.

(Информације уgovarača osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju)

- (1) Društvo за osiguranje dužno je за vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano обавјестити уgovarača osiguranja о sljedećim podacima:
 - a) promjeni firme, pravno-organizacionom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i podružnice koje sklapa ugovor,
 - b) promjenama podataka iz člana 200. stav (1) tač. od b) do f) ovog zakona, односно података из člana 200. st. (2) i (3) ovog zakona.
- (2) Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo за osiguranje dužno je jedном годишње pisano обавјестити osiguranika о stanju učestvovanja u dobiti.
- (3) Društvo за osiguranje dužno je обавезно информирати уgovarača osiguranja у току trajanja ugovora о osiguranju о namjeri zaključivanja ugovora sa suosiguravačem.

Član 202.

(Sadržaj obavještenja)

- (1) Tekst i sadržaj obavještenja iz čl. 200. i 201. ovog zakona mora biti napisan na pregledan i razumljiv način уgovaraču osiguranja, односно osiguraniku, te sastavljen na jednom od službenih jezika u BiH.
- (2) Agencija za nadzor detaljnije ће propisati način informiranja, kao i sadržaj obavještenja iz čl. 200. i 201. ovog zakona.

Član 203.

(Opća odredba o reklamiranju)

Reklamne aktivnosti и информације о društвима за osiguranje и proizvodima које nude на tržištu moraju sadržavati jasne, istinite и потпуне информације које су засноване на vjerodostojnim podacima.

Član 204.

(Reklamne informacije)

- (1) Društvo за osiguranje dužno je reklamne информације које садрже податке о финансијском стању, položaju на tržištu и резултатима пословања tog društva за osiguranje најкасније 30 dana prije objave dostaviti Agenciji за nadzor radi provjere je li sadržaj reklamne информације у складу са odredbama ovog zakona. Ako Agencija za nadzor u roku 30 dana od dana prijema обавјести о reklamnoj информацији utvrdi da reklamna информација nije izrađena у складу са odredbama ovog zakona, обавјестит ће о tome društvo за osiguranje.
- (2) Ako Agencija za nadzor ne izvijesti društvo за osiguranje у roku iz stava (1) ovog člana, smatra se da Agencija за nadzor nema primjedbi na sadržaj reklamne информације.
- (3) Društvo за osiguranje odgovorno је за jasnost, потпуност и istinitost информација које se objavljaju radi reklame društva за osiguranje и njegovih proizvoda.
- (4) U reklamne информације спадају sve информације saopštene trećim licima и потенцијалним уgovaračima osiguranja и osiguranicima putem oglasa u štampi, radiju, televiziji, putem ličnih posjeta, telefonskih poziva, mrežnih stranica i

електронских медија, путем интерактивне телевизије, te na bilo koji drugi начин из којег произлази намјера reklame.

Član 205.

(Правила reklamnih активности)

- (1) Prilikom пружања reklamnih информација о društвима за osiguranje и proizvodima које nude на tržištu, društva за osiguranje:
 - a) ne smiju prikrivati ili na zabludljiv način приказивати reklamnu svrhu i cilj информације,
 - b) moraju navesti cijelovit, tačan, jasan i istinit opis proizvoda osiguravača, propisane обавезе, пројекцију приноса и могућност gubitka, te opis rizika који из takvog proizvoda proizlazi,
 - c) činjenice које se iznose у информацијама moraju biti potkrijepljene vjerodostojnim dokazima,
 - d) ne smiju se navoditi lažni ili neprovjereni pokazatelji o društву за osiguranje, njegovom položaju na tržištu i proizvodima које nudi,
 - e) sve информације moraju po svom izgledu, sadržaju и облику biti jednak i istoznačno zastupljene.
- (2) Uspjeh i finansijski pokazatelji групе или holdinga којем припада и društvo за osiguranje не могу бити razlog за reklamu društva за osiguranje и proizvoda који nudi на tržištu.

Član 206.

(Ombudsmen у osiguranju)

- (1) U sastavu Agencije за надзор uspostavlja se samostalna организaciona единица unutar које djeluje jedan ili više ombudsmena у osiguranju (u daljinjem tekstu: ombudsmen) radi promoviranja и заштите права и интереса корисника услуга osiguranja, tj. физичких лица као корисника услуга osiguranja.
- (2) Ombudsmen kao jedan od nosilaca заштите права потроšača u Federaciji omogućava да se nastale nesuglasice i sporovi između društava i korisnika услуга osiguranja mogu pravično i brzo rješiti od strane nezavisnih lica, s minimumom formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.
- (3) Ombudsmen je nezavisan u obavljanju svojih zadataka i odgovara за njihovo izvršavanje, a provodenjem svojih funkcija ne djeluje kao zastupnik Agencije za nadzor.
- (4) Ombudsmena imenuje и razrješava stručni savjet. Mandat ombudsmena je pet godina и može biti obnovljen.

Član 207.

(Zadaci ombudsmena)

Ombudsmen obavlja sljedeće zadatke:

- a) pruža информације о правима и обавезама корисника и davaoca услуга osiguranja,
- b) prati и предлаže активности за unapređenje odnosa između корисника услуга osiguranja и davaoca услуга osiguranja,
- c) istražuje активности на tržištu osiguranja по službenoj dužnosti или na osnovu prigovora radi заштите права корисnika услуга osiguranja,
- d) razmatra prigovore корисника услуга osiguranja, daje odgovore, preporuke и mišljenja, te predlaže mјере за rješavanje prigovora,
- e) posreduje у мирном rješavanju спорних одnosa između корисника услуга osiguranja и davaoca услуга osiguranja,
- f) izdaje smjernice ili preporuke o posebnim standarnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu dobrih poslovnih običaja u poslovanju davaoca услуга osiguranja, te predlaže Stručnom savjetu Agencije za nadzor donošenje akata iz njegove nadležnosti u oblasti заштите права корисnika услуга osiguranja,

- g) сарађује са надлеžним правосудним, управним и другим органима и организацијама, као и са надзорним и контролним институцијама у земљи и иноzemству у оквиру своје надлеžности,
- h) сарађује са осталим органима и предметима надлеžним за заштиту права потрошача,
- i) подузима друге радње из области заштите права корисника услуга осигuranja.

Član 208.

(Postupci po prigovoru)

- (1) Ombudsmen u postupanju po prigovorima korisnika услуга осигuranja osigurava заштиту njihovih prava i interesa putem:
 - a) postupka razmatranja prigovora korisnika услуга осигuranja, davanjem odgovora, preporuka i mišljenja, te predlaganjem mera za rješavanje prigovora,
 - b) postupka posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa kada ocijeni da iz predmeta prigovora može doći do sudskog spora.
- (2) U postupku posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa ombudsmen primjenjuje propise kojima se uređuje postupak medijacije u kojem slučaju može, po potrebi, angažirati druga ovlaštena lica sa specijalističkim znanjima ili medijatore.
- (3) Sporazum o nagodbi, koji učesnici u mirnom rješavanju spornog odnosa postignu uz posredovanje ombudsmana i sačine u pisanoj formi, ima snagu izvršne isprave.

Član 209.

(Principi rada ombudsmana)

- (1) U postupku razmatranja prigovora i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa ombudsmen je dužan poštovati princip: zakonitosti, nepristrasnosti, stručnosti, jednakih prava i pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti pravila i procedura postupanja ombudsmana.
- (2) Pored principa iz stava (1) ovog člana ombudsmen je dužan u postupku mirnog rješavanja spornih odnosa primjenjivati princip dobrovoljnosti i povjerljivosti.

Član 210.

(Saradnja sa ombudsmanom)

- (1) Davaoci услуга осигuranja dužni su sarađivati sa ombudsmanom.
- (2) Ombudsmen je dužan tokom postupka razmatranja po prigovorima korisnika услуга осигuranja omogućiti davaocima услуга осигuranja, na čije postupanje korisnik услуга осигuranja podnosi prigovore da se izjasne o činjenicama i okolnostima navedenim u prigovoru, odnosno da dostave dokaze u svoju korist.

Član 211.

(Izvještaj o radu ombudsmana)

Izvještaj o radu ombudsmana je sastavni dio izvještaja Agencije za nadzor u skladu sa članom 136. ovog zakona.

Član 212.

(Propisi za rad)

- (1) Agencija za nadzor donijet će opće i podzakonske akte kojima se uređuju uvjeti i postupak za imenovanje i prestanak dužnosti ombudsmana, uvjeti i način postupanja po prigovorima korisnika услуга осигuranja i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa, finansiranje, izvještavanje i druga pitanja od značaja za rad ombudsmana.
- (2) Na pitanja iz oblasti zaštite korisnika услуга осигuranja i rad ombudsmana, koja nisu uredena ovim zakonom, primjenjuju se propisi koji uređuju oblast zaštite potrošača, postupak medijacije i obligacione odnose.

Član 213.

(Primjena posebnog zakona)

Osim na osnovu odredaba čl. 197. i 199. ovog zakona zaštita prava klijenata društva za osiguranje (fizička lica) provodi se na osnovu propisa kojim se uređuje zaštita potrošača u BiH, pri čemu je potrebno postupati u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na obavezu čuvanja povjerljivih podataka.

GLAVA XII. UDRUŽENJE OSIGURAVACA

Član 214.

(Udruženje osiguravača)

- (1) Društva za osiguranje mogu se udružiti u udruženje osiguravača koje je osnovano kao privredno interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja privrednih subjekata.
- (2) Društvo za osiguranje ne smije sklapati nikakve pisane ili usmene ugovore sa drugim društvom, odnosno društvima za osiguranje ili udružnjima osiguranja, odnosno reosiguranja kojima se može ograničiti princip slobodnog tržišnog takmičenja, odnosno konkurenčije u djelatnosti osiguranja.
- (3) Radi provođenja stava (2) ovog člana udruženje osiguravača Agenciji za nadzor mora dostaviti svoj statut, sve sporazume i drugo.
- (4) Odredbe ovog člana na odgovarajući se način primjenjuju na društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

GLAVA XIII. PRAVO KOJE SE PRIMJENJUJE NA UGOVORE O OSIGURANJU

Član 215.

(Mjerodavno pravo za ugovore o osiguranju)

- (1) Mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovore o osiguranju koji pokriva rizike koji se nalaze u Federaciji određuje se u skladu sa sljedećim odredbama:
 - a) kada je prebivalište ili sjedište osiguranika u Federaciji, mjerodavno pravo za ugovore o osiguranju je pravo Federacije. Izuzetno, kada ovaj zakon to dopušta strane će moći izabrati pravo RS i druge zemlje;
 - b) kada osiguranik nema prebivalište ili sjedište u Federaciji strane u ugovoru o osiguranju mogu izabrati da se primjenjuje pravo Federacije, pravo RS ili pravo zemlje u kojoj osiguranik ima prebivalište ili sjedište;
 - c) kada se osiguranik bavi komercijalnom ili industrijskom djelatnošću ili samostalno obavlja profesionalnu djelatnost i kada ugovor pokriva dva ili više rizika koji se odnose na te djelatnosti i koji se nalaze u Federaciji i RS i drugim zemljama, sloboda izbora prava mjerodavnog za ugovor proširuje se i na prava tih zemalja ili RS, zavisno od toga gdje osiguranik ima prebivalište ili sjedište;
 - d) bez obzira na tač. a), b) i c) iz stava (1) ovog člana kada je rizik koji je obuhvaćen ugovorom ograničen na događaje koji se dešavaju u RS, strane uvijek mogu odabrat pravo RS;
 - e) činjenica da su u slučajevima opisanim u tač. a) ili c) iz stava (1) ovog člana strane odabrale pravo koje nije pravo Federacije, ne isključuje primjenu obaveznih pravnih propisa države ili entiteta kada su svi ostali faktori relevantni za situaciju u vrijeme izbora mjerodavnog prava povezani sa njima;
 - f) izbor koji se spominje u prethodnim tačkama stava (1) ovog člana mora biti izražen ili prikazan sa sigurnošću u uvjetima ugovora ili okolnostima slučaja. Ukoliko to nije slučaj ili ako se ne izvrši nikakav izbor, na ugovor se primjenjuje pravo entiteta ili države sa kojom je taj ugovor najbliže povezan u skladu sa ovim članom. Izuzetno, na poseban dio ugovora koji je

- bliže povezan sa nekom drugom земљом или entidadom kako je predviđeno u relevantnim tačkama iz stava (1) ovog člana, može se izuzetno primijeniti pravo te земље ili entiteta. Postoji oboriva pretpostavka da je ugovor najbliže povezan sa земљом ili entidadom u kojem se nalazi rizik.
- (2) Nijedna odredba ovog člana ne ograničava primjenu obaveznih odredaba prava Federacije, bez obzira na pravo koje se primjenjuje na ugovor.
 - (3) Prije zaključivanja ugovora o osiguranju društvo će obavijestiti osiguranika o mjerodavnom pravu koje je važeće za ugovor kada strane nemaju slobodan izbor ili o činjenici da strane imaju slobodu izbora mjerodavnog prava, te o pravu čiju primjenu osiguravač predlaže.
 - (4) U slučaju zaključenja ugovora o osiguranju za obavezno osiguranje koje je predviđeno pravom Federacije, taj ugovor podlježe pravu Federacije.
 - (5) U slučaju kada je obavezno osiguranje propisano samo pravom Federacije, ako se pojavi nesaglasnost između prava RS u kojoj se nalazi rizik i prava Federacije, primjenjivat će se pravo Federacije.
 - (6) Ako ugovor o obaveznom osiguranju, propisan pravom Federacije, pokriva rizike u BiH pravila obveznog prava Federacije isključivo se primjenjuju.

GLAVA XIV. KAZNENE ODREDBE

Član 216.

(Prekršaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)

- (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje:
 - a) ne postupi u skladu sa čl. 10. i 11. ovog zakona,
 - b) obavlja druge djelatnosti osim poslova osiguranja suprotno članu 12. stav (1) ovog zakona, odnosno društvo za reosiguranje koje obavlja druge djelatnosti osim poslova reosiguranja suprotno članu 12. st. (7) i (8) ovog zakona,
 - c) vrši smanjenje, odnosno povećanje kapitala bez odobrenja Agencije za nadzor u skladu sa članom 17. stav (5) ovog zakona,
 - d) ne postupa u skladu sa usvojenim aktima poslovne politike iz člana 18. stav (5) ovog zakona,
 - e) obavlja poslove osiguranja u vrstama osiguranja za koje nije dobilo odobrenje Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja u skladu sa odredbom člana 19. stav (1) ovog zakona,
 - f) ne obavijesti Agenciju za nadzor o početku, odnosno prestanku obavljanja poslova u roku iz člana 23. ovog zakona,
 - g) ne ishodi odobrenje Agencije za nadzor za sticanje kvalifikovanog udjela u skladu sa članom 28. stav (4) ovog zakona,
 - h) prenese portfelj osiguranja suprotno članu 57. stav (2) ovog zakona,
 - i) nema razradene politike i procedure za identificiranje, mjerjenje i praćenje rizika kojima je izloženo u svom poslovanju u skladu sa odredbom člana 61. stav (1) ovog zakona,
 - j) ne vodi statističke podatke o poslovima osiguranja, rizicima koje pokrivaju osiguranja, osiguranim slučajevima i evidencijama štetama u skladu sa članom 63. ovog zakona,
 - k) ne formira tehničke rezerve u skladu sa preuzetim rizicima iz člana 80. ovog zakona,

- l) ne ulaže imovinu za pokriće tehničke rezerve u skladu sa odredbama čl. od 86. do 89. ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa,
 - m) ne oblikuje, odnosno ne raspolaže imovinom za pokriće matematičke rezerve u skladu sa odredbama čl. od 90. do 93. ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa,
 - n) reosiguranjem ne pokrije onaj dio preuzetih osiguranih rizika koji prema tablicama pokrića prelaze udjele u kompenzaciji rizika suprotno članu 99. ovog zakona,
 - o) suosigura preuzete rizike u obimu suprotnom članu 101. stav (2) ovog zakona,
 - p) postupa suprotno članu 103. ovog zakona,
 - r) ne izvještava Agenciju za nadzor, ne vodi poslovne knjige, ne vrednuje knjigovodstvene stavke ili ne sastavlja knjigovodstvene dokumente i računovodstvene izvještaje u skladu sa odredbama čl. od 106. do 109. ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa,
 - s) ne uspostavi internu reviziju u skladu sa odredbama čl. od 110. do 115. ovog zakona,
 - t) ne imenuje ovlaštenog aktuara u skladu sa odredbama člana 117. ovog zakona,
 - u) angažira revizorsko društvo suprotno članu 120. ovog zakona,
 - v) finansijskom koncernu, koncernu osiguravača, odnosno vladajućem društvu za osiguranje u grupi osiguravača ne dostavi sve podatke i informacije u skladu sa članom 167. stav (1) ovog zakona,
 - z) ne izvještava Agenciju za nadzor o poslovima u grupi osiguravača u skladu sa odredbama člana 172. ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa,
 - aa) postupa suprotno članu 200. ovog zakona kod obavještavanja ugovarača osiguranja u postupku sklapanja ugovora o osiguranju,
 - bb) postupa suprotno članu 201. ovog zakona kod obavještavanja ugovarača osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju,
 - cc) postupa suprotno članu 202. ovog zakona u vezi sa tekstom i sadržajem obavještenja,
 - dd) ne sarađuje sa ombudsmenom u skladu sa članom 210. ovog zakona,
 - ee) ne utvrđi osnovanost zahtjeva za naknadu štete ili dugih vrsta zahtjeva u ovisnosti o vrsti osiguranja u roku 30 dana od dana kompletiranja zahtjeva i ne isplati utvrđenu naknadu u dalnjem roku od 14 dana.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.
- Član 217.
- (Prekršaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)
- (1) Novčanom kaznom od 15.000,00 KM do 50.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje:
 - a) ne izvještava Agenciju za nadzor u skladu sa odredbama člana 106. i čl. od 141. do 143. ovog zakona, odnosno na osnovu njega donesenih propisa,
 - b) Agenciji za nadzor ne dostavi nerevidirani godišnji izvještaj u roku određenom članom 108. stav (3) ovog zakona,
 - c) ne obavijesti Agenciju za nadzor o razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara u skladu sa odredbom člana 119. stav (4) ovog zakona,

- d) ovlaštenom licu ne omogući vršenje nadzora i pregled poslovanja u skladu sa odredbom člana 140. i odredbama čl. od 145. do 151. ovog zakona,
 - e) ne izvijesti Agenciju za nadzor o značajnim poslovima u grupi osiguravača u skladu sa odredbama člana 172. ovog zakona,
 - f) ne izvijesti Agenciju za nadzor o svim činjenicama i okolnostima značajnim za procjenu da li se radi o grupi osiguravača u skladu sa odredbama člana 171. ovog zakona.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

Član 218.

(Prekršaji člana uprave, člana nadzornog odbora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje)

- (1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000 KM bit će kažnjeno za prekršaj člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje koji:
 - a) ne izvršava obaveze člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u skladu sa odredbama člana 40. ovog zakona,
 - b) bez odgađanja ne obavijesti Agenciju za nadzor u skladu sa odredbom člana 141. stav (4) ovog zakona,
 - c) ne osigurava dokumentaciju i/ili onemogućava pristup u skladu sa članom 160. ovog zakona.
- (2) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj člana nadzornog odbora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje koji, bez odgađanja, ne obavijesti Agenciju za nadzor u skladu sa odredbama člana 46. stav (2) ovog zakona.

Član 219.

- (Prekršaji društva za osiguranje i društva za reosiguranje u grupi)
- (1) Novčanom kaznom od 15.000,00 KM do 50.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj osiguravajući holding, mješoviti osiguravajući holding, mješoviti finansijski holding, finansijski koncern, koncern osiguravača, odnosno vladajuće društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravača koje ne sastavlja izvještaj o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravača, odnosno ne izvještava Agenciju za nadzor o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravača u skladu sa odredbama člana 170. ovog zakona, odnosno u skladu sa odredbama propisa donesenih na osnovu člana 172. ovog zakona.
 - (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice finansijskog koncerna, koncerna osiguravača osiguravajućeg holdinga, mješovitog osiguravajućeg holdinga, mješovitog finansijskog holdinga ili vladajućeg društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravača.

Član 220.

(Prekršaji drugih lica)

- (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 KM do 100.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice koje:
- a) obavlja poslove osiguranja suprotno odredbi člana 5. ovog zakona,
 - b) obavlja poslove reosiguranja suprotno odredbi člana 12. stav (7) ovog zakona,
 - c) ne ishodi odobrenje Agencije za nadzor za sticanje kvalifikovanog udjela u skladu sa članom 28. stav (1) ovog zakona.

- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice pravnog lica.

Član 221.

(Prekršaji revizorskog društva i ovlaštenog revizora)

- (1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj revizorsko društvo koje:
 - a) obavi reviziju suprotno člantu 120. ovog zakona,
 - b) bez odgađanja ne obavijesti Agenciju za nadzor u skladu sa odredbama člana 121. stav (3) ovog zakona.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno odgovorno lice revizorskog društva koji počini prekršaj iz stava (1) ovog člana.

Član 222.

(Prekršaji imenovanog ovlaštenog aktuara)

- Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj imenovani ovlašteni aktuar koji:

- a) postupa suprotno pravilima aktuarske struke u obavljanju poslova iz člana 118. st. (2) i (3) ovog zakona,
- b) ne obavijesti upravu društva i nadzorni odbor društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u skladu sa odredbama člana 118. st. (5) i (6) ovog zakona,
- c) ne obavijesti Agenciju za nadzor u skladu sa odredbama člana 118. stav (8) ovog zakona.

Član 223.

(Prekršaji posebnog upravitelja)

- Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj posebni upravitelj koji:

- a) u roku tri mjeseca nakon imenovanja Agenciji za nadzor ne preda izvještaj o finansijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom u skladu sa odredbom člana 161. stav (1) ovog zakona,
- b) u roku devet mjeseci nakon imenovanja Agenciji za nadzor ne preda izvještaj o finansijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje pod posebnom upravom u skladu sa odredbom člana 161. stav (2) ovog zakona,
- c) ne sazove skupštinu društva za osiguranje u skladu sa odredbom člana 162. stav (1) ovog zakona, odnosno ne objavi saziv skupštine radi odlučivanja o povećanju dioničkog kapitala najkasnije u roku osam dana nakon primanja naloga Agencije za nadzor u skladu sa odredbom člana 162. stav (2) ovog zakona.

Član 224.

(Prekršaji u vezi sa čuvanjem povjerljivih podataka)

- (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 KM do 100.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje ne poštuje obavezu čuvanja povjerljivih podataka u skladu sa članom 105. ovog zakona.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.
- (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko lice koje ne poštuje obavezu čuvanja povjerljivih podataka u skladu sa članom 107. ovog zakona.

GLAVA XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 225.

(Доношење прописа)

- (1) Агенција за надзор дужна је донijeti прописе на основу оvlaštenja iz ovog закона у roku шест мјесeci од дана stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Do dana stupanja na snagu propisa iz stava (1) ovog člana primjenjuju se подзаконски propisi doneseni na основу Zakona o društвима za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
- (3) Odredbe iz člana 5. stav (1) tačka c), člana 57. stav (6) tačka c), te čl. 55., 56. i 189. ovog zakona primjenjuju se u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 226.

(Postupanje društava za osiguranje)

- (1) Društvo koje ima sjediшte u Federaciji i koje u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona obavlja i neživotno i životno osiguranje istovremeno, može nastaviti takvo kombinirano poslovanje pod uvjetom da za svaku od ovih djelatnosti vodi odvojenu administraciju.
- (2) Ako društvo koje obavlja neživotno osiguranje ima finansijske, komercijalne ili administrativne veze sa društвом koje obavlja životno osiguranje, Агенција за надзор ће, u saradnji sa Агенцијом за осигuranje RS, ако je potrebno, osigurati da rezultati ovih društava ne budu iskrivljeni sporazumima između njih ili bilo kojim dogовором koji bi mogao utjecati na raspodjelu rashoda i prihoda.
- (3) U smislu ovog zakona, odvojeno administriranje je razdvajanje djelatnosti neživotnog osiguranja od djelatnosti životnog osiguranja kako:
 - a) interesи osiguranika životnog osiguranja i osiguranika neživotnog osiguranja ne bi bili oštećeni istovremenim vođenjem djelatnosti neživotnog i životnog osiguranja,
 - b) djelatnosti životnog osiguranja ne bi bile opterećene stvaranjem minimalnih finansijskih garancija, naročito marginе solventnosti koja je potrebna za poslovanje neživotnog osiguranja i obrnuto,
 - c) bi mješovito društvo, ako je pokrilo neophodne finansijske garancije kako je navedeno u odredbama ovog zakona, nakon obavještавања Агенције за надзор moglo koristiti određena sredstva marginе solventnosti koja su još na raspolažanju i za djelatnosti neživotnog i za djelatnosti životnog osiguranja,
 - d) bi Агенција за надзор analizirala rezultate dviju djelatnosti i uvjerila se da se poštuju odredbe ovog stava.
- (4) Bilansi se moraju izrađivati na način da se prikazuju izvori prihoda i rashoda za svaku od ove dvije djelatnosti posebno za neživotno osiguranje i posebno za životno osiguranje. Na taj način svi prihodi (naročito premije, plaćanja od reosiguravača, prihod od ulaganja) i rashodi (naročito naknade po osiguranju, dodavanja tehničkim rezervama, premije reosiguranja, troškovi poslovanja u vezi sa poslovima osiguranja) bit će raspodijeljeni u skladu sa njihovim porijekлом.
- (5) Stavke koje su zajedničке objema djelatnostima knjižit će se prema metodama raspodjele koje propiše Агенција за надзор, a koji moraju biti u skladu sa računovodstvenim standardima.
- (6) Na osnovu bilansa društvo mora pripremiti izjavu koja jasno određuje stavke koje formiraju svaku marginу solventnosti usklадenu sa odredbama koje se odnose na stvaranje marginе solventnosti iz čl. 71. i 72. ovog zakona i

podzakonskog propisa o elementima i kontroli marginе solventnosti koje donosi Агенција за nadzor.

- (7) Ako jedna od margina solventnosti nije dovoljna, mjere predviđene čl. 78. i 79. ovog zakona za konsolidaciju društва koje je u finansijskim teškoćама, koje se odnose na stvaranje odgovarajuće marginе solventnosti i garantnog kapitala u skladu sa ovim zakonom, primjenjivat će se na djelatnost koja je manjkava.
Izuzimanjem odredbi stava (3) tačka a) ovog člana mjere predviđene u članu 78. stav (1) ovog zakona mogu uključivati prijenos sredstava iz jedne djelatnosti u drugu, što podliježe odobrenju Агенције за nadzor.
- (8) Агенција за надзор propisat će pravila za razdvajanje elemenata aktive i pasive društva, kao i sve ostale neophodne pojedinosti za ostvarenje odvojenog administriranja.

Član 227.

(Postupci)

- (1) Svi postupci za dobijanje odobrenja i saglasnosti koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona i koji su u nadležnosti Агенције за надзор dovršit će se u skladu sa odredbama ovog zakona.
- (2) Postupak stečaja i likvidacije u društвима za osiguranje, koji su pokrenuti prema odredbama Zakona o stečajnom postupku, Zakona o likvidacionom postupku, Zakona o privrednim društвима i Zakona o društвима za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), dovršit će se u skladu sa odredbama navedenih zakona.

Član 228.

(Uskladivanje poslovanja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje)

- (1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje dužna su u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje poslovanje sa odredbama člana 25. stav (1) i člana 73. stav (3) ovog zakona.
- (2) U periodu od stupanja na snagu ovog zakona do uskladivanja u skladu sa stavom (1) ovog člana društva su dužna održavati minimalni dionički kapital kako sljedi:
 - a) 2.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od j) do o) ovog zakona,
 - b) 2.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. od a) do h) i tač. p) i s) ovog zakona,
 - c) 1.000.000,00 KM ako društvo posluje sa jednom ili više vrsta osiguranja u skladu sa članom 9. stav (2) tač. i) i/ili r) ovog zakona,
 - d) 3.000.000,00 KM ako društvo posluje sa životnim osiguranjem,
 - e) 3.000.000,00 KM ako društvo obavlja poslove reosiguranja.

Član 229.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o društвима za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10).

Član 230.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Edin Mušić, s. r.

Predsjedavajućа

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara, s. r.